

BOEVANGELI LE HO ETSA BARUTUOA KA BIBELE

Shepherds Global Classroom e teng ho hlomella 'mele oa Krete ka ho fana ka lenane-thuto bakeng sa baetapele ba Bokreste ba ntseng ba hola lefatšeng ka bophara. Re ikemiselitse ho atisa mananeo a koetliso ea matsoalloa a moo ka ho beha sesebelisoa sa lenane-thuto la lithuto tse 20 matsohong a bakoetlisi ba moea naheng e 'ngoe le e 'ngoe ea lefatše.

Thuto ena e fumaneha mahala ho <https://www.shepherdsglobal.org/courses>

Mongoli ea ka sehloohong ke: Dr. Stephen K. Gibson

Copyright © 2023 Shepherds Global Classroom

E fetoletsoe puong ea Sesotho ho tsoa ho Khatiso ea Boraro ea Senyesemane.

Litokelo tsohle li sirelelitsoe.

Lisebelisuoa tsa mekhatlo ea meng ke litokelo tsa beng ba tsona, 'me li arolelanoa tlas'a litumellano tse fapaneng.

Ka lebaka la lithibelo tsa litokelo tsa molao, litemana tsa Bible ha li ea kenyeletsoa bukeng ena. Litšupiso tsa Bible li fanoe ka mabitso a libuka tse sebelisoang ho Contemporary Southern Sotho Bible (City Bible Foundation). Ka kōpo, sebelisa phetolelo efe kapa efe ea Bible e fumanehang ho bala litemana tsa Bible thutong ena.

Tsebiso ea tumello:

Buka ena e ka hatisoa le ho ajoa ka bolokolohi ka liforomo tse hatisitsoeng le tsa marang-rang tlas'a tataiso e latelang:

(1) Lithuto tse kahar'a buka ena li se ke tsa fetoloa ka tsela efe kapa efe; (2) Likopi li ke ke tsa rekisoa bakeng sa phaello; (3) Litsi tsa thuto li lokolohile ho sebelisa / ho kopitsa thupelo ena, leha li lefisa litefiso tsa thuto; (4) Buka ena e ke ke ea fetoletsoa ntle le tumello le tataiso ea Shepherds Global Classroom.

Lethathamo la Lihlooho

Kakaretso ea Thuto	5
(1) Ho Amohela Thomo e Kholo	7
(2) Thuto-Molimo ea Tšokoloho	13
(3) Ho Potlaka ha Polelo ea Evangeli	21
(4) Lintlha tsa Bohlokoa tsa Evangeli	27
(5) Boevangeli le Bohlokoa ba Evangeli	31
(6) Mosebetsi oa Moea o Halalelang	37
(7) Thapelo le Ho Itima Lijo	43
(8) Mokhoa oa Jesu	51
(9) Thuto ea Evangeli ka Setšoantšo sa Borokho	61
(10) Tsela ea Roma	69
(11) Thero ea Evangeli	75
(12) Mamati a Bulehile	83
(13) Ho Ikamahanya le Mekhoa ea Boevangeli	91
(14) Tšebeletso ho Bana	99
(15) Moralo oa Kereke	109
(16) Barutua ba Sebele	115
(17) Ho Lebisa Kholong ea Semoea	123
(18) Bukana ea Sehlopha se Senyenyane	131
(19) Ho Rapella Barutua	143
Lisebelisoa tse khothaletsoang	147
Tlaleho ea Mosebetsi ea Moithuti	149

Kakaretso ea Thuto

Tlhaloso ea Thuto

Thuto ena ke sesebelisoa se thusang kereke ho phethahatsa thomo ea eona. Thuto ena e tiisa bohlokoa ba kereke ea lehae, e bontša hore evangeli ke thomo ea kereke, le hore sebopeho sa evangeli ke sona se lokelang ho aha kereke. Ka ho hlalosa litaba tsa motheo tsa evangeli, thupelo ena e lokisa liphoso tse hlalisoang ke mekhoha ea sejoale-joale tse sa lebiseng moetsalibe tšokolohong ea 'nete le bophelo ba 'nete ba Bokreste. Kahoo, moithuti o tla hlomelloa hore a tle a ntšetse pele tšebeletso ea hae.

Boholo ba lithuto tsa thupelo li ka rutoa e le lihlooho tse felletseng ka bo-tsona bakeng sa mefuta e fapaneng ea lihlopha. Mohlala, thuto e 'ngoe e ka sebelisoa ho ruta mokhoa oa ho bolela ka evangeli.

Thutong ena, baithuti ba ithuta ho etsa barutuo. Shepherds Global Classroom e hlahisitse **sesebelisoa sa borutuo** seo ka ho khetholoha se ka sebelisoang bakeng sa balumeli ba bacha. Buka ena ea thuto ea borutuo, Lithuto tsa ho Hlaolela Borutuo, u ka iphumanela eona ho shepherdsglobal.org. E 'ngoe le e 'ngoe ea lithuto tse 26 tse ka bukeng ea Lithuto tsa ho Hlaolela Borutuo e kenyetse tataiso ea tichere le maqephe a bo ithuto.

Sepheo sa Thuto ena

- (1) Ho hlalosa se boleloang ka evangeli molemong oa sebopeho le moralo oa kereke
- (2) Ho hlahloba lithuto tsa motheo tsa evangeli
- (3) Ho koetlisa balumeli ka mekhoha e sebetsang ea boevangeli
- (4) Ho utloisisa boikarabello ba kereke tabeng ea borutuo
- (5) Ho hlalosa le ho manolla mosebetsi oa borutuo
- (6) Ho ithuta mekhoha e sebetsang ea ho etella-pele sehlotšoana sa borutuo
- (7) Ho fana ka lithuto tse hlalamanang tse tla sebelisoa ho etsa balumeli ba bacha barutuo

Litlhaloso le Tataiso ho Baetapele ba Lihlopha

Lintlha tse eang ho baetapele ba lihlopha li kenyelletsoe thutong ka kakaretso 'moho le tataiso bakeng sa likarolo tse itseng tsa lithuto. *Tsona li ngotsoe ka mongolo o sekameng.*

Lipotso tsa lipuisano le mesebetsi ea ka sehlopheng li bontšitsoe ka ►. Bakeng sa lipotso tsa puisano, moetapele oa sehlopha o lokela ho botsa potso, 'me a lumelle baithuti ho araba. Ha ho hloka hore potso e arabeloe ka botlalo puisanong. Litaba tse hlahang thutong li tla araba potso. Haeba ho na le moithuti a le mong ea atisang ho araba pele,

kapa haeba ba bang ba sa bue, moetapele a ka tobisa potso ho motho e mong: "Teboho, u ka araba potso ee joang?"

Thuto ka 'ngoe e qetella ka **mesebetsi ea thuto ea hae**. Mesebetsi ea thuto ea hae e lokela ho phethoa le ho tlalehoa pele ho nako ea thuto e latelang. Haeba moithuti e mong a sa phethe mesebetsi oa thuto oa hae, o tla o etsa hamorao. Leha ho le joalo, moetapele o lokela ho khothaletsa baithuti ho lula ba etsa mesebetsi ka nako e le hore ba ithute haholo ho tsoa sehlopheng.

Baithuti ba tla etsa **mesebetsi e ngotsoeng** ea mefuta e mengata. Hangata moetapele oa sehlopha o lokela ho amohela mesebetsi e ngotsoeng qalong ea nako ea kopano e sehlopha. (Mesebetsi ea thuto e 'meli (Mesebetsi oa baithuti oa Thuto ea 6, le Mesebetsi oa baithuti oa Thuto ea 14) ha e hloke ho tlisoa ho moetapele, e tla tlalehoa feela.)

Baithuti le bona ba tla **etsa phetiso ea evangeli** ho batho ba bangata ba sebelisa mekhoea eo ba ithutileng eona sehlopheng. Kamor'a ho etsa phetiso ka 'ngoe, ba tla ngola ka tseo ba kopaneng le tsona 'me ba arolelane ka sehlopheng hore na li tsamaile joang. Ba tla hlophisa lithuto tsa evangeli bakeng sa batho ba baholo le thuto bakeng sa bana. Ho na le lihlahlobo tse peli thupelong ena, kamor'a Thuto ea 5 le ea 10. Baithuti ba lokela ho ngola likarabo ka hlooho ba sa shebe lingoliloeng life kapa life kapa hona ho buisana. Moetapele oa sehlopha ha a fua likarabo tsa lipotso hobane likarabo tsohle li fumaneha habonolo lithutong.

Thuto ea 13 e kenyelletsa tataiso bakeng sa ho fana ka lipampitšana tsa evangeli. Baithuti ba tla lokela ho tseba hore na ba ka fumana lipampitšana tse tla fanoa hokae. Haeba ho khoneha, tloho le tseo u tla ba nea tsona kopanong eo ea se sehlopha.

Haeba moithuti o batla ho **fumana setifikeiti ho tsoa ho Shepherd's Global Classroom**, o lokela ho ba teng likopanong tsa sehlopha le ho phetha mesebetsi ea baithuti. Ho na le foromo e fanoeng qetellong ea thupelo ena bakeng sa ho tlaleha mesebetsi ea baithuti e entsoeng.

Thuto ea 1

Ho Amohela Thomo e Kholo

Selelekela

► Moithuti e mong o lokela ho bala Mattheu 28:18-20 bakeng sa sehlopha.

Batho ba bang ba bile le tumelo ea hore taelo ena e ne e e-ea ho baapostola feela.

► Na taelo ee e ne e fanoa ho batho bao ba ileng ba e utloa letsatsing leo feela? Hlalosa karabo ea hao.

William Carey o phetse lilemong tsa 1761-1834. O ne a tsoa England. E ne e le mohlalisi oa lieta ea ileng a ikutloa a e-na le takatso e matla ea ho phatlalatsa evangeli. Kereke ea habo e ne e se na thahasello e kaalo mosebetsing oa boromuoa bo eang linaheng lisele. Ba ne ba lumela hore Molimo o se a entse qeto ea hore na o tla pholosa mang, le hore Molimo ha a itšetlehe ka thuso ea batho.

Sebokeng se seng sa baruti, Carey o ile a hlahisa sehlooho se ka tšohloang: o ile a botsa hore na Thomo e Kholo ke mosebetsi oa kereke ho fihlela bofelong ba lefatše, ha e le mona tšepiso eo Jesu a faneng ka eona ka Thomo e Kholo e le hore o tla ba le bona ho fihlela bofelong ba lefatše. Moetapele oa kopano ena o ile a re, "Lula fatše, mohlankana. U motho ea chesehang. Ha Molimo a rata ho sokolla bahetene, o tla e etsa hoo ntle le thuso ea hao kapa ea ka."

Rea tseba hore taelo ena e fuoe kereke ho isa bofelong ba lefatše. Jesu o tšepisitse ho ba le ba tsamaisang evangeli ho isa bofelong ba mehla, e leng se bontšang hore boikarabello ba mosebetsi oo ke ba kereke ho theoha ka meloko eohle. Baapostola ba ne ba sitoa ho qeta mosebetsi ona nakong ea bophelo ba bona, empa Jesu o itse evangeli e tla boleloa lichabeng tsohle (Mattheu 24:14).

Kahoo boikarabello ba polelo ea evangeli bo jeoa lefa ke moloko o mong le o mong oa kereke.

► Sheba hape lintlha tse hlahang ho Mattheu 28:18-20. Ho laeloa eng ka ho otloloha?

Taelo e otlolohileng ea Jesu ke ea hore kereke e ee hohle, 'me e mo etsetse barutuo.

Taelo ena e kenyeletsa boevangeli hobane motho e ke ke ea e-ba morutuo pele a sokoloha.

Taelo e bolela hore kereke e tlameha ho etsa boevangeli le ho etsa barutuo lintho tsa eona tsa bohlokoa, 'me e nke khato ka cheseho; ho seng joalo, ha e tla be e sa phethahatse lebaka la boteng ba eona.

Poleloana ena "ditjhaba tsohle" (merabeng eohle) e bontša hore thomo ea lichabeng e laetsoe, hobane merabe e fapakaneng e ke ke ea fumana evangeli kantle le hore e isoe ho bona. Ha ho na mokhahlelo le mong oa batho o lokelang ho behelloa kathoko.

Taelo ha se ea ho bolela evangeli feela. Tšebetso ea ho ruta ea hloka hloka hobane re tšoanela ho ruta batho ba sokolohileng nthong tsohle tseo Jesu a li laetseng.

Tichere e lokela hore e be e motho eo boeena a itsetseng ka ho felletseng ho mamela litaelo tsa Krete hobane o tšoanela ho ba mohlala o motle, a bontše a sokoloha ka tsela ea ho phela ka kutlo ho Krete.

Motho ea sokolohang le eena o lokela ho etsa boitlamo ba ho mamela Krete, hobane ho ithuta litaelo tsa Krete ha hoa lekana kantle le ho li phetha ha a ntse a ithuta. Haeba a sa mamele seo a seng a ithutile sona, o tla be a hana tšebetso ea borutuo. Leeto la borutuo ha se taba ea thuto feela, empa e boetse ke ho hahla semelo se setle.

"Ke kholisehile ho feta nako tsohle hore haeba re batla ho ea ka tsela ea Monghali oa rona le litiisetso tseo a li neileng barutuo ba hae ba pele ka botlalo e le tataiso ea rona, re lokela ho li fumana li loketse linako tsa rona joalo ka tseo li fanoeng ka tsona lekhetlo la pele."

- J. Hudson Taylor,
"The Call to Service"

Polelo ea Evangeli ke Ntho ea Pele ho ea ka Mangolo

Kathoko ho Thomo e Kholo, ho na le lipolelo tse ngata ka Bibeleng tse bontšang hore boevangeli ke ntho e tlang pele ho Molimo bakeng sa kereke.

Tlhokomeliso ho moetapele oa sehlopha: Baithuti ba lokela ho sheba mangolo a hlahang ka tlase mona, 'me ba bolele kamoo le leng le le leng le bontšang hore boevangeli ke ntho ea mantlha ho ea ka mangolo. Ba thuse ka litlhaloso tse fanoeng.

Mattheu 9:36-38. Jesu o ne a batla hore barutuo ba kopanele le eena ka kutloelo-bohloko eo a neng a e-na le eona bakeng sa ba lahlehileng, 'me ba rapele hore Molimo a romele basebetsi kotulong ea meea.

Diketso 4:29. Ha kereke e qala ho tobana le litlhoriso, kotsi ea nameng ha ea ka ea e-ba eona ntho ea pele eo ba neng ba khathatsehile ka eona, empa ba ne ba khathatsehile ka hore evangeli e se ke ea sitisoa. Ba ile ba rapela hore ho sa tsotellehe litlhoriso Lentsoe la Molimo le phatlalatsoe.

Diketso 11:18. Kereke ea Bajuda e ile ea rorisa Molimo ka hore poloko e ne e boleloa le ho Balichaba.

BaFilipi 1:18. Paulose o ne a thabisoa ke hore Krete o ne a ntse a boleloa esita le nakong eo eena a neng a le teronkong.

Baefese 6:19. Paulose o ne a kopa thapelo bakeng sa hore polelo ea evangeli e atlehe.

Baroma 10:13-15. Paulose o ile a hatisa tlhokahalo e potlakileng ea mangósa a evangeli, hobane poloko ke ea ba utloang, 'me ba lumela.

► Ke mabaka afe ao ka oona molumeli a lokelang ho lakatsa ho bona batho ba sokoloha?

Mabaka ao ka 'ona Molumeli a Lokelang ho Lakatsa Tšokoloho ea Ba Lahlehileng

- O lokela ho lakatsa ho latela mohlala oa Jesu, ea ileng a tloha leholimong ho tla phela le ho shoela poloko ea ba lahlehileng.
- O lokela ho lakatsa hore Molimo a tlotlisoe ka tšokoloho ea lerabele hore e be morapeli oa Molimo.
- O lokela ho bona phatlalatso ea evangeli e le tlhoho ea Krete le pheko ea hae.
- O lokela ho batla ho kenya letsoho mosebetsing oo e leng oa bohlokoa ho Molimo.
- O lokela ho hauhela ba lahlehileng ba tobaneng le kahlolo ea ka ho sa feleng bakeng sa libe tsa bona.

► Na ho ka etsahala hore motho a be le lebaka le fosahetseng la ho batla ho bolela evangeli? A nang a mabaka a fosahetseng e ka ba afe?

Ha se phoso ho lakatsa katleho bosebeletsing esita le kholo ea kereke ea lehae.

Ke taba ea bohlokoa hore re se ke ra susumetsoa ke boikhohomoso ka katleho, ho hlolisana le likereke tse ling, kapa ho rala ho etsa likhang.

Balumeli ba bang ba bitsitsoe ka ho khetholoha, 'me ba filoe ke Molimo neo ea ho bolela evangeli (Baefese 4:11). Baetapele ba lokela ho hopola hore ha se balumeli bohle ba nang le tsebo ea ho bolela evangeli ka tsela e tšoanang. Leha ho le joalo, molumeli e mong le e mong o lokela ho itella ho thusa kereke ho phethahatsa thomo ea eona ea boevangeli, 'me a itokisetse ho bolela evangeli.

Mabaka a etsang hore Balumeli ba Bang ba se ke ba Bolela Evangeli

► Ke hobane'ng ha e se balumeli bohle ba bolelang evangeli?

Tlhokomeliso ho moetapele oa sehlopha: Baithuti ba lokela ho thathamisa mabaka ao ba ka a nahanang pele ba sheba lenane le latelang.

- Ho hloka cheseho ea moea ka kakaretso
- Ho se ikutloe a e-na le boikarabello ba boevangeli ka bo eena
- Ho se tsebe mokhoa oa ho qala moqoqo oa semoea
- Ho se tsebe mokhoa oa ho bolela evangeli
- Tšabo ea ho se khone ho araba likhanyetso
- Ho hlajoa ke lihlolong ho ba ea fapaneng le lefatše
- Ho belaela hore boiteko ba hae bo tla atleha
- Litlhoriso

► Na ho na le ha e se ekaba lefe feela la mabaka aa le utloahalang?

Ho Qala

► Haeba ho se letho le motho a le etsang bakeng sa poloko ea ba lahlehileng, ke eng e hlokahalang ho mo thusa ho qala?

Haeba molumeli a se na cheseho ea moea, o hloka tsoseletso bo eena.

Haeba motho a phela semoeeng a bile a e-na le cheseho, 'me a hlokomela boikarabello ba hae ba ho kenya letsoho phethahatsong ea Thomo e kholo, lintlha tse peli tse latelang e ka ba tsona tseo a li hlokanang ho mo thusa ho qala.

1. Tumelo – O hloka ho elelloa seo Molimo a se etsang ho matlafatsa evangeli.

2. Boitokisetso – O hloka ho hlomelloa ka koetliso ea ho phatlalatsa evangeli.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Johanne 4:28-30, 39 bakeng sa sehlopha. Ke'ng e ileng ea etsa hore mosali oa Mosamaria a tšoanelehe ho tliša batho ho Jesu?

O ne a sa koetlisetsoa sena. Seo a neng a e-na le sona ke boitsebelo ba ho fumana mohau, le ho nka ho bolella ba bang ka Jesu e le taba ea bohlokoa.

Haeba motho a e-na le lintho tse peli tseo, boitsebelo ba mohau le takatso ea ho bolella ba bang, o na le litšoaneleho tsa bohlokoahali tsa moevangeli. Koetliso e molemo; empa haeba motho a haelloa ke litšoaneleho tseo tse peli, ha ho koetliso e ka mo etsang hore e be moevangeli ea hloahloa.

Taba ea bohlokoa: U hloka eng hore u qale?

► U se u ntse u etsa eng ho thusa phatlalatsong ea evangeli? Na u khotsofetse ke seo u se etsang?

► Ke eng e ka u thusang ho bolela evangeli ka cheseho le ka katileho ho feta moo?

"Ena e ne e le tsela eo kereke ea hae e neng e lokela ho hlola ka eona – ka bophelo ba boinehelo ba ba neng ba tseba Mopholosi hantle hoo Moea oa hae le mokhoa oa hae li neng li ba qobella ho bolella ba bang."

- Robert Coleman,
The Master's Plan

Sebopeho sa Moevangeli

Ha re ke re bue ka mofuta oa motho ea ka amohelang Thomo e Kholo.

Esita le molumeli e mocha a ka fana ka bopaki ba hae, 'me a bolela kamoo 'nete e mo tlišitseng tšokolohong.

Leha ho le joalo, motho ea ka sebelisoang ke Molimo bakeng sa katleho ea nako e telele e le moevangeli o hloka ho ba libopeho tse itseng.

(1) A be a Sokolohile

Moevangeli o lokela ho ba motho ea sokolohileng, hobane

1. O hloka ho ba le bopaki boo a tla bo arolela ba bang.
2. O tla sitoa ho utloisisa tšokoloho ntle le hore a be le boitsebelo ba eona.
3. O lokela ho ba le phetoho ea semelo e etsahalang nakong ea tšokoloho.

"Re lumela hore senotlolo se ka sehloohong sa puisano ea Bokreste e susumetsang ea se ka fumanoa ho libui ka bo-tsona le hore na ke batho ba mofuta ofe. Hoa utloahala hore ho hlokahala e be batho ba tumelo ea Bokreste, ba be le lerato, 'moho le khalalelo. Ke hore, ka bo-bona ba tlameha ho ba le boitsebelo bo ntseng bohola ba matla a fetolang a Moea o Halalelang, e le hore setšoantšo sa Jesu Kreste se tle se bonahale ka ho hlaka semelong esita le boitšoarong ba bona."

- The Lausanne Committee for World Evangelization,
The Willowbank Report

Haeba motho ea sa sokolohang a etsa mosebetsi oa bolumeli, ha a utloisisa seo a se etsang, 'me o na le sepheo se fosahetseng.

(2) Ho ba le Bophelo bo Tsitsitseng ba Bokreste

Leha re sa tlameha ho fetoa ke monyetla oa ho arolelana evangeli, boevangeli bo sebetsa ka katleho haholo ha motho a utloa evangeli ka motho eo a mo tšepang. Batho ba u tšepang haholo e lokela ho ba batho ba u tsebang hantle. Moevangeli o lokela ho bontša bophelo bo inehetseng Molimo, ba kutlo e tsitsitseng ho Molimo.

(3) A be le Khokahano le Kereke

Moevangeli o hloka ho ba setho se itetseng sa kereke hobane;

1. O hloka ho ba le bokhoni ba ho memela batho lelapeng la tumelo.
2. O hloka thuso ea kereke ho ruta le ho etsa balumeli ba bacha barutuo.
3. O hloka ho ba le boikarabello ba semoea.
4. O hloka tšehetso le khotatso ea kereke.

O tlameha ho ba le tšepo ho banab'abo ba moea. O lokela ho hlomphe boetapele le mosebetsi oa kereke.

Haeba a nahana hore e ka ba molumeli a ba a etsa tšebeletso ea hae ntle le kereke, ha a utloisisa kereke hape ha a utloisisa memo ea evangeli.

(4) Ho Tšepahalla 'Nete

Moevangeli o tlameha ho lumela hore Lentsoe la Molimo ke letlotlo la 'nete le lokelang ho arolelanoa le ba bang. Bible e fana ka lipehelo tsa pholoho le kamano le Molimo. Ha ho mohla re lokelang ho fetola 'nete e le ho etsa hore molaetsa oa rona o amohelhe haholoanyane (1 Bakorinthe 4:1-2).

Ka lebaka la Bible, re tseba hore qetellong motho e mong le e mong o tla ea leholimong ka ho sa feleng kapa lihelong ka ho sa feleng. Moevangeli o susumetsoa ke kholiseho eo.

(5) Ho Tlatsoa ka Moea

Moea o Halalelang o fana ka matla molaetseng oa evangeli. O kholisa ka sebe, o tliša takatso ea semoea, 'me o etsa hore ea sa lumelang a khone ho arabela ka ho lumela.

Katleho ea moevangeli ke ha feela a sebelisoa ke Moea o Halalelang. Ka hona, o tlameha ho itšetleha ka Molimo ka boikokobetso. O tlameha ho rapela. O tlameha ho kopa tataiso ho Molimo.

Moevangeli o lokela ho batla ho tlatsoa ka Moea. Ho na le tlatso ea Moea e hloekisang pelo le ho fana ka matla a bosebeletsi. Jesu o ile a bolella baapostola ho lebella tšebetso ena ea Moea (Diketso 1:4-5). Baapostola ba ile ba fumana ho tlatsoa hona ha Moea ka letsatsi la Pentekonta (Diketso 1:8, Diketso 2:4, Diketso 15:8-9).

Ho boetse ho na le linako tseo Molimo a fanang ka tlotso e khethehileng ea Moea e le hore moevangeli a khone ho tobana le liphephetso tse ikhethang (Diketso 13:9-12).

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 1

(1) Ngola lirapa tse 'maloa tse hlalosang kamoo oena u bileng le seabo polelong ea evangeli le ho etseng barutuo likhoeling tse 12 tse fetileng. Seo u lakatsang ho se fihlela ke sefe nakong e tlang? U batla ho fumana molemo ofe thupelong ee?

(2) Ho ntse ho etsoa eng ke likereke tsa sebakeng sa heno ho anetsa evangeli? Shebisisa 'me u botse lipotso, ebe u ngola tlhaloso ea maqephe a 2-3.

Thuto ea 2

Thuto-Molimo ea Tšokoloho

Selelekela

Tlhokomeliso ho moetapele oa sehlopha: Ntle le litemana tse tšohliloeng thutong ena, ho na le mangolo a mangata ao ho buuang ka oona a fanoeng mongolong o tlase leqepheng. Ho ka 'na hoa se ke hoa eba le nako e lekaneng ea hore ka sehlopheng e shejoe le ho e bala kaofela nakong ea thuto. U ka khetha a mang a mangolo ana hore a baloe.

Lentsoe lena tšokoloho le bolela phetoho e etsahalang ha motho a pholoso. Sepheo sa boevangeli ke ho lebisa ea sa lumelang boitsebelong ba ho sokoloha.

► Moithuti e mong o lokela ho bala 1 BaThesalonika 1 bakeng sa sehlopha. Ke life lintlha tse mabapi le phetoho tse ileng tsa etsahala ho BaThesalonika ha ba ne ba sokoloha?

E le hore re utloisise hore na ke hobane'ng ha motho a lokela ho sokoloha, le hore re utloisise se etsahalang ha motho a sokoloha, re lokela ho utloisisa boemo ba moetsalibe pele a sokoloha.

Boemo ba Motho pele ho Tšokoloho

► U ka hlalosa boemo ba motho joang pele a sokoloha?

Ka lebaka la sebe sa Adama, motho e mong le e mong o arohane le Molimo ha a tsoaloe (Baroma 5:12). Taba eo e bolela hore motho e mong le e mong o ichebile bo eena feela, 'me o ikela ka tsela ea hae.

Limelo tse 'Ne tsa Baetsalibe ba sa Sokolohang

Hang ha motho a qala ho etsa khetho, o qala ho etsa sebe. **Motho e mong le e mong o molato oa liketso tse ngata tsa sebe** (Baroma 3:23).

Sebe ke ho tlōla molao oa Molimo (1 Johanne 3:4, Jakobo 2:10-11). Hobane Molimo o lokile ka ho felletseng, ha a iphapanyetse sebe, 'me motho e mong le e mong o tla ahloloa ka seo a se entseng (2 Bakorinthe 5:10, Tshenolo 20:12-13). Ha ho pelaelo hore motho leha e le mang o molato kapa hore na kahlolo e mo tšoanelang ke efe. Moetsalibe e mong le e mong o se a ahloletsoe lefu (Johanne 3:18-19).

Moetsalibe ea sa sokolohang ke sera sa Molimo (Baroma 5:10). Moetsalibe a ke ke a kena likamanong le Molimo ntle leha litlōlo tsa hae khahlanong le Molimo li ka tlosoa.

Moetsalibe pele a sokoloha o boetse o boemong bo etsang hore a se lokeloe ke ho ba le kamano le Molimo hobane **o bolile litakatsong tsa hae** (Baefese 2:3). Kahobane ke

lekhoba la sebe, **moetsalibe ha a na matla a ho fetola boemo ba hae** (Baroma 5:20, Baroma 7:23).

Joale pholoso eo moetsalibe ea sa sokolohang a e hlokang ke efe? Kaha moetsalibe o molato, poloko e bolela tšoarelo. Kaha ke sera ho Molimo, poloko e bolela poelano. Kaha o bolile, poloko e bolela tlhoekiso. Kaha ha a na matla, poloko e bolela topollo. Tsena ke likarolo tse seng kae feela tsa pholoho tseo motho e mong le e mong a li hlokang.

Ka nako ea tšokoloho, moetsalibe oa tšoareloa, a boelane le Molimo, a hloekisoa, 'me a lokolloe matleng a sebe. Paulose o hlalositse boemo ba pele ba boetsalibe ba balumeli ba Korinthe bo neng bo kenyetsetse libe tse ngata tse mpe. Bala 1 Bakorinthe 6:11 ho bona tlhaloso ea Paulose ka boemo ba bona ba joale.

Tlhokahalo ea Sefapano

Ha ho motho ea neng a ka itefella sebe sa hae. Sebe se khahlanong le Molimo o se nang moeli, 'me batho ha ba na letho la bohlokoa bo sa feleng leo ba ka lefang ka lona.

Ho ne ho se letho leo motho a ka le etsang ka tlhoko ea hae; ka hona, ho ne ho se tlhoko e ka beheloang batho e neng e ka fihlella pholoho (Bagalata 3:21). Haeba ho ne ho ka khoneha hore motho a fihlelle polokong ea hae, ho ka be ho sa hlokahala hore Jesu a shoe sefapanong (Bagalata 2:21).

► Haeba Molimo a ne a batla ho tšoarela, ke hobane'ng ha a sa ka a tšoarela feela ntle le sefapano?

Kaha Molimo oa halalela, o lokela ho ahlola ho latela 'nete le toka (Baroma 2:5-6).

Nahana ha e ne eba sehlabelo sa Krete ha sea ka sa etsahala. Ho ka thoe'ng haeba Molimo a ne a ka tšoarela libe ntle le ho tefelo?

Haeba Molimo a ne a ka tšoarela sebe ntle le tefelo, ho ka bonahala eka:

- Sebe ke ntho e se nang taba feela.
- Molimo ha a na toka ebile ha a halalele.
- Mahlong a Molimo ho na le phapang e nyenyane pakeng tsa motho ea etsang se nepahetseng le ea etsang se fosahetseng.

Haeba tšoarelo e ne e ka khoneha ntle le pheko kapa tefelo, Molimo o ne a ke ke a khumamelo a le Molimo ea lokileng le ea halalelang eo e leng eena. Ho tšoarela ntle le ho tefelo ho ne ho tla hlompholla Molimo qetellong ho e-na le ho mo hlompha.

Empa Molimo o lerato, 'me o batla ho tšoarela. O ne a sa batle ho siea batho bohle ba le boemong ba boetsalibe hore ba tle ba lahlehe ka ho sa feleng, le hoja e ne e le se neng se ba tšoanela.

Sehlabelo sa Jesu sefapanong se fane ka sehlabelo sa boleng bo sa feleng bo neng bo hlokahala. Jesu o ne a tšoaneleha **(1) ka hore o ne a se na sebe** (2 Bakorinthe 5:21) (ea

phethehileng, 'me a sa hloke ho pholoso ka boeena), le **(2) ka ho ba ka bobeli Molimo le motho.**

Tefelo e fana ka se hlokahalang e le motheo oa tšoarelo. Joale, Molimo a ka tšoarela motho ea bakang, 'me a lumela tšepiso ea hae. Ha ho motho ea utloisisang sehlabelo sa sefapano ea ka nahanang hore sebe ha se ntho e tebileng ho Molimo.

Tefelo e etsa hore ho khonehe hore Molimo a lule a lokile le ha a ntse a bala moetsalibe ea lumelang tšepiso ea hae e le ea lokileng. Baroma 3:20-26 e fana ka tlhaloso e utloahalang ea kamoo pheko kapa tefelo e sebetsang kateng.

Bibele e re bolella hore tsela ea poloko eo Molimo a faneng ka eona ke eona feela tsela; haeba motho a hana pholoho ka mohau, ka ho lumela ho Krete, a ke ke a pholoso (Mareka 16:15-16, Diketso 4:12, BaHebheru 2:3).

Ke ka lebaka lena ho leng bohlokoa ho tseba thuto ea pholoho ka mohau feela, e amohelang ka tumelo feela. Poloko ke ka mohau feela hobane ha ho letho leo re ka le etsang ho e sebeletsa kapa ho tšaneloa ke eona. Ke ka tumelo feela hobane ha ho letho leo re ka le etsang ho e fihlela. Re ka lumela feela tšepiso ea Molimo.

Mohau oa Pele

► Ho etsahalang pele ke hofe: karabelo ea motho ho Molimo kapa mosebetsi oa Molimo kahare ho motho?

Mohau oa Molimo o fihla pelong ea motho ea sa lumelang, o mo qosa ka libe tsa hae le ho etsa hore a lakatse tšoarelo (Tite 2:11, Johanne 1:9, Baroma 1:20). Moetsalibe o ne a ke ke a ba le matla a ho tlohela libe tsa hae ntle le thuso ea Molimo. Ke Molimo ea fang ea sa lumelang matla a ho amohela evangeli (Johanne 6:44). Haeba motho a sa bolokeha, ha se hobane a sa ka a fumana mohau; ke hobane ha a ka a arabela ka ho amohela mohau oo Molimo a mo neileng 'ona.

Jesu o shoetse libe tsa lefatše lohle, 'me Molimo o batla hore motho e mong le e mong a pholohe (2 Petrose 3:9, 1 Johanne 2:2, 1 Timothea 4:10). Mohau oa Molimo o fa motho e mong le e mong matla a ho arabela, empa ha a qobelle mang kapa mang. Ke ka hona Molimo a biletsang ea sa lumelang ho khetha ho baka le ho lumela (Mareka 1:15).

Tlhaloso ea Pako

► Pako ke eng?

Pako e bolela hore moetsalibe o ipona a le molato, a lokeloa ke kotlo le hore o ikemiselitse ho lahla libe tsa hae.

Bala Isaia 55:7 ho bona kamoo Isaia a hlalosing pako kateng.

Ho baka ha ho bolele hore moetsalibe o lokela ho lokisa bophelo ba hae le ho iketsa ea lokileng pele Molimo a ka mo tšoarela. Seo ha se khonehe, hobane motho o bofiloe ke sebe,

'me a ke ke a ipholosa; empa moetsalibe o tlameha ho ikemisetša hore Molimo a mo lopolle libeng tsa hae.

► Poloko e fumanoa ka mohau; joale ke hobane'ng ha pako e hlokahala bakeng sa poloko?

Tumelo ke eona feela ntho e hlokahalang bakeng sa tšoarelo, empa tumelo ea 'nete ho Krete e tla lula e etsa hore motho a bakele libe tsa hae. Ho sokolohela ho Krete (ho lumela) le ho furalla sebe (pako) li tla etsahala ka nako e le 'ngoe, empa ke tumelo e etsang hore ho furalla sebe ho khonehe. Tumelo ena e pholosang ke mpho e tsoang ho Molimo (Baefese 2:8-9). Haeba motho a sa ikemisetša ho baka, ha a batle ho pholosoša sebeng.

Haeba motho a sa bake, ha a lumele bobele ba sebe. Haeba a sa bone hore na ke hobane'ng ha a lokela ho tlohela ho etsa sebe, ha a bone hore sebe sa hae ke bokhopo e le kannete. Haeba a sa bone hore sebe sa hae ke bokhopo, ha a utloisise hantle hore na ke hobane'ng ha a hloka tšoarelo.

Haeba motho a e-so ipone a le molato e le kannete, kante le boiphapanyo, 'me a lokeloa ke kotlo, ha a e-so bake. Haeba a lumela hore ke moetsalibe empa a batla bolumeli bo tla mo lumella ho tsoela pele a etsa sebe, ha a e-so bake hobane o batla ho tsoela pele a etsa se mo entseng ea molato.

Tlhaloso ea Tumelo e Bolokang

► Haeba motho a e-na le tumelo e pholosang, see se bolela hore o lumela'ng?

► Bala Baefese 2:8-9.

(1) O bona hore ha ho letho leo a ka le etsang ho itokafatsa.

O hlokomela hore ha ho letho leo a ka le etsang (mesebetsi) le tla etsa hore a tšoaneloe ke ho bolokeha, esita le ka mokhoa o sa fellang.

► Bala 1 Johanne 2:2.

(2) O lumela hore sehlabelo sa Krete se lekane bakeng sa tšoarelo ea hae.

Poelano e bolela sehlabelo se etsang hore tšoarelo ea rona e khonehe.

► Bala 1 Johanne 1:9.

(3) O lumela hore Molimo o mo tšoarela ha feela a e-na le tumelo.

Haeba a nahana hore ho na le maemo a mang, e tla ba o lebeletse ho bolokeha ka ho sa fellang ka mesebetsi ho e-na le ka ho feletseng ka mohau.

Tšokoloho

► Moithuti e mong o lokela ho bala Diketso 26:16-18 bakeng sa sehlopha. Litemana tsee li re tšebeletso ea Paulose e tla ba efe?

Tšebeletso ea Paulose e ne e tla ba ho lebisa batho tšokolohong. Temana ea Diketso 26:18 e hlalosa tšokoloho. Ho akarelletsa ho tloha lefifing ho ea leseling le ho tloha matleng a Satane ho ea ho Molimo, ho amohela tšoarelo, le ho amohela lefa la ba halalelitsoeng. Taba ena e etsahala ka tumelo ho Krete.

Ho sokoloha ho tloha ho ho ba motho ea sa lumelang ho ea ho ho ba molumeli ke phetoho e kholo. Bibe e e bitsa pōpo e ncha (2 Bakorinthe 5:17). Lintho tsa khale li felile, 'me tsohle li ncha.

Motho ea sokolohileng o tlohela melimo ea litšoantšo le tloaelo leha e le efe ea bolumeli e ka hananang le botšepahi bo felletseng ho Molimo (1 BaThesalonika 1:9).

Phetoho ena hangata e makatsa ba bang (1 Petrose 4:3-4). Ha ba utloisise hore na ke hobane'ng ha motho a ka fetoha hakaalo. Metsoalle e haufi-ufi ea motho eo esita le beng ka eena ba ka 'na ba mo hlorisa (Mattheu 10:34-36).

Motho ea sokolohileng ha a sa ikamahanya le litakatso le bohlokoa ba lintho tsa lefatše. Phapano ena ke e 'ngoe ea lintho tse pakang hore o sokolohile (1 Johanne 2:15). Motho ea sokolohileng o rata balumeli ba bang 'me o lakatsa ho kopanela le bona (1 Johanne 3:14).

Litakatso tsa motho lia fetoha ha a sokoloha. O tla 'ne a be le meleko, empa o khona ho hanela teko ea ho etsa sebe hobane ha a sa laoloa ke litakatso tsa boetsalibe. O na le takatso ea Lentsoe la Molimo hobane o bone mohau oa Molimo (1 Petrose 2:2-3).

Motho ea sokolohileng o rata Molimo, 'me o batla ho mo khahlisa. A ke ke a nka hore litaello tsa Molimo li thata ebile ha li monate (1 Johanne 5:2-4).

Motho ea sokolohileng o boloka likamano tsa hae li le haufi haholo le Molimo, 'me li bonahatsoa haholo-holo ka thapelo (1 Bakorinthe 1:2).

► Ka mantsoe a hao, bolela phetoho e bang teng ha motho a sokoloha.

Limelo tsa Tsoalo e Ncha

Bibe e re ha motho a tsoaloa la bobeli, lintho tsohle lia nchafatsoa. Lintho tse ncha li kenyelletsa tse latelang:

- Semelo se secha—semelo sa bomolimo (2 Petrose 1:4)
- Monghali e mocha—Kreste ka Moea o Halalelang (Mattheu 23:10, Baroma 8:14)
- Takatso e ncha ea Lentsoe la Molimo (1 Petrose 2:2)
- Boikutlo bo bocha ba lerato (Baroma 5:5, 1 Johanne 4:7-8)

“Moruti ea nang le botšepahi a ke ke a khotsofatsoa feela ke 'liqeto' empa o tla khotsofatsoa ke balumeli ba tsoelang pele ka tieo kamanong ea bona le Krete; balumeli ba lapetseng Lentsoe la Molimo, ba tsamaeang leratong la Bokreste, ba kopanelang kamehla ka tumelo lefung le tsohong ea Krete, hape ba rapelang ba sa phetse.”

- Timothy Keep,
“The Integrity of Biblical
Evangelism and Conversion”

- Kamano e ncha le Molimo joalo ka mora kapa morali (Johanne 1:12)
- Mothusi e Mocha e leng Moea o Halalelang (Johanne 14:16, Baroma 8:26-27)
- 'Muelli e mocha eleng Jesu Krete ha re oela sebeng (1 Johanne 2:1)
- Tšepo e ncha hape e phelang ea bophelo bo sa feleng (Johanne 3:15, 1 Petrose 1:3)

Tiisetso ea Pholoho ho Motho Boena

► Ke mabaka afe a fosahetseng a ka etsang hore motho a nahane hore ke molumeli?

Motho a ka 'na a nahana hore ke molumeli hobane

- O ile a kolobetsoa.
- Ke setho sa kereke.
- O lumela lithuto tse itseng tsa Bokreste.
- O latela meetlo e itseng ea bolumeli.
- O latela tsela e beuoeng ea liketso tse nepahetseng.
- O kile a ba le boitsebelo bo bong ba litaba tsa semoea.
- O ile a etsa qeto hape a phatlalatsa hore oa lumela.

Ho ea ka Bibe, ha ho le e 'ngoe ea tsena e lekaneng ho tiisetso motho hore ke molumeli.

Bibe e re bolella hore re ka kholiseha hore re tsoetsoe la bobeli. Re ka kholiseha hore Molimo o re amohetse. Ha rea lokela ho phela ka tšabo, hobane Moea oa Molimo oa re tiisetso hore re ba nketsoeng ka lapeng la Molimo ho ba bana ha hae (Baroma 8:15-16).

Tiisetso ena e phethehile hoo re sa lokelang ho tšaba Letsatsi la Kahlolo (1 Johanne 4:17). Batho ba bang ba re ba tšepa hore ba tla amoheloa leholimong, empa re ka ba le tiisetso ho feta moo. Ha hoa lekana ho lumela feela hore poloko e fuoe batho ka kakaretso; motho o lokela ho tseba hore eena ka boena o tšoaretsoe.

► Motho a ka tseba joang hore o lokafalitsoe?

Batho ba bang ba itšetlehile ka maikutlo a bona, empa maikutlo aa fetoha, 'me a ka khelosa.

Bophelo bo fetohileng bo fana ka bopaki ba hore motho o sokolohile, empa bopaki boo ha bo eo motsotsong oa pele. Litholoana tsa pholoho ha li so be le nako ea ho hlaha. Ka hona, bophelo bo fetohileng ha se motheo oa tiisetso.

Molumeli a ka kholiseha ka pholoho ea hae ka ho tseba hore o latetse tsela ea Mangolo e isang polokong. Haeba motho a bakile e le kannete, 'me a lumela joalo ka ha Bibe e laela, o na le tokelo ea ho lumela hore Molimo oa mo tšoarela. Ha motho a baka, 'me a lumela, Molimo o fana ka bopaki ba Moea oa hae hore o fetohile ngoana oa Molimo.

Haeba motho a leka hore a ikutloe hore o tsoetsoe ke Molimo empa a sa baka ka sebele, o tla ferekana, 'me a ka 'na a ithetsa.

Haeba motho (1) a baka e le kannete, (2) a tšepa tšepiso ea Molimo ka mangolong, 'me (3) a amohela bopaki ba Moea, a ke ke a thetsoa. Tiisetso ena e thehiloe Lentsoeng la Molimo, le tšepahalang ka ho felletseng. Molimo o phethahatsa litšepiso tsa hae kamehla.

Mantsoe a 10 a Likarolo Tsa Pholoho

Poelano: Lentsoe lena le bolela hore bao e kileng ea e-ba lira ba boela ba bopa khotso. Ka pholoho, re bopa khotso le Molimo (2 Bakorinthe 5:19, Baroma 5:1).

Tšoarelo: Lentsoe lena le bolela hore tlaleho e hlakotsoe. Pholohong, tlaleho ea libe tsa rona e hlakotsoe (BaHebheru 8:12).

Pheko: Lentsoe lena le bolela ntho e fanoang ho thiba bohale ba motho. Polokong, sehlabelo sa Jesu se tlosa khalefo ea Molimo e neng e le khahlanong le rona (1 Johanne 2:2).

Namolelo: Lentsoe lena le bolela hore motho o pholoso matleng a e mong. Polokong, re ntšoa tlas'a matla a Satane le sebe (Luka 1:74, Baroma 6:6, 12-18).

Topollo: Lentsoe lena le bolela hore theko e ile ea lefshoa e le hore motho a ka lokoloha. Polokong, lefu la Jesu ke theko e le hore re lokolohe litlamong le kotlong ea sebe (Baefese 1:7, Tite 2:14).

Tokafatso: Lentsoe lena le bolela hore motho o boleloa a lokile, kapa a se na molato. Polokong, moetsalibe ea molato o nkoa a lokile hobane Jesu o ile a utloa bohloko sebakeng sa hae (2 Bakorinthe 5:19, Baroma 5:1).

Khalaletso: Lentsoe lena le bolela hore motho oa halaletsoa. Polokong, moetsalibe o fetoloa ngoana ea halalelang oa Molimo. Bongata ba li-Epistole li bua ka balumeli e le "bahalaleli" (Baefese 1:1, BaKolose 1:1, BaFilipi 1:1).

Bongoana-khokelo: Lentsoe lena le bolela hore motho e ba ngoana oa molao oa e mong. Polokong re ba bana ba Molimo (Johanne 1:12, Baroma 8:15).

Tsoalo-bocha: Lentsoe lena le bolela hore motho o qala bophelo hape. Polokong molumeli o qala bophelo bo bocha (Baefese 2:1, Johanne 7:38-39, Bagalata 4:29, Johanne 3:5).

Ho tšoaauoa: Lentsoe lena le bolela ntho e tšoailoeng ho bontša hore na ke ea mang. Polokong, Moea o Halalelang o ka ho rona o re tsebahatsa re le bao e leng ba Molimo (Baefese 1:13).

Phoso e Lokelang ho Qojoa: Bolumeli Bo Se Nang Pako

Ho na le mofuta oa motho ea nahanang ha bobebe hore o pholositsoe ha a utloa hore poloko e tla ka mohau ka tumelo. Ha a e-so bake e le kannete hobane a ne a sa bone hore o hloka ho etsa joalo. Ha ho mohla a kileng a ipona e le moetsalibe ea tšoaneloang ke kahlolo ea Molimo. O nahana hore mohau o bolela hore a ka itsamaela ka tsela ea hae. Kahobane a amohela 'nete ea Bokreste, o nahana hore ke molumeli leha a e-so ho be le phetoho. Ha ho

mohla a kileng a nehelana ka ho rata hoa hae; ho e-na le hoo, o ile a amohela Molimo e le karolo ea bophelo ba hae, 'me o ntse a phela haholo-holo ho ea ka thato ea hae. Sena ha se qalo ea kamano e pholosang le Molimo, ho latela tlhaloso ea mangolo.

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 2

(1) Thutong ena re ithutile mantsoe a 10 a likarolo tsa pholoho. Ka lirapa tse seng kae, hlalosa hore na ke life tse bonahalang li le bohlokoa haholo ho uena kamanong ea hao le Molimo. Na ho na le tse ling tseo u lokelang ho nahana haholoanyane ka tsona?

(2) U itšetlehile ka mefuta ea Bokreste e bonahalang naheng ea heno, haholo-holo sebakeng sa heno, batho ba nahana hore ho ba Mokreste ho bolela'ng? ka maqephe a 2-3, hlalosa mefuta e 'maloa ea batho le hore na ba ka re Mokreste ke eng. Hlalosa hore na ke eng e phoso ka maikutlo a bona ka pako, tumelo e pholosang, kapa lithuto tse ling.

Thuto ea 3

Ho Potlaka ha Polelo ea Evangeli

Selelekela

► Na motho a ka lokafatsoa ntle le ho utloa evangeli? Na mosebetsi oa boevangeli oa hlokahala?

Lengolong re fumana mehlala ea ba fihletsoeng ke mohau oa Molimo ntle le ho kopana le Israele kapa kereke. Jobo o ne a lokile, 'me a lahlile bobele pele Moshe a phela le pele ho ba le leqephe la mangolo le ngoloang. Balaame o ne a e-na le kamano le Molimo, 'me a tsejoa e le seboni se neng se fumana melaetsa e tsoang ho Molimo ntle le ho kenoa ke moea. Abimeleke o ile a etsa ho lokileng ho feta Abrahamana ka mora hore Abrahamana a nahane, "Ruri ho tšaba Molimo ha ho eo sebakeng sena." Baroma 1:21-32 e hlalosa bahetene ba neng ba le boemong bo hlephileng; e ne e se hobane ba ne ba e-so ka ba tseba ka Molimo, empa hobane ba ne ba lahlile seo ba se tsebang.¹

► Bala Dipesaleme 25:14.

Selekane ke lipehelo tsa kamano ea Molimo le motho, e hlokanang tokisetso ea mohau kaha bohle ba entse sebe. Haeba motho a hlomphe Molimo ka botlalo, Molimo o tla mo bontša tsela ea ho kena kamanong le eena.

Bibele e re ha ho poloko ka lebitso le leng ha e se la Jesu (Diketso 4:12). Leha ho le joalo, batho ba pholositsoeng Testamenteng ea Khale ba ne ba sa tsebe lebitso la Jesu. Ba ile ba beha tumelo ea bona tšepisong ea Molimo ea ho fana ka topollo le tšoarelo, 'me o fane ka eona ka Jesu. Ka ho tšoana, batho ba e-song ho utloe lebitso la Jesu ba ka tšepa Molimo bakeng sa poloko eo a fanang ka eona ka Jesu.

Joale, ho bolela'ng hore poloko e ke ke ea tla ka lebitso leha e le lefe le leng? Ho bolela hore ha ho na mokhoa o mong oa poloko. Motho a ke ke a bolokeha ka moralo o mong oa topollo. Ho boetse ho bolela hore motho ea tsebang ka Jesu ha a lokela ho mo hana, hobane ho mo hana e tla be e le ho hana poloko kapa ho batla mekhoha e meng ea poloko.

► Bala Johanne 1:9.

Moea o Halalelang o tlisa leseli la Jesu esita le ho ba e-song ho utloele ka eena.

Batho ba bangata ba fumane lipono kapa tšenolelo e 'ngoe e khethehileng e ba tlisitseng ho Molimo le pele ba utloa evangeli ka moromuo ea eo e leng motho. Mohlala, mehleng ea kajeno Mamoseleme a mangata a sokoloha kamor'a hore ba fumane melaetsa o tsoang ho Molimo.

¹ Talima hape Dipesaleme ea 19 le Ba-Roma 10:18.

► Na u kile ua utloa ka motho ea fumaneng molaetsa o khethehileng o tsoang ho Molimo pele a utloisisa evangeli ka sebele?

Kahoo, rea bona hore hoa khoneha hore motho a fumane Molimo esita le ho pholoso ntle le ho utloa evangeli ka batho bao e leng man'gosa. Leha ho le joalo, Bibe e hlalosa evangeli e le molaetsa oo e mong le e mong a lokelang ho o utloa ka potlako.

Buka ea Baroma e hlalosa ho potlaka ha evangeli. Moapostola o ile a re evangeli ke matla a Molimo a ho pholosa (Baroma 1:16). O boletse hore o na le molato ho bohle, ho isa evangeli ho bona (Baroma 1:14). O tiisa 'nete ea hore re lokafatsoa ho Molimo ka ho lumela tšepiso ea hae ea ho tšoarela (Baroma 3:26, Baroma 5:1).

Joale ho latela boikutlo ba ho potlaka.

► Bala Baroma 10:14 le Baroma 10:17.

Molimo o sebelisa evangeli ho hlahisa tumelo e pholosang ho ba mametseng. Thero ea evangeli ke mokhoa o tloaelehileng oa Molimo oa ho pholosa ba lahlehileng.

Haeba ba ka bolokeha ntle le len'gosa, hobaneng len'gosa le le bohlokoa hakaale?

“Phuleng e sabaletseng ka leboea, ka linako tse ling ke 'nile ka bona letsatsing la hoseng mosi oa metse e sekete moo ho seng moromuoa ea kileng a fihla teng—metse eo batho ba eona ba se nang Krete, ba se nang Molimo, ba se nang tšepo lefatšeng.”

- Robert Moffat

Hobane'ng ho Hlokahalang Baromuoa

Moromuoa Steve Hight o ile a araba potso e reng *Ke hobane'ng ha baromuoa ba hlokahala?* ka mokhoa ona:

Karabo e bonolo ke hore banna ha ba bone leseli ba le hanne. Johanne 1:9 e re tsebisa hore Jesu ke leseli la 'nete, le bonesetsang bohle. Paulose o bolela hore tlholeho e ile ea tsebahatsa Molimo (Baroma 1:19-20) le hore, leha batho ba tsebile Molimo, ha baa ka ba mo tlotlisa le ho mo leboha joalo ka Molimo (Baroma 1:21). Johanne o hlaloba boemo bona ka tsela ena: (Bala Johanne 3:19). Pelo e senyehileng ea motho e khetha lefifi. Ka lebaka la thetso ea eona le bokhopo ba eona bo feteletseng (Jeremia 17:9), pelo ea boetsalibe e furalla Molimo.

Ka hona, baromuoa ba tlameha ho tsamaisa leseli hape! Molimo ea fanang ka monyetla oa bobeli o romela man'gosa a hae ka lebone le tukang la evangeli ho ba tlosa lefifing ho ba isa leseling (Diketso 26:18).

Ha Jesu a ne a roma barutuo ho ea bolela evangeli, o ile a re haeba motse o sa amohele molaetsa oa bona, ba hlohlire lerōle lieteng tsa bona ha ba tloha motseng oo. O ile a re lerole leo e tla ba bopaki khahlanong le bona kahlolong. Lerole la lieta tsa bona e ne e le bopaki ba hore moromuoa oa evangeli o ne a tlele motseng oa bona. Ba hanang evangeli ba fumana kahlolo e mpe ho feta ba sa kang ba e utloa hohang. Jesu o itse ba ba tla ahloloa

habohloko le ho feta batho ba Sodoma. Sena se re bolella hore evangeli e tlisa monyetla oa molemo o moholo ho ba e utloang (Mareka 6:11).

Moruti Eric Himelick o ile a araba potso e reng *Ke hobane'ng ha baromuoa ba hlokahala?* ka tlhaloso ena:

Re romela baromuoa hobane molaetsa oa evangeli o phatlalatsoa hantle haholo ka likamano. 'Nete ea evangeli ha se letoto la lintlha tseo e senang botho ka Molimo kapa mabokose a bolumeli ba litumelo a lokelang ho tsoa; e phuthetsoe botho ba Jesu Krete. Baromuoa ke mangosa a Krete, a molaetsa oa hae, le a bosebeletsi ba hae ba poelano (2 Bakorinthe 5:20).

Ho hlokahala baromuoa hobane ntle le puisano e otlohileng, e nang le likamano ea molaetsa oa evangeli, ba bangata ba tla lahleha. Ha re batle ho lumela hore batho ba lahleha ka lebaka la ho se etse letho ha rona, empa Baroma 10:13-15 e hlakile: (Bala Baroma 10:13-15). 'Nete e bohloko ke hore ba ke ke ba utloa. Ho romela le ho tšehetsa baromuoa ho bohlokoa. Ho tšepa hore Molimo o tla re etsetsa mosebetsi oo a re bilelitseng ho o etsa ha se tharollo. Molimo o re neile Thomo e Kholo; 'me ea fuoeng ho hongata, ho hlokoa ho hongata ho eena. Re romela baromuoa ka lebaka la mohau oa Molimo le ka tumelo ea hore Molimo o tšebetsong lefatšeng la hae ho hulela batho pelong ea hae e kholo.

Melemo o Bonahalang ea Evangeli

Evangeli ke mokhoa o sebetsang oo Molimo a o etselitseng ho pholosa ba lahlehileng. (Bala Baroma 1:16). Ha re nahaneng ka potso ena hape: Haeba motho a ka pholoso ntle le ho utloa evangeli, hobane'ng re lokela ho romela baromuoa? Ha re hlahlobeng le lipotso tse ling tse tsoanang le eona. Haeba motho a ka pholoso ntle le lithapelo tsa ka, ke hobane'ng ha ke lokela ho mo rapella? Haeba motho a ka pholoso ntle le ho utloa evangeli ho feta hanngoe feela, ke hobane'ng re lokela ho mo bolella hape? Haeba motho a ka pholoso ntle le kereke, ke hobane'ng ha re lokela ho ba le likereke? Karabo e totobetseng ke hore, "E, a ka pholoso, empa hangata haholo ho ke ke ha etsahala." Tsena ke litsela tseo Molimo a li lokiselitseng ho pholosa batho ka tsona.

Palo ea baahi ba lefatše e se e le ka holimo ho libilione tse supileng ho tloha ka 2011. Batho ba fetang 153,000 ba shoa letsatsi le letsatsi, empa palo ea baahi ba lefatše e ntse e eketseha ka 220,000 letsatsi ka leng. Ho shoa batho ba fetang 100 motsotso o mong le o mong. Ho se ho shoele batho ba fetang 1,000 haesale u qala ho bala thuto ena. Ke ba bakae ba bona ba utloileng evangeli pele ba shoa?

Lentsoe la Molimo ke sesebelisoa sa Moea o Halalelang ho tlisa ba sa lumelang ho Molimo. Bible e bile e re batho ba tsoaloa la bobeli ka Lentsoe la Molimo (1 Petrose 1:23, 25).

Baromuoa ha ba ke ba fumane motho ea ileng a pholoso pele a utloa evangeli. Taba ea hore Molimo o tla pholosa motho ea tšepahalang ntle le evangeli e bontša ho loka ha hae,

empa ha e re nee lebaka la ho se hlokomele mekhoa e tloaelehileng eo a e entseng. Ka kakaretso, ba sa utloeng evangeli ba tla lahleha (Bala 1 Bakorinthe 9:16).

► Moithuti e mong o lokela ho bala Mattheu 9:35-38 bakeng sa sehlopha.

Jesu o ne a e-na le kutloelo-bohloko e matla bakeng sa litlhoko tsa batho. O ne a tšoarehile ka ho bolela evangeli le ho folisa.

Jesu o ne a ameha haholo bakeng sa litlhoko tsa moea tsa batho. O ne a batla hore ba bake, 'me ba tsebe Molimo. Temaneng tsena, re bala hore Jesu o ile a talima matšoele a batho, 'me a ba utloela bohloko bo tebileng bakeng sa litlhoko tsa bona tsa moea. O ile a bona hore ba tšoana le linku tse se nang molisa. O ile a boela a bapisa tšebeletso le mosebetsi oa kotulo, 'me a sareloa ka hore ebe basebetsi ba ne ba fokola ka palo.

Jesu o ile a fa barutuo ba hae kōpo ea thapelo. O ile a ba bolella hore ba rapelle hore Molimo a romele basebetsi kotulong.

► Ke hobane'ng ha Jesu a ile a bolella barutuo hore ba rapele thapelo ee? Hakere Molimo o batla ho etsa see ho sa tsotellehe hore na rea rapela kapa che, na ha ho joalo?

Ha re rapela hore Molimo a romele basebetsi, re rapela ho latela thato ea Molimo. Ka lebaka lena, rea tseba hore Molimo o tla araba lithapelo tsa rona.

Ho na le lebaka le leng hape la hore balumeli ba rapele thapelo ena. Jesu o ne a batla hore barutuo ba hae ba be le kutloelo-bohloko e tšoanang le ea hae, 'me ba kopanele le eena thomong ea ho bolela evangeli. Haeba ba ne ba rapela thapelo ena khafetsa, ba ne ba tla qala ho ameha haholo ka kotulo. Ba ne ba tla lakatsa ho kenya letsoho mosebetsing ona le ho susumetsa ba bang hore le bona ba kopanele le bona.

Re lokela ho lakatsa ho tsotella lintho tseo Jesu a neng a li tsotella. Re lokela ho rapela thapelo eo a ileng a e fa barutuo, e le hore e tle e be le tšebetso e tšoanang ho rona.

Pale ea Boromuoa

Sehlopha sa baromuoa se ile sa ea fana ka thero kampong ea chankana. Ho ne ho e-na le batšoaruoa ba likete, 'me boholo ba bona e ne e le babolai le likhukhuni. Baromuoa ba ile ba ruta ba le sethaleng se kante. Ho pota-pota sethaleng, ho ne ho behuoe balebeli ba nkileng lithunya ho ba sireletsa. Qetellong ea molaetsa ona oa evangeli, moreri o ile a botsa hore na ho na le batšoaruoa ba ka ratang ho tla kapele ho amohela Testamente e Ncha. Banna ba 30 ba fetela kapele.

Libeke tse seng kae hamorao baromuoa ba ile ba etela kampong eo hape. Pele ho tšebeletso, molebeli oa chankana o ile a ba bolella hore banna bohle ba 30 ba neng ba ile ba nka Testamente e Ncha ba bolauoe ke batšoaruoa ba bang. Baromuoa ba ile ba boela ba bolela evangeli, 'me qetellong ba boela ba ithaopela ho fana ka Testamente e Ncha ho mang kapa mang ea ka tlang kapele. Banna ba 300 ba ile ba tla kapele. Ba ne ba tseba hore banna ba 30 ba shoele ka lebaka la ho amohela evangeli, empa kaha evangeli e ne e

le bohlokoa ho bona, ba ne ba ikemiselitse ho beha bophelo ba bona kotsing. Ba ne ba hlokometse bohlokoa ba molaetsa oo ba o utloileng.

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 3

(1) Ngola lipolelo tse 'maloa o araba e' ngoe le e 'ngoe ea lipotso tsena tse peli. Na ho na le monyetla oa poloko bakeng sa motho ea esong ho utloe evangeli hohang? Hobane'ng re lokela ho romela baromuoa le baevangeli?

(2) Bala buka ea Jonase. Ela hloko ho potlaka ha lenģosa la evangeli. Ngongoreho ea Molimo e ne e le efe paleng ee? Jonase o ne a ngongorehile ka eng? Ngola maqephe a 1-2 a maikutlo a hao.

Thuto ea 4

Lintlha tsa Bohlokoa tsa Evangeli

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Ntlheng e 'ngoe le e 'ngoe, kopa motho e mong hore a bale lengolo le bontšitsoeng, ebe u lumella e mong hore a bale tlhaloso ea ntlha eo. E re sehlopha se buisane ka bokhutšoanyane potso e 'ngoe le e 'ngoe ea lipuisano.

Lintlha tsa Bohlokoa tsa Evangeli

Lintlha tse latelang ke lintlha tsa bohlokoa tsa evangeli. Hoa khoneha hore motho a sokolohe a ntse a sa li utloisise ka botlalo. Leha ho le joalo, ho hana leha e le efe feela ea lintlha tsena ho tlosa motheo oa evangeli. Motho kapa mokhatlo o hanang leha e le efe feela ea lintho tsena tsa bohlokoa o tla sekamela ho hlahiseng evangeli esele, e tšepang mokhoa oa bohata oa poloko.

Ha u arolelana evangeli le motho, lintlha tse itseng li tla ba bohlokoa haholo ka lebaka la liphoso tseo a seng a ntse a li lumela. Mohlala: haeba a lumela hore poloko e tlisoa ke mokhatlo o itseng feela, o tla lumela hore lintho tse hlokoang bakeng sa botho tsa mokhatlo oo lia hlokahala bakeng sa poloko. O lokela ho tseba hore motho ka bomong o fumana tšoarelo, 'me o kena kamanong e otlolohileng le Molimo.

(1) Molimo o bopile monna le mosali ka setšoantšo sa hae e le hore a tle a be le kamano le bona (Genese 1:27, Diketso 17:24-28).

'Nete ena e bontša lebaka la ho ba teng ha rona le sepheo sa poloko. 'Nete ena e loantšana le litumelo tse sa lumeleng ho Molimo ea nang le botho. 'Nete ena e bontša bothata ba 'nete ka lefatše; batho ha ba na kamano le Molimo.

► Ho thoe'ng haeba motho a sa lumele hore Molimo oa mo rata?

(2) Batho ba pele ba ile ba etsa sebe, 'me ba arohana le Molimo (Genese 3:3-6).

Sena se bontša qaleho ea sebe le lebaka la sebele la boemo boo lefatše le leng ho bona. Lefatše ke sebaka sa mahlomola le masoabi ka lebaka la sebe. Ho sa ntse ho e-na le thabo le morero ka lebaka la moralo oa Molimo, empa lefatše ha le kamoo Molimo a neng a rerile hore le be kateng.

► Ho thoe'ng haeba motho a ne a sa lumele hore sebe ke bothata ba 'nete ba lefatše?

(3) Motho e mong le e mong o tsoaloe a arohane le Molimo a bile a sa mo mamele (Baroma 3:10, 23).

Motho e mong le e mong o molato oa ho siteloa Molimo ka boomo. Ha ho motho ea kileng a etsa se nepahetseng kamehla.

► Ho thoe'ng haeba motho a nahana hore a ka lokafatsa lintho tseo a li entseng?

(4) Moetsalibe e mong le e mong ea sa fumaneng mohau o tla ahloloe ke Molimo, 'me a fuoe kotlo ea ka ho sa feleng (BaHebheru 9:27, Baroma 14:12, Tshenolo 20:12).

Sena se bontša botebo le ho potlaka ha tlhoko ea pholoho bakeng sa ea sa lumelang.

► Teng haeba motho a sa lumele hore ho na le Molimo ea lokileng ea halefisoang ke libe tsa hae?

(5) Motho a ke ke a etsa letho ho lefella libe tseo a li entseng khahlanong le Molimo (Baroma 3:20, Baefese 2:4-9).

Mesebetsi e metle esita le limpho li ke ke tsa lefella sebe hobane sebe se entsoe khahlanong le Molimo ea se nang moeli, 'me tsohle e se ntse e le tsa hae.

► Re ka re'ng haeba motho a lumela hore o lokela ho iketsa ea tšoaneloang ke tšoarelo?

(6) Ho tlameha ho be le motheo oa tšoarelo hobane sebe se tebile hape Molimo o lokile (Baroma 3:25-26).

Molimo o lakatsa ho tšoarela; empa, haeba a ne a ka tšoarela ntle ho motheo, sebe se ne se tla bonahala e le ntho e sa reng letho, 'me Molimo o ne a tla bonahala a hloka toka.

► Hobaneng ha lefu la Krete le ne le hlokahala?

(7) Jesu, Mora oa Molimo, o ile a phela bophelo bo se nang sebe, 'me a shoa e le sehlabelo e le hore re ka tšoareloa libe tsa rona (Johanne 3:16, Baroma 5:8-9).

Kaha Jesu ke Mora oa Molimo, sehlabelo sa hae ke sa bohlokoa bo ke keng ba lekanngoa, 'me se fana ka motheo oa tšoarelo ea motho leha e le ofe lefatšeng. Haeba e ne e le motho feela, sehlabelo sa hae se ne se tla ba le molemo o nang le likhaello. Mali a Jesu a emela bophelo ba hae bo fanoeng molemong oa rona. Kantle ho mali a hae ho ne ho ke ke ha e-ba le pholoho (BaHebheru 9:22). Haeba e ne e se Molimo, o ne a ke ke a khona ho re pholosa ka ho feletseng; 'me re ka be re ntse re lebelletse ka ho hloka tšepo, tsela e 'ngoe ea poloko.

► Ke hobane'ng ha litumelo tse ling li nahana hore batho ba tlameha ho pholoso ka mesebetsi?

(8) Jesu o ile a tsoha bafung ka 'mele, a paka hore ke eo e leng Mora oa Molimo, 'me a bonahatsa matla a hae a ho fana ka bophelo bo sa feleng (Johanne 20:24-28, Tshenolo 1:18).

Lihlotšoana tsa borapeli tse latolang tsoho ea Jesu hangata le tsona li latola Bomolimo ba hae le ho lekana ha sehlabelo sa hae bakeng sa poloko. Joale, ba iqapela mekhoha e meng ea poloko.

► Ke lintho life tseo re li tsebang hobane Jesu o tsohile bafung?

(9) Sehlabelo sa Jesu se lekane bakeng sa tšoarelo ea libe tsohle (1 Johanne 1:9, 1 Johanne 2:2).

Haeba motho a latola 'nete ena, o tla lumela evangeli ea mesebetsi. Litumelo tse ngata li lumela molaetsa oa kamoo motho a ka fumanang karoloana feela ea pholoho ea hae. Sena se beha batho tlas'a taolo ea mokhatlo oa bolumeli o ba bolellang seo ba lokelang ho se etsa hore ba bolokehe.

► Ke hobane'ng ha batho ba bang ba nahana hore ba ke ke ba pholoso ntle le mokhatlo oa bona oa bolumeli?

(10) Molimo o tšoarela motho e mong le e mong ea lumelang hore ke moetsalibe, a bakela sebe sa hae, 'me a lumela tšepiso ea Molimo ea ho mo tšoarela (Mareka 1:15, 1 Johanne 1:9).

Ha ho na mokhatlo oa batho o nang le tokelo ea ho ekeletsa lintho tse hlokoang bakeng sa poloko kapa ho fana ka mokhoa osele oa poloko.

► Ke motho oa mofuta ofe ea nang le tokelo ea ho lumela hore o tšoaletsoe?

(11) Pako e bolela hore motho o soabetse libe tsa hae, 'me o ikemiselitse ho li lahla (Isaia 55:7, Ezekiele 18:30, Ezekiele 33:9-16, Mattheu 3:8).

Pako ha e bolele hore motho o lokela ho etsa hore bophelo ba hae bo phethahale pele Molimo a ka mo amohela; ke Molimo feela ea ka lopollang moetsalibe matleng a libe tsa hae. Pako e bolela hore motho o sobela libe tsa hae hoo a seng a loketse ho lahla libe tsa hae. Haeba motho a sa ikemisetsa ho lahla libe tsa hae, a ke ke a tšoareloa. Haeba motho a ntse a iphelela sebeng ka boomo, ha a e-so bake.

► Hobaneng ho hlokahala pako?

(12) Moetsalibe ea bakileng, ea lumelang o fumana tšoarelo ha a rapela Molimo, 'me a kopa Molimo hore a mo tšoarele (Baroma 10:13, Diketso 2:21).

Motho e mong le e mong o na le monyetla oa ho fumana mohau oa Molimo ka lebaka la Jesu. Ha ho setsi kapa moemeli oa motho ea hlokahalang hore motho a fumane tšoarelo ea Molimo. Motho o e amohela ka bomong 'me o qala kamano e otlohileng le Molimo.

► Re tseba joang hore motho a ka sokoloha ka motsotsoana?

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 4

(1) Ka lirapa tse 'maloa, hlalosa kamoo e le' ngoe kapa tse peli tsa lintlha tsena li bileng bohlokoa bo khethehileng ho uena nakong eo u neng u sokoloha.

(2) Ketha lequloana le leng kapa bolumeli boo e seng ba Bokreste boo u tlang ho etsa lipatlisiso ka bona. Ka maqephe a 2-3, hlalosa kamoo ba hanang lintlha tse itseng tsa bohlokoa tsa evangeli. Hlalosa evangeli ea bohata eo ba e rutang 'me u bontše kamoo e thehiloeng lithutong tse fosahetseng kateng. Hlalosa hore na u ka ba fa bopaki ba mangolo joang bakeng sa 'nete.

Thuto ea 5

Boevangeli le Bohlokoa ba Evangeli

Selelekela

► Moithuti e mong o lokela ho bala Baefese 1:4-9 bakeng sa sehlopha. Ke lithuto life tsa bohlokoa tse rutoang temaneng tse?

Tlhaloso ea Boevangeli

Kereke ea evangeli ke kereke e rutang evangeli ea mangolo ea pholoho ka mohau feela ka tumelo feela. Ha ho mesebetsi e metle ea botho holima tefelo ea Krete e ka re thusang ho lokeloa ke pholoho bo sa feleng.

Ho bolela evangeli ke ntho e tlang pele ho kereke ea evangeli hobane batho ba lumelang evangeli ba tseba hore e bohlokoa ho feta eng kapa eng.

Evangeli ke letlotlo le khethehileng le tšepetsoeng kereke ke Molimo leo a lakatsang ho le arolelana le lefatše.

Ho na le libopeho tse ling tse tloaelehileng likerekeng tse ngata tsa evangeli:

1. **Baevangeli ba lumela ho matla a tsamaiso a felletseng a Bibeletse.** Ho latola matla a Bibeletse e ka ba ho etsa hore evangeli e belaellehe.
2. **Baevangeli ba lumela lithutong tsa motheo tsa Bokreste tsa khale-khale.** Ho latola lithuto tseo e tla be e le ho hanana le evangeli. Mohlala, litumelo tse latolang Bomolimo ba Krete li boetse li latola hore mosebetsi oa hae oa pheko o lekane bakeng sa pholoho, 'me ho e-na le eona ba ruta evangeli ea mesebetsi.
3. **Likereke tsa evangeli li hatisa ka matla hore motho o ba le boitsebelo ba semoea ka boeena.** Tšobotsi ena e teng hobane ba lumela tšokoloho ea motho ka mong le ho lumela e hlokolosi. Ka lebaka la tumelo ena, baevangeli ba hatisa ka matla taba ea boevangeli ho ba sa lumelang le ho thehoa moeeng hoa balumeli.

► Kereke ea hao e bontša litšobotsi tsee joang? Na ho na litšobotsi tse ling tse bontšang hore evangeli ke ntho e tlang pele?

Bohlokoa ba Evangeli

Evangeli e fa kereke thomo ea eona. Kereke e sa beheng evangeli e le ntho ea pele ho eona e lebetse thomo e fanoeng ke Molimo.

Re ithutile Thomo e Kholo e fanoeng ho Mattheu 28:18-20. Mosebetsi oa mantlha oa kereke ke ofe?

Evangelii e hlahisa kereke hohle moo e boleloang teng. Kereke ea 'nete ho theosa le nalane e fumanoa moo evangelii e boleloang teng. Lefa la kereke ho tloha mehleng ea baapostola ha le fumanoa tsoelo-peleng ea mekhatlo, empa ho fumanoa tsoelo-peleng ea ho bolela evangelii ka botšepahi.

Mekhatlo eohle e entsoeng ke kereke e lokela ho sebeletsa evangelii e le ea mantlha. Mohlala, lenaneo la koetliso ea baruti le lokela ho ba lokisetša ho etella-pele kereke hore e phethahatse thomo ea eona ea boevangelii le borutuo.

Mekhatlo e na le ho inkela taba ea boteng ba eona le ebe ba lebala thomo ea mantlha. Ho nchafatsa tiiso e matla ea polelo ea evangelii ho lula ho lebisa tlhophong-bocha ea mekhatlo.

Kereke e hlahisa meetlo ea litumelo, mekhoha ea borapeli, bophelo ba Bokreste, le leano la kereke; empa nchafatso ea ho tiisa ka matla taba ea evangelii e lebisa tlhophong-bocha ea neano ea meetlo.

Mehlala ea ho Lahleheloa Ke Bohlokoa ba Evangelii

Mohlala 1

Ha kereke e ntse e sebetsa ho phethahatsa thomo ea boevangelii, hoa hloka hahala ho etsa meralo, ho theha lihlopha, ho etsa mananeo, le ho batla tšehetso. Kereke e theha mekhatlo ho sebeletsa merero e sebetsehang. Hangata mekhatlo e thehoa nakong ea tsosoloso ea moea ha batho ba inehetse kahohle, 'me kereke e susumetseha ho phetha thomo ea eona.

Mekhatlo ea hloka hahala. Mekhatlo ke khokahanyo ea nako e telele ea batho le lisebelisoa. Kantle ho mekhatlo, ho ka be ho se na meaho ea likereke, boromuo ba linaha tse ling, ho ne ho ke ke ha e-ba le khatiso ea libibele kapa lingoliloeng leha e le life, likolo tsa Bokreste kapa mananeo a thuto li ka be li le sieo, hape ho ka be ho se na tšehetso ea lichelete bakeng sa tšebeliso. Esita le kereke ea lehae ke setsi se ke keng sa e-ba teng ntle le hore sehlopha sa batho se itelle sona.

Haeba mekhatlo kapa setsi se atleha, se ka ba seholo, sa ba le batho ba bangata le tekanyetso e kholo ea lichelete. Ho hlokomela setsi seo ho hloka matla a mangata le litšenyehelo tse ngata. Ka linako tse ling batho ba sebetsang setsing ba qala ho ba le maikutlo a hore ho aha setsi seo ke sona sepheo sa mantlha. Ba nahana hore mosebetsi oa bona ke ho boloka setsi se phela ho e-na le ho phethahatsa thomo ea mantlha ea setsi seo.

Leha litsi li hloka hahala, li tlameha ho lula li hlahlojoa le ho hlophuo-bocha ka taba ea bohlokoa ba evangelii.

"Ho na le kamano e otlohileng pakeng tsa Borena ba Krete le thomo ea kereke lefatšeng. Sena se hlaha ka ho hlaka tlalehong ea Mattheu ea Thomo e Khōlō. Ka kotloloho ke hobane matla 'ohle leholimong le lefatšeng a fanoe ke Molimo Ntate ho Molimo Mora, moo kereke e nang le boikarabello ba ho etsa barutuo ba lichaba tsohle"

- J. Herbert Kane,
"The Work of Evangelism"

Mohlala 2

Ka lebaka la hore litšebeletso li na le monyetla oa ho fumana chelete, batho ba bang ba se ba qalile litšebeletso e le likhoebo. Ha se phoso ha tšebeletso e rekisa lintho ho thusa ka litšenyehelo tsa bosebeletsi, 'me ha se phoso hore tšebeletso e batle thuso ea lichelete. Leha ho le joalo, haeba motho a susumetsoa haholo ke chelete ho feta bohlokoa ba evangeli, pelo ea hae e fosahetse 'me mosebetsi oa hae ha se o khahlisang Molimo (1 Petrose 5:1-2, 2 Petrose 2:3).

Simone e ne e le monna ea neng a batla neo ea moea e le hore a tle a be le boemo le phaello ea lichelete, empa moapostola o ile a 'molella hore pelo ea hae e fosahetse (Diketso 8:18-23).

► Ke'ng e phoso ka boemo ba moruti ea lekang ho rekisa kereke ea hae? Phoso ke eng ka kutloisiso ea hae ea seo kereke e leng sona?

Mohlala 3

Syncretism ke motsoako oa Bokreste le litumelo le mekhoha ea bolumeli bo bong. Mohlala oa motsoako ona oa litumelo ho tloha mehleng ea Testamente e Ncha ke bolumeli ba Ba-Samaria. Balichaba ba neng ba rapela litšoantšo ba ile ba fallela naheng ea Israele 'me ba tsoaka bolumeli ba Israele le borapeli ba bona ba litšoantšo; Jesu o ile a re ha ba tsebe seo ba se rapelang (Johanne 4:22).

Mohlala o mong oa motsoako oa litumelo o hlaha nalaneng ea Haiti. Ha Haiti e ne e le kolone ea France, makhoba a tsoang Afrika a ne a lokela ho sokolohela Bokresteng. Ba ile ba kopanya bolumeli ba bona ba pele le tumelo ea Roma e K'hatholiki. Batho ba bangata ba Haiti ba ntse ba sebelisa boloi, e leng borapeli ba meea, empa ba sebelisa matšoa a Bokreste le mabitso a bahalaleli ba Bakreste.

Ka linako tse ling ho ne ho etsahala motsoako oa litumelo hobane Bokreste bo ne bo amahanngoa le sechaba se neng se busa sechaba se seng. Ho ne ho hlokahala hore batho ba khahlise sechaba se ba busang, kahoo ba ne ba amohela meetlo ea sona ea bolumeli empa ba ntse ba bolokile le litumelo tsa bona tsa pele.

► Ke mehlala efe ea motsoako pakeng tsa Bokreste le litumelo tse ling eo u e boneng?

Merero e bo-lefatše e ka baka motsoako oa bolumeli. Haeba batho ba nahana hore ho amohela evangeli ho tla ba tlisetsa molemo oa lichelete, ho ba le tšusumetso ea lipolotiki, kapa ho amoheloa ke batho ba nang le tšusumetso, ba ka 'na ba amohela ponahalo ea Bokreste empa e le hore ba hlile ha ba sokoloha. Joale, ba tsoela pele ho latela litumelo le mekhoha ea bona ea khale empa ba ipitsa ka mabitso a Bokreste. Ho molemo ha kereke e ka bolela evangeli ntle le ho fana ka lintho tse etsang hore batho ba arabele ka ho e amohela ka sepheo se fosahetseng.

Bokreste bo ka bonahala eka ke bolumeli bosele ha evangeli e tlisoa ke baromuoa ba tsoang kante ho naha. Ke ka lebaka leo ho leng bohlokoa hore Bokreste bo jaloe moetlong o mong

le o mong bo be bo nke sebopeho seo e leng se fumanoang moetlong oo. Ha ea lokela ho tsoela pele e ntse e shebahala joalo ka bolumeli bosele. Leha ho le joalo, ho bohlokoa hore baromuoa le baevangeli ba lemohe hore na ke lintlha life tsa setso kapa meetlo tse ke keng tsa lumellana le Bokreste. Temoho ena ke tšebetso e tlamehang ho thusoa ke balumeli ba lehae, 'me e ke ke ea phetheloa kapele.

Mohlala 4

Ka linako tse ling bolumeli bo nkoa e le bolumeli bo hlomamisitsoeng ba sechaba. Mohlala, lichabeng tse ling, boholo ba batho ke Mamoseleme. Lichabeng tse ling, batho ba bangata ba inka e le Ma-Roma e Katolike. Batho ba bangata ha ba latele lipehelo tsa boitšoarō tsa bolumeli ba bona e le kannete, 'me ke ka linako tse fokolang feela ba etsang meetlo ea bolumeli; empa ba re ke balateli ba bolumeli boo.

Batho ba bangata ba ipitsa Bakreste hobane lihlopheng tsa moo ba kopanang le batho ba bang batho bohle ba lokileng ba nkoa e le Bakreste. Ha ba e-so bake e le kannete. Ba latela mekhōa le litsela tsa bona tsa boitšoarō.

Evangeli ke pitso ea ho baka le ho ikokobeletsa Krete. Jesu o ile a re motho e ke ke ea e-ba morutuoa oa hae ntle le hore a ka amohela ho shoa ka ngeng ea boithati, 'me ea e-ba molateli oa 'nete (Luka 9:23).

Tlhaloso ea Mokreste e ke ke ea fetoloa hore e tle e nyallane le se amohelehang sechabeng sa baetsalibe. Boitšoarō bo tloaelehileng ba sechaba kamehla bo tlaase haholo ho feta boitšoarō ba Bokreste, 'me Mokreste o fapana le lefatše.

► Bokreste bo tloaelehileng bo se nang pako hangata bo bonahala joang sechabeng sa heno?

Mohlala 5

Re ke ke ra lebella hore balumeli bohle ba lumellane lithutong tsohle. Ho na le lintho tseo e leng phapang pakeng tsa balumeli, leha ba amohela Bibe e le matla a tsamaiso a thuto ea bona.

Ka linako tse ling likereke li tiisa ka matla holim'a lithuto tse li khethollang ho likereke tse ling, empa lithuto tseo ha li bohlokoa joalo ka lithuto tsa motheo tsa Bokreste. Kereke ha ea lokela ho re likereke tse ling ha se tsa Bokreste e le kannete haeba likereke tseo li ruta evangeli ea bohlokoa.

Kereke ha ea lokela ho theha boitsebahatso ba eona ka ho loantša likereke tse ling. E lokela ho ikemela pele ka evangeli, ebe ho latela ho haha kopano ea litho tse inehetseng ka botlalo.

► Kereke e lokela ho amohela kereke e 'ngoe e le ea 'nete ea Bokreste tlasa motheo ofe?

Mohlala 6

Esita le thuto ea 'nete e ka 'na ea hatisoa ka matla ho isa moo ho bonahalang eka e hanana le 'nete e 'ngoe. Ka ho hatisa ka matla taba ea mohau, kereke e ka bonahala e nyenyefatsa tlhoko ea ho utloa Molimo. Ka ho hatella ka matla holim'a motsotso oa tšokoloho, kereke e ka bonahala e lebala ka tšebetso ea borutuo. Ha e ntse e hatisa haholo holim'a botšepahi ba Molimo ho motho ea khutlelang morao, kereke e ka 'na ea hloleha ho lemosa ka kotsi ea bokoenehi. Ha e ntse e hlompha lineo tsa moea, kereke e ka 'na ea se ke ea tsotella botebo ba semoea le botebo ba semelo sa Bokreste.

Tlhokahalo ea teka-tekano ea thuto e tla bonahala ha nako e ntse e ea, 'me e na le litholoana tsa nako e telele. Thuto efe le efe (1) e bakang ho se tsotelle malebana le sebe, (2) e tlosang monyetla oa kholiseho ka pholoho, (3) e eketsang mathata a sitisang motho ea neng a ka amohela evangeli, kapa (4) e koahelang evangeli, ke ho ruta thuto e sa leka-lekanang.

Nalane ea Litsoseletso Tlhopho-bocha/Liphetoho

Ka linako tse ling nalaneng ea kereke evangeli e bonahala e lebetsoe ke mekhatlo e meholo. Liphoso tse kang ho ruta mokhatlo o itseng, motsoako oa litumelo, le ho se leka-lekane ha thuto li ee li bonahale haholo ho feta evangeli. Baetapele ba ne ba lokela ho ba mehlala ea moea empa ho ee ho shebahale ba bonahatsa merero e fosahetseng, limelo tse fosahetseng, le thahasello linthong tsa lefatše.

Ka nako tse ling Molimo o 'nile a romela tsosoletso e kholo ho kereke. Tsosoletso e nang le litholoana tsa nako e telele hape tse pharalletseng e na le lintlha tse tharo.

1. Ho ba le liphetoho tse bang teng thutong ea bolumeli ha 'nete e 'ngoe ea moea e neng e ntse e sa tsotelloe e boela e fumanoa.
2. Ho ba le nchafatso ea moea, ka lithapelo tse ngata, khumamelolo e matla, le ho sokoloha ho hongata.
3. Ho ba le mekhoha e mecha ea bosebeletsi, ha kereke e ntse e fumana litsela tse ncha tsa ho bolela evangeli le ho etsa barutuo.

Phetoho ea Boprostanta (lefatšeng lohle la Europe lilemong tsa bo-1500) e ne e le tsosoloso ea evangeli ea pholoho ka mohau feela ka tumelo feela. Batho ba baloang ka likete ba ile ba sokoloha. Mangolo a ile a fetoleloa lipuong tse tloaelehileng, 'me a etsoa hore a fumanehe.

Ba-Anabaptist (lefatšeng lohle la Europe lilemong tsa bo-1500 le hamorao) e ne e le batho ba neng ba khathatsehile hobane balateli ba bangata ba Nchafatso (Tlhopho-Bocha) ba ne ba nahana hore ho lumela lithuto tse nepahetseng ho lekane bakeng sa poloko. Batho ba bangata ba ne ba ipolela hore ba amohela 'nete ea evangeli empa ba ne ba e-so ka ba e-ba le boitsebelo ba ho sokoloha. Ba-Anabaptist ba ne ba hatisa ka matla tšokoloho ea motho ka bo-mong.

Ba-Pietist (mafelong a bo-1600 naheng ea Germany) e ne e le batho ba ileng ba elelloa bohlokoa ba borutuo. Ba ile ba theha litšebeletso tsa lihlopha tse nyenyane le mekhoha ea ho koetlisa balumeli hore ba be le kholo ea Bokreste.

Tsoseletso ea Methodist (ho elella mafelong ba lilemo tsa bo-1700 naheng ea England) e qalile ka bosebeletsi ba John Wesley. Bongata ba baprista ba Kereke ea Chache ba ne ba hana hore tiisetso ea pholoho ho motho ka mong ea khoneha. Wesley o ile a ruta hore motho e mong le e mong a ka tseba hore o na le tumelo e phelang ho Krete le tiisetso ea pholoho e tlišoang ke Moea o Halalelang.

► Ke 'nete efe e kholo eo u lokelang ho e hatisa ka matla sechabeng sa heno?

Qetello

Litsi tse ngata tsa Bokreste, tse kholo le tse nyane (ho kenyeletsa le likereke tsa lehae), li qalile ka boitlamo ba ho etelletsa pele evangeli. Ha nako e ntse e ea, tse ngata tsa tsona li lula li kheloha taba ena ea bohlokoa.

Ho nchafatsa tšebetso e hloahloa ea kereke, ha re hloke lithuto tse ncha tse makatsang kapa Tshenolo e ncha. Seo re se hlokanang ke ho khutlisa molaoana oa boevangeli oa ho nka evangeli e le ntho e tlang pele.

Mosebetsi oa Baithuti oa Thuto ea 5

U tla qala kopano ea sehlopha e latelang ka tlhahlobo holim'a Thuto ea 5. Ithute lipotso tsa tlhahlobo ka hloko ha u itokisetse seo.

Tlhahlobo ea Thuto ea 5

- (1) Limelo tse tharo tsa likereke tsa evangeli ke life?
- (2) Ke litsela life tse tšeleletseng tseo kereke e ka lahleheloang ke bohlokoa ba evangeli?
- (3) Ke matšoa afe a mane a bontšang hore thuto ha e leka-lekane?
- (4) Ke lintlha life tse tharo tsa tsoseletso ea nako e telele?
- (5) Ngola tlhaloso ea 'nete ka e' ngoe le e 'ngoe ea tse latelang:
 - Phetoho ea Boprostanta
 - Ba-Anabaptist
 - Ba-Pietist
 - Tsoseletso ea Methodist

Thuto ea 6

Mosebetsi oa Moea o Halalelang

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Fana ka tlhahlobo e fanoeng qetellong ea thuto e fetileng. Baithuti ba lokela ho ngola likarabo ka hlooho ntle le ho sheba litaba tse ngotsoeng kae kapa kae kapa hona ho buisana.

Ho Itšetleha ka Moea o Halalelang

Ha re etsa sohle se matleng a rona ho fumana koetliso ea bosebeletsi esita le ho ithuta mekhoha, ho na le kotsi ea hore re tla itšetleha ka bokhoni ba batho bakeng sa bosebeletsi. Bala seo Moapostola Paulose a se boletse ho 2 Bakorinthe 3:5.

Paulose o ile a re ha a ka ba a ruta ka bohlae ba batho kapa ka ho itšetleha ka tšusumetso ea batho; empa o ile a itšetleha ka pontšo ea Moea o Halalelang e le hore ho lumela ba mo utloang ho se ke hoa thehoa bohlae ba motho, empa bo thehoe ho Molimo (1 Bakorinthe 2:4-5). Paulose o ne a rutehile, empa o ne a sa lebella hore tsebo ea hae le boiphihlelo ba hae li hlahise litholoana tsa moea.

Bala seo Paulose a se ngotseng ho BaThesalonika ho 1 BaThesalonika 1:5. Ba ne ba kholisehile ka evangeli ka baka la matla a Molimo.

Jesu o ile a tšepisa baapostola hore Moea o Halalelang o tla kholisa lefatše ka sebe, ho loka, le kahlolo (Johanne 16:8). Jesu o itse ha ho motho ea ka tlang ho eena, ntle le hore Ntate a ba hohele (Johanne 6:44).

Likarolo tse Ling tsa Mosebetsi oa Moea o Halalelang

- O ahlola moetsalibe ea sa sokolohang (Johanne 16:8).
- O fana ka bophelo ba moea ho ea shoeleng sebeng (Johanne 3:5, Baefese 2:1).
- O tsebahatsa molumeli (Baefese 1:13, Baefese 4:30).
- Ke eena ea neang molumeli thomo (Diketso 13:2, 4).
- O fa molumeli ea fuoeng thomo matla (Diketso 1:8).
- O ruta molumeli (Johanne 14:26, Johanne 16:13; 1 Johanne 2:27).
- O tataisa molumeli (Bagalata 5:25).
- O etsa hore balumeli ba khone ho bolaea liketso tsa nama (Baroma 8:13).

► Ho itšetleha ka Moea o Halalelang ho tataisa mokhoa oa rona oa boevangeli joang? Ke eo re e etsang ka tsela e fapaneng hobane re itšetlehile ka Moea o Halalelang?

Bohlokoa ba Koetliso

► Re lokela ho nahana eng ka koetliso le mekhoha ea boevangeli?

Re bitselitsoe ho bolela 'nete ea Molimo. Re lokela ka bokhabane kahohle kamoo re ka khonang hore e utloisisoe.

Ha rea lokela ho nahana hore kaha re itšetlehile ka Moea o Halalelang ha rea lokela ho ntlafatsa bokhoni ba rona ka koetliso.

Paulose o re o ile a leka ho susumetsa batho (2 Bakorinthe 5:11). O ile a bolella Timothea hore a ithute e le hore a tsebe ho bolela 'nete ea Molimo ka nepo (2 Timothea 2:15). E 'ngoe ea litšoaneleho tsa mobishopo ke hore o na le bokhoni ba ho ruta (2 Timothea 2:24).

Apolose e ne e le moevangeli ea atlehang haholo. O hlalosa ne e le motho ea kheleke puong, ea matla mangolong, a bile a e-na le cheseho ea moea (Diketso 18:25-26). Bokhoni ba hae ba tlhaho ha bo kopana le lineo tsa moea, bo ile ba mo etsa hore e be tlhohonolofatso e kholo.

Moapostola Petrose o re bolella hore re lule re itokiselitse ho hlalosa tšepo ea evangeli (1 Petrose 3:15).

Mangolo ana a re bolella hore Molimo o tla hlohonolofatsa le ho sebelisa bokhoni ba tlhaho le koetliso haeba re inehetse mererong ea hae. O re biletsa ho nehela matla le bokhoni ba rona mosebetsing oa hae.

Ho Tlatsoa ka Moea

Ho Diketso 1:4-5, Jesu o ile a bolella barutuo a ho emela kolobetso ea Moea o Halalelang, eo a e bitsitseng "tšepiso ea Ntate." Ketsahalo ena e ne e tla kenyelletsa ho fuoa matla a neng a tla ba etsa lipaki lefatšeng ka bophara (Diketso 1:8).

Le hoja barutuo ba ne ba sokolohile, ba ne ba e-na le tlhoko e kahare e neng e lokela ho arajoa pele ba ka lokela tšebeletso ntle le boetapele bo bonahalang ba Jesu. Esita le lilemo tse tharo tsa koetliso ea Tichere e kholo ka ho fetisisa li ne li sa ba lokisa ka ho feletseng, kaha bothata bona bo kahare bo ne bo ntse bo le teng. Pele ba ka ba le bosebeletsi bo matlafatsoang le ho tataisoa ke Moea o Halalelang, joalo ka ha Molimo o ne o rerile, ba ne ba hloka hore tlhoko e khethehileng e ka pelong e arajoe ka tšebetso e khethehileng ea Moea o Halalelang.

"Mosebetsi o moholo oo Monghali oa bona a neng a o bea matsohong a bona o ne o phahametse matla a motho. Ka hona o ile a ba fa letlotlo le sa feleng la Moea o Halalelang. O ne a tla kholisa lefatše ka sebe, ka ho loka, le ka kahlolo; ka hona, o ile a ba felehetsa tšebeletsong ea bona ka matla a makatsang le liketso tse litholoana li makatsang."

- A.B. Simpson,
Missionary Messages

Bothata bo ne bo ile ba iponahatsa ka makhetlo a sa tšoaneng nakong ea lilemo tse tharo tsa koetliso. Ka nako e 'ngoe ba ne ba batla ho iphetetsa, joalo ka ha ba ne ba batla ho

bitsa mollo hore o thehele holim'a batho ba neng ba hana (Luka 9:54-55). Ka linako tse ling ba ne ba iketsa maquloana a boikhohomoso, joalo ka mohlang ba neng ba thibela motho ea neng a sa lumelloa ke bona ho sebeletsa (Mareka 9:38). E ne e le baithati, 'me ba rata maemo ka boikhohomoso, joalo ka nakong eo ba babeli ba neng ba kopa maemo a phahameng, 'me ba bang ba ba halefela (Mareka 10:35-41).

Ba ne ba ngangisana ka hore na e moholo ho bona ke ofe (Mareka 9:33-34). Taba ea hore ebe ba ile ba hlajoa ke lihlong ka hona nakong eo Jesu a ba botsang hore na ba ne ba bua ka eng e bontša hore ba ne ba elelloa hore merero ea bona e ne e se molemo.

Lijong tsa bona tsa ho qetela hammoho, Jesu o ile a hlatsoa maoto a barutuo, 'me a ba bolella hore ba be le boikutlo bo tšoanang eleng ba bohanka boo a neng a bo bontša (Johanne 13:14). Ba ne ba e-so be le boikokobetso ba mofuta o joalo; ba ne ba hanne ho sebeletsana mantsiboeeng a letsatsi lona leo. Bothata e ne e se ho hloka tsebo, empa e ne e le boikhohomoso.

Jesu o ile a ba bolella hore ba lokela ho ba le lerato le tla ba matla hoo ba ka telang bophelo ba bona molemong oa ba bang (Johanne 15:12-13). Ba ne ba nahana hore ba na le lerato lena, empa ba ne ba se na lona; hobane ba ile ba baleha ha Jesu a tšoaroa, le hoja ba ne ba boletse hore ba tla tobana le lefu 'moho le eena (Mareka 14:31, 50).

Bana e ne e le banna ba neng ba tla ba le boikarabello ba ho etella-pele le ho atolosa kereke bosieong ba Krete ka nama. Jesu o ne a tseba hore ba ne ba e-so ka ba lokela tšebeletso ena ho fihlela tlhoko ea bona ea kahare e arabeloa, kahoo o ile a ba laela ho ema Jerusalema ho fihlela ba fumana tšepiso ea Ntate (Diketso 1:4-5). Tšepiso ena e amahanngoa le kolobetso ea Moea o Halalelang. E ne e hloka hoo ba neng ba sa lokela ho tsoela pele ka ho theha le ho ntšetsa pele kereke ntle le eona.

Ha a ka a ba bolella hore seo ba se hlokang e ne e le ho eketsa koetliso, kapa tšebetso e telele ea kholo. Ba ne ba lokela ho ema Jerusalema hore ketsahalo e kholohali kapa sehlohlolo sa moea se etsahale.

Boiphihlelo ba barutuo ka letsatsi la Pentekonta bo hlaloso e le ho tlatsoa ka Moea o Halalelang (Diketso 2:4). Le hoja lintho tse ngata li ile tsa etsahala ketsahalang eo, hamorao Petrose o ile a bontša hore mosebetsi oa bohlokoa oa Moea ke hore o ile a hloekisa lipelo tsa bona (Diketso 15:8-9). Sena e ne e le tlhoko ea barutuo. Bopaki bohle ba tlhoko ea bona e kahare bo ne bo supa bothata bo ka pelong, bokhopo bo futsitsoeng, boo ho neng ho hloka hore ba hloekisoe ho bona. Ha tlhoekiso ena e etsahala ka kolobetso (kapa ho tlatsoa) ka Moea o Halalelang, ba ile ba lesa ho khathatseha ka polokeho ea bona kapa hona ho bea phahamiso e le sepheo sa mantlha.

Ketsahalo ea letsatsi la Pentekonta e ile ea thakhola kereke ho e kenya mehleng ea boevangeli bo matla. Kereke e ile ea tsoela pele ka thabo le ka tlhōlo ho sa tsotellehe ho se lumellane ha lithuto tsa bolumeli, bokhelohi ba Batšehetsi ba Bolumeli ba Bo-Juda, litlelebo tsa kahare, baikaketsi, khanyetso ea bademona, lithoriso le mathata.

Ba ile ba fetoha sehlopha se kopaneng, se tlotsitsoeng sa lipaki tse matla: ba latela pitso ea Molimo, ba itšetlehile ka matla a Molimo, 'me ba sebeletsa khanya ea Molimo

Molumeli a ka 'na a ba le tlhoko e tšoanang le eo barutuo a ba neng ba e-na le eona. Tlhoko ena e ka fihleloa ka ho tlatsoa ka Moea o Halalelang.

Seo ha se bolele:

1. Hore molumeli ha a na Moea o Halalelang ho fihlela a fumana tlatso ena e khethehileng.
2. Hore ha ho le o mong oa mesebetsi ea Moea o Halalelang o hlahang ho molumeli eo ho fihlela ho tlatsoa hona ho etsahala.
3. Hore ha ho na ho tlatsoa ha Moea ka mokhoa o mong ntle le ona o hloekisang pelo.
4. Hore motho e mong le e mong ea nang le tlatso ena ea Moea o tla ba le tšebeletso ea boapostola.

Ha rea lokela ho nahana hore ho rona ho tla etsahala lintho tse tšoanang hantle le tse ileng tsa etsahalla barutuo a. Empa tlhoko ea ho hloekisoa ha pelo le ho matlafaletsoa bosebeletsi e ntse e le bohlokoa le ho rona.

Re ka bona mohlala ka barutuo a:

1. Hore haeba motho a e-na le tlhoko ena, ha a e-so lokele bosebeletsi kapa bophelo bo halalelang ka botlalo.
2. Hore Molimo ha a batle ho tlohela motho boemong bona.
3. Hore tharollo ha se koetliso kapa kholo ea nako e telele ea semoea.
4. Hore hoa khoneha hore tlhoko ena e arajoe ka motsotsoana, ka mor'a ho e batla ka tsela e nepahetseng.

Ke ka mokhoa o joang molumeli a ka amohelang tšebetso ee ea Moea o Halalelang?

Petrose o itse e amoheloa ka tumelo (Diketso 15:8-9). Jesu o ile a lokisetša barutuo a ho ba le tumelo ka ho ba nea tšepiso le ho ba etsa hore ba lebele.

Ka hona, haeba motho a bona tlhoko ea hae, 'me a bona boikemisetso ba Molimo ba ho e arabela, a ka fumana mohau ona ka tumelo.

Mosebetsi oa Baithuti oa Thuto ea 6

Moithuti ka mong o lokela ho itlhahloba ka thapelo, 'me a arabe lipotso tsena ka ho ngola. Pampiri ena ha e hloke ho tlisoa ho moetapele oa sehlopha.

- Na ke itšetlehile ka Moea o Halalelang, kapa ke atisa ho fihlela feela seo bokhoni ba ka bo se lumellang?
- Na ke na le tse ling tsa limelo tse neng li bontša hore barutuo ba ne ba hloka ho tlatsoa ka Moea o Halalelang?
- Na ho na le liketso, litloaelo, maikutlo, kapa merero tseo ke sa kang ka li nehela ho Molimo?
- Na ke ikemiselitse hore Moea o Halalelang o ntlhoekise ka ho feletseng, e le hore nka sebelisoa tlotlisong ea Molimo?

Thuto ea 7

Thapelo le Ho Itima Lijo

Selelekela

Seo Kereke e se hlokanang kajeno ha se mechine e mengata kapa e metle ho feta, ha se litsi tse ncha kapa mekhoha e babatsehang, empa e hloka banna bao Moea o Halalelang o ka ba sebelisang—banna ba thapelo, banna ba matla thapelong. Moea o Halalelang ha o tsamae ka mekhoha, empa o tsamaea ka batho. Ha a theohele holim'a mechine, empa e le ho batho. Ha a tlotse meralo, empa o tlotsa banna—banna ba thapelo.²

► Ke phoso efe eo E. M. Bounds a neng a leka ho e lokisa ka lipolelo tse ka holimo?

Ketso ea thapelo e bolela boemo ba ho itšetleha ka Molimo. Motho ea tšoarehileng ke mosebetsi hoo a ke keng a rapela o nahana hore mosebetsi oa hae ke oa bohlokoa ho feta mosebetsi oo Molimo a ka o etsang ha a arabela lithapelo tsa hae.

Hobane re itšetlehile ka Moea o Halalelang, thapelo e bohlokoa ho rona. Paulose o ile a kopa batho ho rapella ho phatlalatsoa ha evangeli (2 BaThesalonika 3:1, BaKolose 4:3, Baefese 6:19).

Mabaka ao ka 'ona Thapelo e Leng Bohlokoa

► Rea tseba hore thapelo e bohlokoa ho molumeli. Ke mabaka afe ao ka 'ona e leng bohlokoa ka ho khetholoha ho motho eo e leng moevangeli?

Thapelo e bohlokoa ho moevangeli hobane:

1. Moevangeli o tlameha ho ba le bophelo moeeng.

Thapelo ke phefumoloho ea moea. Moevangeli o isa ba bang kamanong le Molimo, eo eena a seng a ntse a e-na le eona.

2. Moevangeli a ka sitoa ho boloka cheseho e nepahetseng ea bosebeletsi ntle le ho ba le nako le Molimo ka thapelo.

Ntle le thapelo, motho ea lekanang ho etsa boevangeli o tla ba le sepheo se fosahetseng (mohlomong a batla katleho ea hae kapa a thabela likhang).

3. Moevangeli o tlameha ho itšetleha ka Moea o Halalelang ho kholisa ea sa lumelang le ho mo fa takatso ea ho tšoareloa.

"Haeba takatso ea hau ea ho ithuta e feta takatso ea hau ea meea, ema 'me u rapele ho fihlela takatso ea hau ea meea e feta takatso ea hau ea ho ithuta."

- William Smith

² E. M. Bounds, *Power through Prayer*, E fumanoeng ho https://ccel.org/ccel/bounds/power/power.I_1.html ka la 13 Pherekhong, 2023

motho feela. Moevangeli o itšetlehile ka matla a Moea o Halalelang. Menahano ea batho feela e ke ke ea etsa hore moetsalibe a lumele molato oa hae le ho a le takatso ea hae ea ho batla Molimo (Johanne 16:8, Johanne 6:24).

4. Moevangeli o itšetlehile ka Molimo ho tlotša tšebeliso ea hae ea lengolo (Baroma 1:16, Isaia 55:11).

5. Moevangeli o hloka tataiso ea Molimo tšebeletsong ea hae (Diketso 11:12).

Tloaelo ea Ho Rapela

Bophelo ba Thapelo ba Motho ka Mong

Molumeli e mong le e mong o lokela ho tšepahalla thapelo ea letsatsi le letsatsi, 'me bohlokoa boo bo boholo le ho feta bakeng sa motho ea batlang ho atleha boevangeling.

O lokela ho ba le nako e khethehileng letsatsi ka leng eo a e qetang a le mong le Molimo. Haeba ho khoneha, o lokela ho ba sebakeng se ka thoko. Ho ka 'na ha hlokahala hore a tsohe esale hoseng e le hore a khone ho rapela ntle le tšitiso pele ho maphatha-phathe a letsatsi. Haeba a sa khone ho etsa nako ea hae e khethehileng ea thapelo esale pele, o ntse a lokela ho nka metsotso e seng mekae qalong ea letsatsi ho bua le Molimo.

O lokela ho bala lengolo letsatsi le leng le le leng, 'me a thuse tsa lona, a rapelle hore Molimo a phethahatse 'nete ea lona bophelong ba hae.

Lenane la Lithapelo

Ho molemo ho thathamisa lintho tseo re lokelang ho li rapella. Ho seng joalo, khonahalo e ngata ea hore re se hopole tse ling tsa lintho tsa bohlokoa. Re lokela ho rapella hore evangeli e phatlalatsoe lefatšeng ka bophara, haholo-holo linaheng tseo ho tsona balateli ba Krete ba hlorisoang. Re lokela ho rapella katleho ea evangeli naheng ea habo rona. Re lokela ho rapella hore kereke ea rona ea lehae e phethe thomo ea Molimo sechabeng sa rona. Re lokela ho rapela hore Molimo a re thuse bo-rona re bolele evangeli ka katleho.

Lethathamo le boetse le thusa motho hore a rapele le ka linako tseo a thatafalloang ke ho tsepamisa maikutlo.

"Banna bao boikarabello ba pele ba ho tlisa Bokreste lefatšeng bo neng bo le mahetleng a bona ba ile ba tla ho Jesu ka kōpo e le 'ngoe e phahameng ka ho fetisisa. Ha ba ka ba re, 'Morena, re rute ho etsa thero,' 'Morena, re rute ho etsa mehlolo,' kapa 'Morena, re rute ho hlalefa' ... empa ba itse, 'Morena, re rute ho rapela.'"
- Billy Graham

Ha ho hlokahale hore u ka sebelisa lethathamo la lithapelo nako le nako ha u rapela. Ka nako e 'ngoe u utloa ho hlokahala hore u rapelle lintho tse itseng, 'me u ka li hopola u se na lethathamo.

► Ke life lintho tse ling tse lokelang ho ba lethathamong la lithapelo?

Lethathamo la Mabitso a Rapelloang

Etsa lethathamo la batho ba 10 bao u ba tsebang ka bo oena ba hlokang ho pholoso. Ba lokela ho ba batho bao u kopanang le bona hangata. Ikemisetse ho ba rapella letsatsi le letsatsi. Bua le bona haeba Molimo a bula monyetla; ha ho se monyetla oa ho bua le bona, tsoela pele ho rapela. Batho ba bangata ba entseng joalo ba fane ka bopaki ba hore pele selemo se fela ba bang ba batho ba lethathamong la bona la lithapelo ba ile ba pholoso.

Bo-Mphato ba Thapelo

Ho molemo hore molumeli a be le motsoalle eo a rapelang le eena khafetsa. Ba lokela ho bolellana litlhoko tsa bona esita le tlhoko ea bona. Ba ka kopana beke le beke, kapa hangata ho feta moo.

Monna le mosali ba ka rapela hammoho ka tsela ena; empa ho hotle ha monna le eena a e-na le monna eo a rapelang le eena, 'me mosali a e-na le mosali eo a rapelang le eena e le mphato oa thapelo.

► Ke lintho life tseo baithuti ba sehlopha ba seng li fihletse mabapi le bo-mphato ba thapelo?

Motsamao oa Thapelo

Ho ka etsoa leeto motsamao oa thapelo hobane tšebeletso e ikutloa e na le boikarabello ho batho ba tikolohong eo. Sehlopha kapa motho ka mong o tsamaea sebakeng seo a rapella litlhoko tsa sona. Thapelo e ka 'na ea ba e khutsitseng. Ba ka boela ba bua le batho bao ba kopanang le bona, empa morero o ka sehloohong oa ho tsamaea hoo ke thapelo. Thapelo e ka etsoa ha ho qaloa tšebeletso sebakeng se itseng kapa hamorao.

Setsi sa Thapelo

Likereke tse ling li thehile setsi sa thapelo sa nakoana sebakeng sa sechaba moo batho ba bangata ba fetang teng. Ba beha letšoao le reng "Setsi sa Thapelo," 'me ba ithaopela ho rapela le batho ba fetang. Ba botsa, "Na u na le tlhoko eo u ka ratang hore ke e rapelle?" Ba bontša tsotello litlhokong 'me ha ba qale likhang. Hangata ba fumana monyetla oa ho bolela evangeli.

► E ka ba sebaka sefe se setle bakeng sa setsi sa thapelo sebakeng sa heno?

Lithapelo tsa Bibe

Lithapelo tse ileng tsa rapeloa ke Jesu le baapostola li re bontša lintho tseo re lokelang ho li rapella, hobane rea tseba hore ba ne ba rapela ho ea ka thato ea Molimo. Mehlala e meraro ke ena.

Thapelo ea Morena: Ho Mattheu 6:9-13, Jesu o ile a fa barutuo ba hae mohlala oa thapelo. Re lokela ho rapela mantsoe ana, empa hape re lokela ho rapela ka kakaretso ka lintho tsena tse bohlokoa.

Thapelo ea Paulose bakeng sa Baefese: Ho Baefese 3:14-19, Paulose o ile a rapella ho tiisoa moeeng ha balumeli. Re lokela ho rapela ka tsela e tšoanang bakeng sa rona le batho ba bang.

Thapelo ea Kotulo: Ho Mattheu 9:36-38, Jesu o ne a batla hore barutuo ba hae ba kopanele le eena qenehelo eo a neng a e-na le eona bakeng sa ba lahlehileng, 'me ba rapelle hore Molimo a romelle basebetsi kotulong ea moea.

Tloaelo ea ho Itima Lijo

Ho itima lijo ke mokhoa oa ho beha maikutlo a rona ho tsa moea le tsa bosafeleng, hole le tsa nama le tsa nakoana. Ke pontšo ea hore lintho tsa moea le tsa ka ho sa feleng li bohlokoa ho rona ho feta lintho tsa nama le tsa nakoana. Ona ke mokhoa oa ho matlafatsa tumelo ea rona.

► Ho itima lijo ho fapane joang le ho ipolaisa tlala ho qhekanyetsa Molimo ho etsa ntho e itseng?

Mehlala ea Mangolo ea ho Itima Lijo

Ena ke mehlala e ngotsoeng ka mangolong ea linako tseo ka tsona motho e mong a neng a batla namolelo ea Molimo bophelong ba hae ka tsela e tebileng hoo a ileng a itima lijo. Mehlala ena e khethuoe hara mangolo a mang a mangata ho bontša feela hore hangata Bibe e bua hantle ka ho itima lijo. Mangolong, hangata ho itima lijo ho boleloa e le karolo ea tlhaloso hore na ke hobane'ng ha Molimo a ile a namolela.

► Moithuti e mong o lokela ho bala le leng la mangolo a latelang a buang ka ho itima lijo 'me sehlopha se buisane ka boemo bo hlalositsoeng temaneng eo.

Lengolo	Tholoana ea ho Itima Lijo le Thapelo
2 Likronike 20	Ho itima lijo ha sechaba ho ile ha tlisa tlholo ntoeng.
Esdrase 8:21	Esdrase o ile a itima lijo, 'me a rapella tšireletso ea Molimo kotsing.
Esthere 4:16	Bajuda ba ile ba itima lijo bakeng sa ho namoleloa ke Molimo polaong ea bona e neng e reriloe.
Jonase 3:5-9	Ninive e ile ea itima lijo bakeng sa mohau oa Molimo.
Baahloli 20:26	Baisraele ba ile ba itima lijo hore ba fumane tataiso ea Molimo ntoeng.
1 Samuele 7:6	Iseraele e ile ea itima lijo bakeng sa tšoarelo le topollo.
Nehemia 1:4	Nehemia o ile a itima lijo bakeng sa hore Molimo a etse hore motse o tsosoe.
Daniele 9:3	Daniele o ile a itima lijo bakeng sa ho topollo ea Iseraele kholehong.
Joele 2:12	Ho ile ha bitsoa boitimo ba lijo bo tsamaisanang le pako e le ho qoba kahlolo.
Mattheu 4:2	Jesu o ile a itima lijo ka matsatsi a 40 ho lokisetsa tšebeletso ea hae ea lefatšeng.
Luka 2:37	Anna e ne e le moprofeta oa mosali ea neng a qeta nako ea hae a itima lijo, 'me a rapela.
Diketso 10:30	Koronele o ne a itima lijo ha a fumana molaetsa o tsoang ho Molimo.
Diketso 13:2-3	Ha e ntse e itima lijo, kereke e ile ea bolelloa ke Molimo hore e romele baromuoa.
Diketso 27:21	Paulose o ile a itima lijo, 'me a rapela nakong ea tlokotsi.

Litaelo Tsa Jesu

Jesu o ile a re barutuo ba tla itima lijo ha a se a le sieo ho bona ka nama (Mattheu 9:15, Luka 5:33-35). O ile a ba laela ka mokhoa o nepahetseng oa katamelo ho boitimo ba lijo. O ile a re ho itima lijo ho ne ho sa lokele ho etsetsoa hore batho ba bang ba ho bone.

► Bala Mattheu 6:16-18.

Mehlala ea Histori ea ho Itima Lijo

Balumeli ba bang ba kereke ea pele ba ne ba itima lijo ka Laboraro le Labohlano le leng le le leng, kante matsatsi a hlophisitsoeng a ho itima lijo selemo le selemo. Martin Luther, John Calvin, John Knox, Jonathan Edwards, Charles Finney, le D. L. Moody kaofela ba ne ba


itima lijo haholo. John Wesley le Ma-Methodist a pele ba ne ba tsebahala ka ho itima lijo. Tsosetso e 'ngoe le e 'ngoe e bileng bohlokoa bo tšoarellang e qalile ka thapelo le ho itima lijo.

► Ke batho bafe bao o ba tsebileng ba kotutseng litholoana tse ntle ka ho itima lijo?

Bofokoli ba Kereke ea Kajeno

► Bala ho Mareka 9:29 seo Jesu a se boletseng barutuo a ka mor'a hore ba hlolehe ho thusa monna ea neng a e-na le modemoni ka lebaka la ho se lumele ha bona. O ne a bolela hore thapelo le ho itima lijo ke mokhoa oa ho fihlela tumelo; mme, ka hona, ke pheko ea ho se lumele. O ne a sa bolele hore barutuo a ba lokela ho qala ho itima lijo ha ho hlaha tsietsi feela; o ne a bolela hore thapelo ea kamehla le ho itima lijo e lokela ho ba karolo ea bophelo ba bona, e le hore ba be le tumelo e hlokahalang bakeng sa ho tobana le mathata.

Ha re talima mantsoe ana a Jesu le mehlala e mengata ea mangolo le ea nalane ea ho itima lijo, re ka etsa bontša litlhoahlonatso tseo re ka li fumanang setšoantšo sa phiramiti e arotsoeng ka mekhahlelo e mengata. Maemo a tlase a mahlohonolo a ka fumanoa ka tumelo eo re e fihlelang ka thapelo feela. Maemo a phahameng a mahlohonolo a tla fumanoa feela ka tumelo e fihleloang ka thapelo le ho itima lijo hammoho.



Mokhoa oa ho itima lijo ka mokhoa o nepahetseng

- Tsamaisa thapelo le ho itima lijo 'moho, e le hore ho itima lijo e se ke ea e-ba ketso ea kantle feela, empa e be nchafatso ea moea le katoloso ea tumelo ea hao.
- Itime lijo ka sepheo sa ho tlotlisa Molimo eseng ka lebaka la boikhohomoso.
- Ha u ntse u rapela 'me u itima lijo, batla thato ea Molimo mabapi le seo u se kopang.
- Se ke oa itima lijo sebakeng sa ha u ne u lokela ho mamela.
- U se ke ua ntša 'mele oa hao kotsi.

► Buisanang ka thapelo le ho itima lijo hoo le tlang ho ho etsa hammoho.

Ho Itima Lijo ka Polokeho

Ho itima lijo ha ho kotsi haeba ho etsoa ka nepo. Ha e le hantle, ho na le melemo e mengata ea bophelo bo botle e tlosoang ke ho itima lijo khafetsa.

- Noa metsi nakong ea ho itima lijo. U se ke ua itima metsi.
- Qala ka ho itima lijo ka letsatsi le leng. Lelefatsa nako ka ho e eketsa butle-butle. E-ba le beke ea ho ja hantle ka tsela e tloaelehileng lipakeng tsa boitimo ba lijo ba letsatsi kapa ho feta.

Ho nyekeloa ke pelo kapa ho opeloa ke hlooho ke taba tse tloaelehileng ho ba sa tloaelang ho itima lijo. Haeba motho ea phelang hantle a itima lijo khafetsa, hangata a ke ke a ba le matšoa ao kamor'a makhetlo a 'maloa a pele. Tatso e mpe ka hanong le phefumoloho e monko o mobe li tla hlaha hobane 'mele o lahla litšila tse chefo.

Nakong ea ho itima lijo ho holelele, matšoa a mangata ana a seng monate a emisa kamor'a matsatsi a seng makae.

- Ha u qala ho ja kamor'a ho itima lijo ka nako e telele, qala ka lijo tse mokelikeli joalo ka lero la litholoana, ebe ho latela lijo tse bobebe.

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 7

(1) Nahana ka seo u tla se etsa ho ntlafatsa tloaelo ea hau ea ho rapela. Khetha nako le bolelele ba eona, 'me u e behelle kathoko bakeng la thapelo letsatsi le letsatsi. Nahana ka ho hlophisa boitimo ba lijo khafetsa.

(2) Bala tse peli tsa litemana tse buang ka ho itima lijo. Ngola serapa se setle ka e 'ngoe le e 'ngoe ea litemana tsena, u hlalose boemo bo neng bo le teng le tholoana ea ho itima lijo.

Thuto ea 8

Mokhoa oa Jesu

Selelekela

► Moithuti e mong o lokela ho bala Mattheu 19:16-22 bakeng sa sehlopha. Ke'ng e u makatsang ka karabo ea Jesu ho monna eo? Haeba u ne u utloa motsoalle a fana ka karabo eo ho motho ea neng a botsa hore na u ka fumana bophelo bo sa feleng joang, u ne u ka rata ho hlalosea motsoalle oa hao eng?

Mpho e sa Utloisisoang

Ak'u nahane u phela hantle, empa motsoalle oa hao a tla ho uena, 'me a re o rekile pheko ea lefu le itseng le bolaeang.³ E le hore a e reke, o ile a rekisa ntlo ea hae le ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo a neng a e-na le eona. O rekile pheko a e rekela oena.

► U ne u tla re'ng ho motsoalle oa hao ha a u fa mpho eo?

U ne u tla mo leboga ka seatla se bulehileng sa hae, empa u ne u ke ke ua utloisisa mpho eo. Ke hobane'ng ha a ka fana ka chelete e ngata hakaale ho u rekela ntho eo u sa e hlokeng?

Joale nahana pale e fapaneng. U kile ua ea ngakeng, 'me u fumane hore u na le lefu le bolaeang. Pheko e theko e boima haholo, 'me ha u na mokhoa oa ho e lefella. U khutlela hae, 'me u nahana ka lefu, u hlokomela hore lelapa la hao le tla lahlehela ke uena, 'me u ke ke ua khona ho fumana seo u se tšepile bophelong.

Joale motsoalle oa hao oa tla, 'me o u bolella hore o fane ka ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo a neng a e-na le eona hore a u reke pheko eo. Ua e ananela hobane u ile ua utloisisa tlhoko ea hau pele. Mpho ea hae ke bophelo ho oena.

Joale nahana ka karabelo ea batho ba lefatše ha ba utloa evangeli. Lentsoe evangeli le bolela "litaba tse molemo," empa batho ba bangata ha ba utloise hore na ke hobane'ng ha e le litaba tse molemo.

Nahana ka monna ea bitsoang Mpho. Motsoalle oa hae o re ho eena, "Jesu o shoele sefapanong e le sehlabelo hore u tšoareloe libe."

Mpho oa nahana, "Ha ke motho ea mobe. Ke hantle ho motsoalle ea ka le ba lelapa la ka. Ke hobane'ng ha sehlabelo se seholo hakaale se ka hloka hakaale bakeng sa libe tsa ka? Ke hobane'ng ha ho tšoarela ho le bohlokoa hakaale?" Mpho a ka 'na a halefisoa ke hore

³ Boholo ba lintlha tsa thuto ena li hlalositsoe ke Ray Comfort thutong ea "Hell's Best-Kept Secret" le buka ea sehlooho se tšoanang. Lintlha tse ling li fumaneha ho <http://www.livingwaters.com>

motsoalle oa hae o nahana hore ke moetsalibe ea khopo hoo a ka hlokang lefu la Jesu hore a tšoareloe.

Bibele e re bolella hore batho ba khopisoa ke sefapano. Batho ba batla ho fumana mokhoa oa ho itokafatsa. Ha ba nahane hore ba hloka sehlabelo sa Jesu, kahoo sefapano se bonahala eka ke booatla ho bona (1 Bakorinthe 1:18).

Joalo ka papiso ea pheko ea lefu, batho ha ba ananele sefapano hobane ha ba utloisise hore na ke hobane'ng ha ba se hloka.

Tsela ea Bibele ea ho lokisetsa batho litaba tse molemo ke ho ba bontša hore na ke hobane'ng ha ba li hloka. Ba lokela ho elelloa hore ke baetsalibe ba seng ba tla ahloloe ke Molimo.

► Ke hobane'ng ha motho a lokela ho thabela ho utloa evangeli?

Bohlokoa ba Kahlolo

Taba ea hore ba sa lumelang ba tla ahloloe le ho fuoa kotlo ke lebaka la bohlokoahali la hore ea sa lumelang a thabele ho utloa evangeli.

► Bala BaHebheru 9:27 le Mattheu 12:36.

► Bala tlhaloso ea kahlolo ho Tshenolo 20:12-15.

Kahlolo ea nako e tlang ea ba sa lumelang ke lebaka le ka sehloohong leo ka lona motho e mong le e mong ea sa lumelang a hlokang poloko.

Molimo o laela bohle ho baka (bala Diketso 17:31).

Haeba motho a sa utloisise hore sebe sa hae se tebile, ha a na lebaka la bohlokoahali la ho lakatsa poloko.

► Ke eng e ka etsang hore motho a hlokomele hore sebe sa hae se tebile?

Tšebeliso ea Molao

Batho ba bangata ha ba na thahasello ea evangeli hobane ha ba inke ba le molato. Bibele e re batho ba bangata ba inka ba lokile (Diproverbia 20:6). Haeba u botsa motho e mong hore na ke motho ea lokileng kapa che, hangata o tla re "e", 'me a se a bile a itokiselitse ho pheha khang a itšireletsa. Batho ba bangata ba nahana hore libe tsa bona ha li mpe, le hore ba lokela ho tšoareloa. Ho fa batho bao mohau le tšoarelo ho bona ke taba e sa utloahaleng.

Motho o tlameha ho ipona e le moetsalibe, 'me a kholisoe ke letsoalo la hae pele a ka ipona a hloka mohau. Molimo o fane ka molao ho bontša sebe.

Ka lentsoe *molao* ha re bolele ka kotloloho litlhoko tsa Testamente ea Khale tse tsamaisang khumamelo tempeleng. Hape ha re bue ka melao e neng e fuoe 'muso oa Iseraele, e sa

sebitseng ho rona ka tsela e tšoanang. Re bua ka tekanyetso ea Molimo ea ho loka. Morena Davida o ile a ngola ho Dipesaleme ea 119 mabapi le kamoo a neng a rata molao oa Molimo kateng feela joalo ka ha a ne a rata Molimo, hobane o ne o tsoa sebopehong se halalelang sa Molimo.

Molao oa Molimo o re bontša tsela eo re lokelang ho phela ka eona, 'me re molato oa ho se mamele. Ha ho motho ea tla beoa ea lokileng ka ho boloka molao (Bagalata 2:16, Baroma 3:20) hobane bohle ba se ba entse sebe. Motho o sebelisa molao hampe haeba a nahana hore ho leka ho o latela ho tla mo fumantša pholoho.

"Tšokoloho e ama karohano e phethehileng le nako e fetileng hoo ho buuoang ka eona e bapisoa le lefu. Re thakhisitsoe le Krete. Ka sefapano sa hae, re shoele ka ngeng ea lefatše le se nang Molimo, le pono ea lona, le mokhoeng ea lona."

- Lausanne Committee
for World Evangelization,
The Willowbank Report

Molao oa Molimo o tsamaisa bophelo ba rona (1 Bakorinthe 9:21), empa ha se mokhoa oa pholoho ea rona. Molao o ne o ke ke oa re tlisa pholohong hobane ha re na bokhoni ba ho fihlela litlhoko tsa oona ho tloha tsoalong (Baroma 8:3, Bagalata 3:21).

Molao ha o khahlanong le evangeli morerong oa Molimo. Bibe e re bolella hore molao o sebeletsa morero oa ho etsa hore ea sa lumelang a hlocomele tlhoko ea hae ea poloko. Evangeli ha ea ka ea felisa molao (Mattheu 5:17) kapa ho etsa hore o se be bohlokoa ho rona. Molao o sebitsa e le tokiso e phethehileng ea evangeli, eseng feela mehleng ea khale empa le kajeno.

Molao ke mosuoe ea re tlisang ho Krete (Bagalata 3:24). Batho ba bang ba nahana hore ho bile le nako ea molao e seng e fetile, 'me joale ho na le nako ea mohau. Taba ke hore motho e mong le e mong o tlameha ho kopana le molao oa Molimo, 'me a hlocomele hore o ahlotsoe pele a ka utloisisa mohau. Bala seo Moapostola Paulo se boletseng ho Baroma 7:7.

Paulo o ile a re molao o fanoe e le hore baetsalibe ba bontšoe ba le molato ho bile ho se boitatolo; hobane, ka molao batho ba elelloa hore ke baetsalibe (Baroma 3:19-20). Motho e mong le e mong o tlas'a molao, 'me o ahlotsoe ke 'ona ho fihlela a ka pholoso.

Evangeli ha se litaba tse monate ho motho ea sa tsebeng hore sebe sa hae se tebile. Evangeli ke litaba tse molemo ho motho ea tsebang hore o molato, 'me haufinyane o tla tobana le kahlolo ea Molimo.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Luka 18:10-14 bakeng sa sehlopha. Haeba motho a ne a ile a bolella Mofarisi hore a ka tšoareloa ka bolokolohi ka mohau oa Molimo, a ka be a ile a arabela joang?

Phoso ea Kajeno ea Evangeli

Kajeno baevangeli ba bangata ha ba rate ho hatisa ka matla hore motho e mong le e mong o molato oa sebe 'me o tšoaneloa ke kahlolo ea Molimo.

Ha ba batle ho bolella batho hore ba babe.

Ba batla ho bua ka lintho tse ntle ho e-na le tse mpe.

Ba batla ho fana ka melemo ea hang-hang ea poloko, ho e-na le ea ka ho sa feleng, hobane ba bua le batho ba tsepamisitseng maikutlo linthong tsa lefatše lena.

Ba fana ka maikutlo a hore molao oa Molimo ke ntho e mpe, ke sera sa pholoho, hape o bohlokoa ho batho ba batlang ho pholoso ka mesebetsi feela. Bible e re molao o molemo 'me oa halalela (Baroma 7:12-14); motho ea batlang ho khahlisa Molimo o tla leka ho latela litaelo tsa Molimo bakeng sa bophelo (Pesaleme ea 119:1-8).

Ba fana ka maikutlo a hore mekhoha ea Molimo ha e khonehe ebile ha e utloahale, le hore ha ua lokela ho jarisoa molato bakeng sa libe tsa hao.

Bothata ke hore haeba motho a hlile a se molato, a ke ke a baka e le kannete. A ke ke a soabela seo a se entseng ntle leha a tseba hore o khethile ho etsa phoso. Haeba motho a hlile a sa lumele hore ke moetsalibe ha a kopa tšoarelo, ruri o mpa a kopa hore Molimo a amohele mefokolo ea hae ea botho.

'Nete ke hore ba sa lumelang ha ba ahloleloe ho tsoaloe ba e-na le sebopeho sa boetsalibe. Ba ahloleloa libe tsa bona tsa ka boomo le maikutlo a bona a ho fetohela Molimo (Yuda 15).

Batho ba bangata ba lumela hore Molimo o lerato ebile oa tšoarela, empa ha ba hlokomele hore hape ke moahloli ea lokileng. Ba lebeletse hore haeba ba ka kopana le Molimo, o tla ba tšoarela le haeba ba sa ka ba baka. Evangeli e sa fellang eo ba e utloileng e ba entse hore ba ikutloe ba phutholohile libeng tsa bona.

Baevangeli ba bangata ba kajeno ba hatisa hore haeba motho a sokoloha, o tla phela bophelo ba thabo haholoanyane. Ba re sebe ha se khotsofatse, empa ke Molimo ea khotsofatsang. Ba re motho o tla fumana lerato, khotso le thabo. Ba re Molimo o na le morero o babatsehang bakeng sa bophelo ba motho ka mong, 'me morero oo o tla phethahala haeba motho e e-ba molateli oa Molimo.

Litšepiso tsena li ka utloisisoa hampe. Molimo o fana ka lerato le khotso, empa ho tla ba le khohlano pakeng tsa balumeli le batho ba hanang Molimo (Mattheu 10:34-36). O fana ka thabo, empa ho ka ba le litlhoriso ka nako e le 'ngoe (1 BaThesalonika 1: 6). O na le morero o babatsehang bakeng sa motho ka mong, empa molumeli a ka hlalhoa ke maemo a thata le litlokotsi (2 Bakorinthe 11:24-27). Haeba motho a etsa qeto ea ho ba molumeli hobane a nahana hore bophelo ba hae bo tla ntlafala, a ka 'na a soetseha. Batho ba bang ba utloa bohloko haholo ka lebaka la tumelo ea bona ho Krete.

Joalo ka balateli ba Krete, rea utloisisa hore ho phela le Molimo ke taba e babatsehang, esita le haeba re le tlas'a maemo a thata. Re ka bolela hore ho sebeletsa Molimo ke bophelo bo monate. Leha ho le joalo, batho ba bangata ba sa lumelang ha ba na maikutlo a nepahetseng a hore na bophelo bo monate ke bofe. Haeba u ba kopa hore ba hlalose bophelo bo monate, ba bua ka bophelo bo botle, chelete, tokoloho, khotso le maemo a

mang a monate. Ba ke ke ba utloisisa hore molateli oa Krete ea hlorisoang le ea mahlomoleng o phela bophelo bo monate. Kahoo, haeba u bolella ea sa lumelang hore haeba a latela Krete o tla phela bophelo bo babatsehang, mohlomong a ke ke a utloisisa seo u mo tšepisang sona.

Ho na le bothata bo bong ka kutloisiso e fosahetseng ea evangeli. Motho a ka 'na a amohela molaetsa empa a sa inke e le moetsalibe ea tšoaneloang ke kahlolo. Kaha ha a bone ho teba ha sebe, ha a bake e le kannete. Ha a batle ho pholoha sebeng, o mpa a batla melemo e meng. A ka 'na a nahana hore o pholositsoe athe ha ho joalo.

Ha a fumane le melemo ea 'nete ea pholoho bakeng sa bophelo ba hae, hobane ha a sokoloha ka 'nete. O leka ka nako e khutšoanyane ebe oa tlohela ka ho soetseha.

Litholoana tse mpe ka ho fetisisa tsa evangeli e fosahetseng ke hore motho ea ileng a soetseha ha a sa na monyetla o mongata oa ho arabela evangeli ka ho e amohela nakong e tlang.

Ka kakaretso, mathata a evangeli ea bophelo bo botle ho feta pele ke hore

1. E tšepisa seo Molimo a sa se tšepiseng.
2. Ha e utloisoe ke motho ea sa lumelang.
3. Motho eo a ka 'na a se ke a sokoloha e le kannete.
4. A ke ke a fumana melemo eo a e lebeletseng.
5. Ha a na monyetla o mongata oa ho amohela evangeli nakong e tlang.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Diketso 14:21-23 bakeng sa sehlopha. Baapostola ba ile ba bolella ba neng ba sa tsoa sokoloha hore ba lebele eng?

Jesu o ile a lemosa barutuo ba hae hore batho ba ne ba tla ba hloea ka lebaka la tumelo ea bona ho Krete. O ile a ba bolella hore ba ke ke ba pholoha ntle leha ba ka mamella ho isa qetellong. Bangoli ba bararo ba evangeli ba tlalehile mantsoe ana (Mattheu 10:22, Mareka 13:13, Luka 21:17). Boholo ba baapostola ba pele ba ile ba shoela Krete.

Limilione tsa balumeli ho Krete ba bolaetsoe tumelo ea bona. Hona ha se bothata ba khale feela. Kaholimo ho halofo ea bashoela-tumelo ba Bakreste ba bolauoe lilemong tsa bo 1900.

Haeba motho a sokoloha ka lebaka la ho tšepisoa pholoho ntle le ho tšepisoa bophelo bo bobebe, a ke ke a lahla tumelo ka lebaka la bophelo bo thata. O ikemiselitse ho mamella liteko molemong oa poloko ea ka ho sa feleng. Liteko li etsa hore poloko e bonahale e le ea bohlokoa ka ho fetisang ho eena.

► Ke hobane'ng ha balateli ba Krete ba mamella litlhoriso?

Ho Bontša Lerato

► Moithuti e mong o lokela ho bala 2 Timothea 2:24-26 bakeng sa sehlopha. Litemana tsee li re bolella eng ka mokhoa oo moevangeli a leng ka 'ona?

Moevangeli ha a lokela ho bonahala a loana le batho bao a ba bolellang evangeli. Satane ke sera, 'me ba sa lumelang ke batšoaruoa ba Satane. Re lokela ho hlalosa 'nete ka bonolo. Sepheo sa rona ke ho ba thusa, eseng ho ba hlola ka likhang. Mantsoe a sebelisitsoeng temaneng ena a kenyelletsa bonolo le mamello.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Tite 3:2-5 bakeng sa sehlopha. Temana ee e reng ka boitšoaro ba moevangeli?

Re lokela ho hopola hore ntle le mohau oa Molimo, re ne re tla tšoana le batho ba lefatše. Molimo ha a ka a tla ho rona ka kahlolo, empa e bile ka mosa le lerato.

Moevangeli ha a lokele ho bonahala a halefetse motho ea sa lumeleng, empa o halefela sebe le Satane. Ha a lokela ho bonahala a le thata. Ha a lokela ho bonahala a thabela ho fumana liphoso tsa bona, a mpe a tšoenyehe ka pholoho ea bona.

Re ithutile thutong ena hore ha re bontše ho rata ba sa lumelang ka ho ba tšepisa lintho tseo Molimo a sa li tšepiseng. Ha re bontše kutloelo-bohloko ka ho itšoara joalo ka ha eka mathata a bophelo ba bona a bohlokoa ho feta qetello ea bona ea ka ho sa feleng.

Jesu o ile a phethahatsa boprofeta ba hore Messia e ne e ke ke ea e-ba motho ea loanang, empa e ne e le ea bonolo, 'me a o ne a ke ke a rititla motho ea seng a ntse a lemalitsoe ke sebe (Mattheu 12:19-20).

► Tse ling tsa litsela tseo re ka bontšang lerato la Molimo ka tsona ke life ha re bolela evangeli?

Evangeli ea Bible

Mokhoa oa Bible oa boevangeli ke ho sebelisa molao oa Molimo ho lokisetsa batho ho amohela evangeli. Molao o ahlola ba sa lumelang 'me o ba bontša hore ba tla ahloloa ntle leha ba ka fumana tšoarelo.

Johanne Mokolobetsi o ile a ruta hore batho ba bake ho itokisetsa ho tla ha Morena le ho phonyoha kahlolo (Mattheu 3:1-12).

Jesu o ile a ruta ka kahlolo le lihele ka makhetlo a mangata. O fane ka mohau ho ba soabetseng libe tsa bona.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Luka 7:36-50 bakeng sa sehlopha. Ke motho ea joang ea fuoang tšoarelo?

Tšebeletsong ea Jesu ha re fumane moo a ileng a tšoarela batho ba neng ba sa soabela libe tsa bona. O ile a lemosa batho ka kahlolo. Kamor'a koluoa eo neng ho timele batho ba bangata, Jesu o ile a bolella letšoele hore bohle ba ne ba tla timela ha feela ba ne ba sa bake (Luka 13:1-5).

Jesu o ile a pheta pale ea 'mokelli oa lekhetho le Mofarisi ba ileng ba rapela lithapelo tse fapaneng. Molekhetho o ne a inyatsa, 'me o ile a fumana tšoarelo. Mofarisi eena o ile a leka

ho itokafatsa. E ne e ke ke ea e-ba taba e utloahalang ho tšoarela Mofarisi eo hobane a ne a sa lumele hore oa e hloka.

Moapostola Petrose o ile a ruta tšepiso ea bophelo bo sa feleng 'me a biletsa batho ho baka le ho fumana tšoarelo (Diketso 2:38, Diketso 3:19, 5:31).

Setefane ha a ne a ruta babusi ba Bajuda, ha a ka a fana ka mohau, empa o ile a ba ahlola ka ho hana Molimo le ho tlōla molao oa hae (Diketso 7: 51-53).

Paulose o ile a ruta hore batho hore ba bake hobane Molimo a ke ke a iphapanyetsa sebe (Diketso 17:30-31).

Ha ho phoso ho bua ka thabo le tlhohonolofatso tse tlišoang ke ho ba molateli oa Krete; empa mokhoa o ka sehloohong oa baevangeli ba ka Bibeleng e ne e le ho ruta bakeng sa kholiseho ka sebe le pako, ho fana ka pholoho kahlolong.

► Moithuti e mong o lokela ho bala 2 Bakorinthe 5:11 bakeng sa sehlopha. Moapostola o ile a re o sebelisitse eng bakeng sa ho fana ka tšusumetso?

► Moithuti e mong o lokela ho bala Diketso 24:25 bakeng sa sehlopha. Paulose o ile a bua ka eng le Felikse? Felikse o ile a ameha joang?

Mohlala oa Boevangeli ba Bible

Phehello o ne a ntse a aba limemo tsa kereke ha a kopana le Mokete.

Mokete: Ha ke hloke kereke.

Phehello: Bible e re motho e mong le e mong o tla ema ka pel'a Molimo e le hore a ahloleloe libe tsa hae. Na u nahana hore Molimo o tla u amohela kamoo u leng kateng?

Mokete: E, ke nahana joalo.

Phehello: Na u motho ea lokileng?

Mokete: E, ke nahana hore ho joalo.

Phehello: Mohlomong u motle ha u bapisoa le batho ba bangata. Mohlomong u molemo ho metsoalle le ba lelapa la hao. Empa, na u tseba tekanyetso eo Molimo a e sebelisang? Bible e re bolella kamoo Molimo a ahlolang se nepahetseng le se fosahetseng kateng. Mohlala, e meng ea melao ea hae e bitsoa Melao e Leshome. Na u tseba Melao e Leshome?

Mokete: E meng ea eona.

Phehello: Ha re etse mohlala, taelo e 'ngoe e re, "U se ke ua paka leshano." Na bophelong ba hao u kile ua bua ntho eo e seng 'nete?

Mokete: Ehlile, e mong le e mong o kile a etsa joalo ka linako tse ling.

Phehello: Empa ho bua leshano ke ho tlōla taelo ea Molimo. E 'ngoe ke ho se utsoe. Na u kile ua utsoa letho?

Mokete: Ke lintho tse nyenyane feela, 'me ha ho mohla nkileng ka utloisa motho bohloko ka ho mo utsoetsa.

Phehello: Empa Molimo ha a re tlohelle hore re ikhethetele hore na re ka utsoa eng. Taelo ea hae ke hore re se ke ra utsoa. E 'ngoe ke hore le ka mohla ha re nkele lebitso la Molimo lefeela, re le bue ntle ho tlhompho, kapa re le sebelise e le lentsoe la thohako.

[E 'ngoe le e 'ngoe ea litaello e ka sebelisoa, empa ha li tlamehe ho sebelisoa kaofela moqoqong o le mong. Ka tlaase ke mehlala.]

- Molimo o re re se ke ra feba, Jesu o itse ho lakatsa mosali ke ho feba ka pelong ea hau.
- Molimo o itse re se ke ra bolaea, 'me Jesu o ile a re ho hloea motho ho tšoana le ho bolaea ka pelong.
- Molimo o re bolella hore re boloke letsatsi la Hae le halalela. Na u bolokile Letsatsi la Morena le halalela beke le beke?
- Molimo o re bolella hore re se ke ra chacheha ka mohono, re se ke ra nahana hore lintho li tla re thabisa ho e-na le ho thabela Molimo, re lakatse ho ba le ntho ea e mong.
- Molimo o re bolella hore re se ke ra ba le molimo leha e le ofe o mong, re se ke ra lumella ntho leha e le efe hore e be ea bohlokoa ho feta eena, ho bolelang hore ha re lumelle letho ho re sitisa ho mamela le ho rapela Molimo kamoo ho mo tšoanelang kateng.

[Kamor'a ho sebelisa litaello tse 'maloa ho bontša hore motho o molato, re fihla qetellong.]

Phehello: Hoja Molimo a ka u ahlola kajeno, u ne u ke ke ua feta. O ne o tla ba molato ka tekanyetso ea hae. Na u ka rata ho tseba hore na u ka tšoarelola joang e le hore u se ke ua tšaba kahlolo ea Molimo?

[Joale moevangeli a ka arolelana evangeli le ho memela motho eo ho rapela.]

► Baithuti ba babeli ba lokela ho etsa pontšo ea puisano eo ho eona e mong a fanang ka evangeli a sebelisa Melao e Leshome. Sehlopha se ka buisana ka pontšo ena ea bona. Joale baithuti ba lokela ho arohana ka bobeli, 'me ba ikoetlisetse mokhoa ona oa phetiso ea evangeli.

► U tseba joang haeba phetiso ea evangeli e atlehile?

Ho hlakile hore haeba motho a khetha ho baka le ho ba molateli oa Jesu kamor'a tlhahiso ea rona ea evangeli, rea tseba hore e atlehile. Empa hoo ha se eona feela tekanyo ea

katleho. Molimo ke eena ea nang le boikarabello ba ho tiisa 'nete pelong ea ea e utloang. Haeba u ne u fana ka evangeli ka tsela eo momameli a e utloisisang, u ile ua fihletse ntho ea bohlokoa le haeba u sa bone litholoana. Haeba a utloile ho tšoenyeha ha hau le takatso ea hau ea ho mo thusa, hoo le hona ho lokile. Haeba a ne a halefile kapa a soma, seo ha se bolele hore u hlolehile, haholo-holo haeba a ne a halefisitsoe ke 'nete. Molimo o hlompheua ka molaetsa oa evangeli; ha u bua ka eona, u atleha nthong ea bohlokoa.

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Ona ke mokhoa o sebetsang oa ho fana ka evangeli. Ho bohlokoa hore baithuti ba ithute ho o sebelisa. Thutong ea sehlopha sa hao e latelang, u ba fe nako ea go bolela tseo ba kopaneng le tsona ha ba ne ba leka ho bolela evangeli ka mokhoa ona. Ba khothatsane, ba eletsane. Ho ka 'na ha e-ba molemo ho qeta nako ea thuto ba ntse ba etsa sena 'me u emele nako e tlang bakeng sa ho fetela thutong e latelang.

Mosebetsi oa Baithuti oa Thuto ea 8

Bolela evangeli ho bonyane batho ba bararo ka tsela eo Phehello a entseng ka eona thutong ena. Ngola serapa se hlalosang moqoqo o mong le o mong. Itokisetse ho bua ka eona thutong e latelang ea sehlopha.

Thuto ea 9

Thuto ea Evangeli ka Setšoantšo sa Borokho

Selelekela

Tlhokomeliso ho moetapele oa sehlopha: Qalong ea thuto ena, baithuti ba lokela ho bolela tse ba etsahalletseng ha ba ntse ba bolela evangeli ka mokhoa oo ba ithutileng oona thutong e fetileng. Hopola hore baithuti ba lokela ho khothatsana. Moithuti e mong le e mong ea ileng a bolela evangeli ho na le ho hong ho bohlokoa hoo a ho kotutseng, leha ekaba ba utloang ha ba ka ba e amohela.

Ha u lokisetša thuto ena, etsa bonnete ba hore u na le letlapa la choko, le letlapa le lesoeu kapa pampiri e kholo bakeng sa ho bontša sehlopha setšoantšo.

► Bala 1 Johanne 1:3. Ke lebaka lefe leo la ho bolela evangeli leo moapostola a faneng ka lona?

Re bile le boitsebelo ba se boleloang ke ho kopana le Molimo le ho sokoloha, le ho qala kamano le eena. Re boetse re na le kamano e khethehileng le batho ba bang ba nang le kamano le Molimo. Ha re bolela evangeli, re mema ba bang ho kena kopanong ena eo re nang le eona le Molimo le batho ba bang ba mo tsebang.

Phetiso ea Evangeli

Tsela ena ea ho fetisa evangeli e khutšoanyane ebile e khona ho lula ka kelellong. E sebelisa setšoantšo se tla hopoloa ke mang kapa mang ea se boneng ha se hlahisoa. E ka etsoa ka metsotso e 'meli, kapa ea atolosoa hore e kenyetsetse puisano le tlhaloso haeba momameli a e-na le thahasello.

Tsela ena ha e hloke hore u be setaki sa litšoantšo se hloahloa. Setšoantšo se bonolo, 'me ho utloisiseha hona ha sona ho thusa momameli ho se hopola.

Joale re tla feta methating ea ho se taka, le mantsoeng a se hlalosang a tsamaeang le karolo e 'ngoe le e 'ngoe e tlang ho takoa.

*Tlhokomeliso ho moetapele oa sehlopha: Bontša tsela ena ea ho fetisa evangeli baithuti ba shebile. **Leka hore u se ke ua ekeletsa litlhaloso tse ling tse sieo mokhoeng ona oa phetiso. E lokela ho ba khutšoanyane e le hore baithuti ba khone ho ithuta eona habonolo.** Baithuti ba se ke ba leka ho kopitsa setšoantšo sena nakong eo ba lebelletseng ha se bontšoa lekhetlo la pele.*

Nakong ea pontšo ea bobeli, baithuti ba lokela ho taka mokhahlelo ka mong oa setšoantšo ha u ntse u se taka holim'a ntho e kholo hoo sehlopha se ka e bonang. Leka hore u se ke ua eketsa litlhaloso tse ling mokhoeng ona oa phetiso. Kamor'a pontšo ea bobeli, sehlopha


se lokela ho tsoela pele ho ithuta litlhaloso tse fanoeng karolong e hlahlamang, ebe se khutlela phetisong ena ho itloaetsa ho e etsa.

Seo U Tla se Bua Karolong ka 'ngoe ea Setšoantšo

Karolo ea 1

“Molimo o bopile motho e mong le e mong hore a be le kopano le eena, ‘me a phele bophelo bo hlohonolofetseng. Ha a ka a etsa hore bophelo bo be le mathata le mahlomola.”


[Ngola lentsoe “Molimo”, ‘me u take motho.]



Karolo ea 2

“Motho o arohane le Molimo ka lebaka la sebe. Batho ba pele ba ile ba etsa sebe, ‘me motho e mong le e mong ho tloha ka nako eo o sitetsoe Molimo.”


[Taka karohano 'me u ngole lentsoe "sebe."]



Karolo ea 3

"Molimo ke Moahloli ea lokileng, 'me ka letsatsi le leng ba sa lumelang ba tla ahloleloa ho ea liheling ka ho sa feleng ntle leha ba ka fumana mohau, 'me ba khutlela kamanong le Molimo."


[Taka motsu, 'me u ngole lentsoe "lihele."]



Karolo ea 4

"Ha ho letho leo re ka le etsang le re khutlisetsang ho Molimo kapa ho re fumantša mohau — ha se mesebetsi e metle, ho kena kereke, meetlo ea bolumeli, ho fana ka chelete...."


[Taka metsu ka ntho e 'ngoe le e 'ngoe e lethathamong lena.]



Karolo ea 5

“Boemo bona ba rona bo ka be bo se na tšepo hoja Molimo a sa ka a etsa tsela ea hore re khutlele ho eena. Jesu Mora oa Molimo o ile a shoa sefapanong e le sehlabelo hore re khone ho tšoareloa. Kamor’a matsatsi a mararo, o ile a tsosoa bafung.”


[Taka sefapano.]



Karolo ea 6

“Empa ha hoa lekana ho tseba sena feela. Motho ka mong o tlameha ho etsa khetho ea ho pholoso le ho khutlela ho Molimo. Motho o tlameha ho baka, eleng se bolelang ho soabela sebe hoo a ikemisetsang ho se tlohela. Motho ea bakang a ka amohela tšoarelo ka ho e kopa ho Molimo ka thapelo.”

[Taka motsu 'me u ngole mantsoe ana “baka” le “amohela.”]



Karolo ea 7

"U nahana hore u hokae setšoantšong see? Na ho bile le nako e ikhethang bophelong ba hao eo u ileng oa bakela libe tsa hao, oa amohela tšoarelo ea Molimo, 'me oa qala ho phelela Molimo; kapa u ntse u arohane le Molimo ka lebaka la sebe sa hao?"

[Emela karabo. Batho ba bangata ba tla lumela hore ba ntse ba arohane le Molimo]

"Na u se u ikemiselitse ho nka mohato oo—oa ho baka, ho amohela tšoarelo, le ho qala ho phelela Molimo? Nka thabela ho rapela le oena hona joale."

[Rapela thapelo e kang e latelang.]

"Morena, ke a tseba hore ke moetsalibe 'me ke lokeloa ke kotlo e sa feleng. Ke soabile bakeng sa libe tsa ka, 'me ke ikemiselitse ho li tlohela. Ke u kopa hore u ntšoarele, eseng hobane ke tšoaneloa ke eona, empa hobane Jesu o ile a shoa sebakeng sa ka. Kea u leboha ka poloko. Ho tloha joale ho ea pele, ke tla u phelela."

Litlhaloso

Karolo ea 1

Qalo ea karolelano ena e ka fetolola hore e lumellane le maemo a momameli. Ho e-na le ho re "bophelo bo tletseng mathata le mahlomola," moevangeli a ka bolela ntho e 'ngoe eo ka kotloloho e amanang le seo momameli a se tsebang.

Karolo ea 2

Ho bohlokoa hore momameli a hlokomele hore eena ka boeena o molato oa sebe 'me o arohane le Molimo. Ha se hore feela hore o kahar'a boemo bo bakuoeng ke sebe sa Adama.

Karolo ea 3

Sena se bontša karolo e tebileng ka ho fetisisa ea boemo boo moetsalibe a leng ho bona.

Karolo ea 4

Sepheo sa karolo ena ke ho bontša momameli hore ha a lokela ho tšepa ntho e fosahetseng bakeng sa poloko. Karolo ena e ka etsoa hore e nyallane le litlhoko tsa momameli. Moevangeli o lokela ho leka ho bua ka lintho tseo e ka 'nang eaba momameli oa li tšepa.

Karolo ea 5

Tsela e bonolo ea ho hlalosa pheko ke ho re "Jesu o shoele sefapanong e le sehlabele e le hore re khone ho tšoareloa." Morero oa karolo ena ke ho thusa momameli ho hlokomela hore o lokela ho itšetleha ka poloko eo Molimo a faneng ka eona.

Karolo ea 6

Moevangeli o leka ho tlisa momameli motsotsong oa ho etsa qeto. Momameli o lokela ho hlokomela hore o tlameha ho iketsetsa khetho ea motho ka mong. O lokela ho tseba tlhaloso e nepahetseng ea pako, kahoo oa tseba hore pako ke ntho e fetang ho ikoahlaea le ho bolela feela hore o kopa tšoarelo. O hloka ho tseba hore o lokela ho rapela a kope tšoarelo ho Molimo.

Karolo ea 7

Mothating ona, moevangeli o leka ho etsa hore momameli a lumele hore o hloka pholoho. Karolelano ena e etselitsoe ho thusa motho ea sa bolokehang ho hlokomela hore ha a bolokeha. Mantsoe a potso e botsoang mona a khethuoe ka hloko. Batho ba bangata ba nahana hore ba lokela ho kopa tšoarelo letsatsi le letsatsi empa ba ntse ba tsoela pele ho iphelela sebeng. Potso e botsa hore na ho bile le nako e khethehileng eo motho a ileng a pholoso, 'me bophelo bo bocha ba qala. O lokela ho hlokomela hore haeba a e-so ka a sokoloha, o ntse a arohane le Molimo ka lebaka la sebe sa hae. Kamor'a mona, moevangeli o ithaopela ho rapela le eena bakeng sa pholoho.

Haeba momameli a sa utloisise tlhoko ea hae kapa a e-so ikemisetse ho baka, moevangeli ha a lokela ho mo petelletsa ho rapela. Haeba a ka rapela ntle le ho baka le ho sokoloha e le kannete, o tla ba le kholiseho eseng ea 'nete ka pholoho kapa a ka 'na a lumela hore eena tšokoloho ha e sa tla mo etsahalla. Efe le efe ea tsena tse peli e ka etsa hore ho se hlole ho e-ba bobebe hore motho eo a ka pholoso hamorao.

Setšoantšo sena se ka hlalisoa kapele. Haeba u hlaloea ke monyetla oa ho bolela evangeli, u ka botsa habobebe feela, "Na u ka mpha metsotso e 'meli hore ke u bontše setšoantšo se bontšang seo Bibile e reng ke tsela ea ho tseba hantle hore u pholositsoe?" Seo se etsa hore motho enoa a tsebe hore ha u na ho nka nako ea hae e ngata. Haeba a ka ba le thahasello 'me a batla hore le bue ka taba ena, u ka nka nako e fetang mona.

Ke ntho e tloaelehileng hore batho ba be le thahasello setšoantšong sena. Hangata motho o tla kopa setšoantšo seo hore a ipolokele sona kamor'a hore moevangeli a qete.

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Bontša baithuti mokhoa ona oa ho fetisa evangeli hape ka makhetlo a 'maloa. Qoba ho ekeletsa maikutlo kapa litlhaloso tse ling phetisong ena hobane baithuti ba tla ithuta eona habonolo haeba e le khutšoanyane. Kamor'a ho e bontša makhetlo a 'maloa, baithuti ba ka fapanyetsana ho bontša phetiso ena kapel'a sehlopha, ha litho tsa sehlopha li ntse li ba thusa ho hopola lintlha. Kamor'a moo, baithuti ba ka arohana ka lihlopha tsa ba babeli ho itloaetsa phetiso ena e mong ho e mong.

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 9

(1) Fetisetsa evangeli ho bonyane ba bararo ba sa lumelang ka setšoantšo sa borokho. Ngola serapa se hlalosang se etsahetseng ho e 'ngoe le e 'ngoe ea liketsahalo tsena 'me u itokisetse ho bua ka eona kopanong e latelang ea sehlopha.

(2) Ha u lokisetsa thuto e latelang, bala le ho thuisa ka Baroma 1-3, Baroma 5 le Baroma 10.

Thuto ea 10

Tsela ea Roma

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Etsa hore baithuti ba tlalehe ka thuto/phetiso ea bona ea evangeli ba sebelisa setšoantšo sa borokho.

Selelekela sa Buka ea Baroma

Paulose o ne a rerile ho nka leeto la ho ea Roma. O ne a batla ho bolela evangeli teng (Baroma 1:15), ho matlafatsa balumeli (Baroma 1:11-12), le ho fumana tšehetso ea kereke ea Roma bakeng sa leeto la boromuoa ho ea Spain (Baroma 15:24).

Sepheo sa lengolo le eang ho Baroma e ne e le ho tsebahatsa Paulose le thuto ea hae ea bolumeli ea pholoho ho balumeli ba Roma. Lengolo lena le bontša motheo oa mosebetsi oa boromuoa lefatšeng ka bophara ka ho hlalosa thuto-Molimo ea pholoho.

Paulose o ne a rerile ho sebelisa kereke ea Roma e le setsi sa boithlhopho bakeng sa ho thakhola mosebetsi oa boromuoa Spain, eo e neng e le kolone ea khale ka ho fetisisa ea Roma ka bophirimela hape e le setsi sa tsoelo-pele ea Roma karolong eo ea lefatše.

Ketelo ea Paulose Roma ha ea ka ea etsahala ka tsela eo a neng a rerile ka eona. O ile a tšoaroa Jerusalema. Eitse ha a bona eka a ke ke a fumana toka, o ile a ipiletsa ho Cesare. Kamor'a leeto le kotsi, le neng le kenyelletsa ho soahlamana ha sekepe, o ile a fihla Roma e le motšoarua ka selemo sa A.D. 60. Leha a ne a le litlamong, o ne a lokolohile ho amohela baeti; hape, o ne a e-na le tšebeletso e ileng ea fihlela kakaretso ea motse oo (Diketso 28:30-31). Paulose o boletse hore liketsahalo tsa Roma li ile tsa sebetsa molemo oa ho ntšetsa-pele evangeli. (BaFilipi 1:12) Ho ne ho e-na le ba sokolohileng esita le ka tlung ea Cesare. O ile a lokolloa kamor'a lilemo tse peli. Hore na o ile a qetella a nkile leeto la ho ea Spain kapa che ha ho tsejoe.

Ho na le lipotso tse 'maloa tseo ka tlholeho li ka 'nang tsa hlaha ka lebaka la kōpo ea Paulose ea hore ba thuse ho thakhola leeto la hae la boromuoa. Motho a ka 'na a botsa, "Ke hobane'ng ha e le uena ea lokelang ho tsamaea?" Kahoo, Paulose o ile a qala lengolo ka ho bolela boinehelo ba hae mosebetsing oa boevangeli (Baroma 1:1). Hamorao o ile a hlalosa pitso ea hae e khethehileng le katleho ea hae e le moapostola ho Balichaba (Baroma 15:15-20).

Potso e 'ngoe e ka 'nang ea hlaha ke ena, "Hobaneng e mong le e mong a hloka ho utloa evangeli? Mohlomong molaetsa ona ha o hlokahale hohle." Paulose o hlalositse molemo oa evangeli bakeng sa meloko eohle ea batho lefatšeng ka bophara (Baroma 1:14-16, Baroma 10:12) le ho potlaka ha mosebetsi oa boromuoa (Baroma 10:14-15). O ile a bontša hore

molaetsa ona o sebetsa ho motho e mong le e mong lefatšeng le hore motho e mong le e mong o hloka ho o utloa.

Buka ea Baroma ho Tloha ka Nako eo ho Fihlela Joale

Lengolo lena le sa ntse le sebetsa morero oa lona oa sethathong oa ho fana ka motheo bakeng sa tšebetso ea boromuoa. Leha ho le joalo, le etsa ho fetang hoo. Joalokaha Paulose a ile a hlalosa hore na ke hobane'ng ha e mong le e mong a lokela ho utloa molaetsa, o ile a hlalosa hore na molaetsa oo ke ofe le hore na ke hobane'ng ha batho ba ka bolokeha ka tsela ena feela. O ile a arabela likhanyetso tse ling tse tloaelehileng. Tlhaloso ena le ho sireletsa molaetsa oo a neng a o bolela li nka karolo e kholo ea buka ena 'me li bopa tšobotsi ea eona.

Baroma ke tlhaloso ea thuto-Molimo ea pholoho. Thuto-Molimo ea Paulose ea poloko e ile ea fana ka tšireletso ea hang-hang khahlanong le Batšehetsi ba Se-Juda; 'me hape e thusa ho lokisa liphoso tsa mehleng ea joale mabapi le lithuto tsa pholoho.

William Tyndale, selelekeleng sa hae sa buka ea Baroma, o boletse hore sepheo sa Paulose e ne e le ho beha ka bokhutšoanyane thuto eohle ea evangeli ea Krete le ho etsa selelekela sa Testamente ea Khale eohle.⁴

Nalaneng ka bophara, Molimo o sebelisitse lengolo le eang ho Baroma ho tsosolosa linnete tsa bohlokoa ka ho fetisisa ha li ne li lebetsoe ho Baroma ho tsosolosa linnete tsa bohlokoa ka ho fetisisa ha li ne li lebetsoe.

Ka 386, Augustine o ile a itlama ho tlohela bophelo ba hae ba sebe kamor'a ho bala Baroma 13:13-14.

Ka 1515, Martin Luther o ile a hlokomela se boleloang ke Baroma 1:17. O ile a bona hore ea tla pholoha kahlolo ea Molimo ke ea nang le tumelo e pholosang. Sena se ile sa mo nea motheo oa tiisetso ea poloko eo e neng e le khale a e batla. E ile ea e-ba motheo oa molaetsa oa hae oa hore ke tumelo feela tsela eo re ka bolokehang ka eona.

Ka 1738, John Wesley o ile a fumana tiisetso ea pholoho eo a neng a ile a e batla ka lilemo. Hona ho etsahetse ha a le kopanong le bahlankana ba bang ba neng ba atisa ho kopana ho ithuta mokhoa oa ho latela Bokreste ba mangolong. Ha motho e mong a ntse a bala selelekela sa Luther sa buka ea Baroma, Wesley o ile a utloa pelo ea hae e futhumala ka tsela e makatsang. O ile a fana ka bopaki a re, "Ke ile ka ikutloa ke tšepa Krete, Krete feela, bakeng sa poloko ea ka: 'me ka fuoa tiiso ea hore o tlositse libe tsa ka, e leng tsa ka, 'me a mpholosa molaong oa sebe le lefu."⁵

"Morero o akaretsang oa lengolo lena ke ho phatlalatsa morero kapa taelo e Molimo ea ka ho sa feleng, e ke keng ea fetoha, e leng, 'Ea lumelang o tla bolokeha: ea sa lumeleng o tla ahloloe.'"

- John Wesley

⁴ William Tyndale, "Prologue to Romans," *English New Testament*, 1534.

⁵ John Wesley, *The Works of John Wesley*, (Kansas City: Nazarene Publishing House, n.d.), 103.

Ho banna bana ba bararo, ho utloisisa molaetsa oa buka ea Baroma e bile tšusumetso ea ho bolela evangeli ka cheseho. Buka ena e ntse e fihlela morero oa eona oa ho fana ka motheo oa boromuoa ka ho hlalosa thuto-Molimo ea poloko.

Buka eohle ea Baroma ke tlhaloso ea lipolelo tse ho Baroma 1:16-18.

Litaba tsohle tse hlahang litemaneng tsa 1-14 li lebisa polelong e temaneng ea 15 moo Paulose a itseng, "Ke na le cheseho ea ho bolela Evangeli." Litemana tsa 16-18 li hlalosa ka bokhutšoanyane hore na evangeli ke eng le hore na ke hobane'ng ha bohle ba e hloka. Evangeli ke molaetsa oa hore baetsalibe ba ka beoa ba lokileng ka tumelo. Lebaka leo ka lona bohle ba hlokang molaetsa ona ke hobane ba tlas'a khalefo ea Molimo.

Tsela e 'ngoe ea ho bolela morero oa mantlha oa buka ea Baroma ke ho re ke tlhaloso ea evangeli, e thehiloeng molaong oa Molimo oa hore mang le mang ea lumelang o tla bolokeha le hore mang kapa mang ea sa lumeleng o tla ahloloa.

Sehlohlolo sa buka ea Baroma se fumanoa ho Baroma 10:13-15, moo Paulose a hlalosang hore na ke hobane'ng ha e le taba e potlakileng hore mang'osa a tsamaise evangeli. Batho ba pholoso ka ho lumela, empa ba ke ke ba e lumela ntle le hore ba e utloe.

Polelo ea Evangeli e tsoang ho Baroma

Evangeli e ka hlaloso ho sebelisoa litemana tse tsoang bukeng ea Baroma feela. Mokhoa ona oa phetiso ea evangeli ka nako tse ling o bitsoa "Tsela ea Roma."

Polelo ea pele ea tlhaloso bakeng sa temana ka 'ngoe ke ea bohlokoa ka ho fetisisa eo u lokelang ho e hopola.

► Bala Baroma 3:23.

Motho e mong le e mong o entse sebe ka ho etsa lintho tseo a tsebang hore li fosahetse.

Temana ena e bontša bothata ba sebele boo batho ba nang le bona. Ha ba ka ba mamela Molimo; ba tlotse molao oa Molimo ka boomo. Ha ho motho eo e leng mokhelo. Ha ho motho ea ka amoheloang ke Molimo ka lebaka la hore esale a etsa se nepahetseng.

Bakeng sa ho hatisa ntlha ena haholoanyane, u ka sebelisa Baroma 3:10 le Baroma 5:12.

► Bala Baroma 6:23.

Baetsalibe ba fumana moputso oa lefu la ka ho sa feleng, empa Molimo o fana ka bophelo bo sa feleng e le mpho ka Jesu.

Temana ena e bontša hore na ke hobane'ng ha sebe se tebile hakana. Ka lebaka la sebe, kotlo ea lefu e fetisetsoa ho motho e mong le e mong. Ke lefu la ka ho sa feleng, kahlolo ea Molimo e lokelang moetsalibe e mong le e mong.

Ho fapana le lefu leo re le fumaneng e le moputso, Molimo o fana ka mpho ea bophelo, ntho eo re sa kang ra e sebeletsa.

► Bala Baroma 5:8.

Mpho ea Molimo e tlositsoe ka lefu la Krete bakeng sa rona.

Molimo o ne a sa ikemisetse ho re fa kahlolo e re tšoanelang. Kaha oa re rata, o ile a lokisetse hore re fumane mohau. Jesu o ile a shoa e le sehlabelo e le hore re ka tšoarelola. Molimo ha a ka a emela hore re etse ho hong ho tšoanelang poloko—e tla ho rona re sa ntse re le baetsalibe. Poloko ha e fuoe batho ba lokileng, empa e fuoa baetsalibe.

► Bala Baroma 10:9.

Ntho feela e hlokahalang bakeng sa pholoho ke hore moetsalibe a lumele hore ke moetsalibe 'me a lumele tšepiso ea Molimo ea tšoarelola ka lebaka la lefu le tsoho ea Jesu.

Ho thoe'ng ka pako? Haeba motho a lumela hore o entse phoso, 'me a batla ho tšoarelola, o bolela hore o ikemiselitse ho tela libe tsa hae.

► Bala Baroma 10:13.

Tlhahiso ea poloko ke bakeng sa motho e mong le e mong.

Ha ho motho ea qheletsoeng ka thoko. Ha ho letho le leng le hlokoang.

► Bala Baroma 5:1.

Ho lumela tšepiso ea Molimo ho re etsa metsoalle ea Molimo, e seng e sa nkoe re le molato.

Ho ba le khotso le Molimo ho bolela hore ha re sa le lira tsa hae; re boelane. Sebe se ileng sa re arohanya le Molimo se tlositsoe tseleng. Ho beoa ea lokileng ho bolela ho balloa hore motho ha a na molato. Ho lokafatsoa ka tumelo ho bolela hore ho lumela tšepiso ea Molimo ke sona feela se hlokahalang bakeng sa tšoarelola ea rona.

► Bala Baroma 8:1.

Hobane re hokahane le Krete, ha re sa ahloleloa libe tseo re li entseng.

Krete o phetse bophelo bo se nang sebe, 'me a phethahatsa tlhoko ea toka ka lefu la hae sefapanong. Ka tumelo re ikamahanya le eena, 'me re amoheloa ke Molimo Ntate. Molimo o re tšoara joalo ka ha eka ha ho mohla re kileng ra etsa sebe.

Qetello

Hlalosa hore ea sa lumelang a ka pholoso ka ho rapela Molimo, ho bolela hore ke moetsalibe le ho kopa tšoarelo a itšetleha ka lefu la sehlabelo la Jesu le tsoho ea hae.

Bakeng sa ho Ithuta le ho Itloaetsa

Tsela e ntlehali ea ho ithuta le ho sebelisa mokhoa ona ke ho qala ka ho tšoea temana ka 'ngoe eo u tla e sebelisa ho Baroma ka ho e kenya ka lesakaneng kapa ho e sehella mola ka Bibeleng ea hao. Ebe u ngola nomoro pela temana ka 'ngoe e bontšang tatellano ea tšebeliso ea tsona. Mohlala: haufi le temana e tla sebelisoa pele, ngola nomoro 1.

Itloaetse ho fana ka evangeli. Bala temana ka 'ngoe, 'me u fane ka tlhaloso e lumellanang le eona. Etsa bonnete ba hore o kenyelletsa mehopolo e polelong ea pele kamor'a temana ka 'ngoe (ka holimo). Ebe u eketsa tlhaloso leha e le efe e hlokahalang, u sebelisa lipolelo tse ling haeba li thusa. Ha ho hlokahale ho sebelisa mantsoe a fanoeng thutong ena ka kotloloho.

Itloaetse taba ena ho fihlela u khona ho e etsa ntle le ho sheba letho haese Bibe.

Tlhokomeliso ho moetapele oa sehlopha: Baithuti ba babeli kapa ba bararo ba lokela ho bontša tšebeliso ea Tsela ea Roma bakeng sa sehlopha. Sehlopha se lokela ho buisana ka litsela tseo se ka ntlafatsang mokhoa ona oa phetiso ka tsona. Joale, baithuti ba lokela ho arohana ka lihlopha tsa ba babeli bakeng sa ho ikoetlisa. Moithuti ka mong o lokela ho etsa phetiso ena habeli, ho bamameli ba sa tšoaneng.

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 10

(1) U sebelisa Tsela ea Roma, fana ka evangeli ho bonyane batho ba bararo. Ngola seratsoana ka moqoko o mong le o mong 'me u itokisetse ho bua ka eona ha u tla thutong e latelang ea sehlopha.

(2) Itokisetse ho ngola ka hlooho (u sebelisa Bibe ea hau feela) litemana tsa Tsela ea Roma le bonyane polelo e le 'ngoe ea tlhaloso bakeng sa e 'ngoe le e 'ngoe qalong ea kopano ea sehlopha e latelang.

(3) Thuto e latelang e bua ka thero ea evangeli. Ha u itokisetse thuto ena, ngola moralo kapa kakaretso ea thuto ea evangeli eo u e rerileng, eo u e utloileng, kapa eo u batlang ho e etsa. U tle le eona kopanong e latelang ea sehlopha.

Tlhahlobo ea Thuto ea 10

Ngola u bolele litemana tsa mangolo a sebelisitsoeng phetisong ea evangeli ka Tsela ea Roma. Ka tlas'a litemana, ngola bonyane polelo e le 'ngoe ea tthaloso. U se ke ua ngola litemana.

(1) Baroma _____

(2) Baroma _____

(3) Baroma _____

(4) Baroma _____

(5) Baroma _____

(6) Baroma _____

(7) Baroma _____

Thuto ea 11

Thero ea Evangeli

Selelekela

► Moithuti e mong o lokela ho bala 1 Bakorinthe 1:17-25 bakeng sa sehlopha. Mokhoa oa Molimo oa ho pholosa ba lahlehileng ke ofe?

Bajuda ba ne ba lebeletse matla a ho lopolla sechaba sa bona. Ba ne ba batla molaetsa oa matla o nang le matšoao a matla ho paka hore o tla sebetsa.

Balichaba ba ne ba batla bohlale bakeng sa ho utloisisa bophelo le ho ba le katleho lefatšeng. Ba ne ba batla molaetsa o neng o tla hlalosa hore na ba ka fumana seo ba se batlang joang.

Sefapano se ne se emetse boinehelo le sehlabelo. Ho Bajuda ba neng ba batla matla, se ne se bonahala eka ke bofokoli. Ho Balichaba ba neng ba batla bohlale ba lefatše, se ne se bonahala eka ke bothoto. Ha e le hantle, matla le bohlale ba Molimo li ile tsa bonahatsoa lefung la Krete. Sefapano se ne se shebahala joaloka bofokoli le bothoto ba Molimo, empa se ne se le sehlo ho feta boiteko bo botle ka ho fetisisa ba batho.

Molaetsa oa evangeli o hanana le litakatso tsa tlhaho, tsa boetsalibe tsa botho. E hloka pako le ho inehela ho Molimo. O bonahala eka ke molaetsa oa booatla, hobane batho ba batla ho utloa hore na ba ka fumana seo ba se batlang joang.

Molimo o khethile ho sebelisa evangeli ho pholosa batho. O fane ka mosebetsi oa ho phatlalatsa ho balumeli. Lentsoe *thero* ha le bolele feela motho ea buang le letšoele, empa le bolela phatlalatso ea evangeli ka mekhoha e fapaneng. Taba ea litemana tsena ha se hore thero ea phatlalatsa ke 'ona mokhoa o khethiloeng ke Molimo. Taba ke hore evangeli ke mokhoa oa Molimo.

► Temana e bolela'ng ha e re polelo ea sefapano ke booatla ho ba sa lumeleng?

Ho Hlalosa Thero ea Evangeli

Lentsoe lena *thero* le ka 'na la sebelisoa ka kutloisiso e pharallelseng ho bolela mefuta e sa tšoaneng ea ho fetisa Lentsoe la Molimo. Leha ho le joalo, thutong ena, re tla sebelisa lentsoe *thero* ka kutloisiso ea lona e tloaelehileng: ho bolela motho ea buang Lentsoe la Molimo phuthehong ea batho.

Thero ea Evangeli ke ha evangeli e boleloa moo batho ba kopaneng hammoho. Ha se feela ho fetisa taba ea sehlooho leha e le sefe kapa litemana tsa mangolo. Ke phetiso ea litaba tse molemo.

Hangata moreri oa evangeli o leka ho susumelletsa bamameli ba hae hore ba arabele molaetsa ka ho o amohela hang-hang, ka sepheo sa hore ba sokolohe hang-hang. Molaetsa o etselitsoe ho ba biletsa qetong eo.

Litaba tsa molaetsa oa boevangeli li khethiloe ka hloko. Morero oa molaetsa ona ha se haholo-holo thuto. Moreri o leka ho fana ka litaba tseo bamameli ba li hlohang ho fihlela qeto ea ho sokoloha. Molaetsa ona o akarelletsa tlhaloso ea motheo ea evangeli, kamoo momameli a lokelang ho arabela kateng, le phello e ka bang teng ka lebaka la qeto eo.

Thero e ka 'na ea etsahala sebakeng se khutsitseng, se hlophisehileng joaloka phuthehong ea kereke e kahar'a mohaho oa kereke kapa ho letšoele la batho ba bakaneng sebakeng se seng ka mabaka a mang. Letšoele le ka 'na la thabela molaetsa, kapa le ka 'na la se thabe.

► Ke maemong afe a fapaneng moo u boneng evangeli e boleloa?

Tataiso Bakeng sa Thero ea Evangeli

Kahobane ho na le phapang lipakeng tsa ho rera ka kerekeng le ho rerela sehlopha se fapaneng, re tla qala pele ka ho fana ka litataiso tse sebetsang therong ea evangeli ka kerekeng. Karolong e 'ngoe hamorao, re tla fana ka tataiso e sebetsang therong ea kantle.

(1) Hlalosa temana ea lengolo.

Lentsoe la Molimo le matla, kahoo moreri o lokela ho le sebelisa. Ha ho hlokahale hore temana e be telele kapa hore moreri a qete nako e telele a hlalosa lintlha tsa eona. O lokela ho sebelisa lengolo le tšehetsang molaetsa oa evangeli. O lokela ho etsa bonnete ba hore lipolelo tsa hae tsa bohlokoa ka ho fetisisa li thehiloe lengolong, kahoo ho sebelisoa matla a Lentsoe la Molimo. Ha a lokele ho khetha ho sebelisa karolo ea temana e nang le moelelo o fapaneng le moelelo oo e o bolelang.

(2) O lokela ho hlalosa mantsoe a *pako le tumelo*.

Bamameli ba ka 'na ba e-ba le maikutlo a fosahetseng mabapi le hore na mantsoe ana a bolela'ng. Ba ka 'na ba nahana hore pako e bolela ho lokisa bophelo ba hao e le hore Molimo a u amohele. Ba lokela ho tseba hore pako e bolela ho soabela sebe sa hao hoo u ikemiselitseng ho lopolloa ho sona.

Bamameli ba ka 'na ba nahana hore tumelo e bolela ho lumela bolumeling bo itseng kapa ho latela meetlo ea bolumeli. Ba hloka ho tseba hore tumelo e pholosang ke ho beha tšepo ea hao ka botlalo tefong ea Krete bakeng sa pholoho.

(3) Hatisa taba ea hore motho e ba Mokreste hang ha a sokoloha.

Batho ba bangata ba na le maikutlo a fosahetseng ka se boleloang ke ho ba Mokreste le hore na motho e ba Mokreste joang. Ba ka 'na ba nahana hore moreri o mpa feela a batla hore ba kenelle bolumeling haholoanyane kapa e be karolo ea kereke ea hae. Ba ka 'na ba nahana hore o mpa a batla hore ba qale ho phela bophelo bo thata haholoanyane. Hatisa

taba ea hore ha moetsalibe a sokoloha oa baka, o fumana tšoarelo, 'me o qala kamano ea botho le Molimo.

(4) Hanyetsa mabaka a fosahetseng ao batho ba nang le 'ona a ho ipolela hore ke Bakreste.

Lichabeng tse ling, batho ba bangata ba nahana hore ke Bakreste. Ba ka 'na ba nahana hore ke Bakreste hobane ba bile kerekeng, ba etsa lintho tse molemo, ba lumela lintho tse itseng, kapa ba bile le phihlelo ea moea. Ntle le ho hatisa tšokoloho, hlalosa bophelo ba kamano le Molimo le kutlo e latelang pako.

(5) Etsa bonnete ba hore batho ba sa keneng kereke ba tla u utloisisa.

U se ke ua sebelisa mantsoe a tsejoang ke batho ba bolumeli feela. U se ke ua bua ka litloaelo tsa bolumeli tseo bamameli ba hao ba sa li utloisiseng.

► Ke mantsoe afe a sebelisoang kerekeng ea heno ao batho ba sebakeng sa heno ba ka 'nang ba se a utloisise?

(6) Fana ka monyetla oa tšoarelo, likamano le Molimo, le bophelo bo sa feleng.

Ena ke melemo ea bohlokoa ka ho fetisisa ea ho tsoaloha hape. Bontša ho teba ha boemo ba moetsalibe ka ho hlalosa kahlolo le kotlo e sa feleng e tla tlela ba sa lumelang.

(7) Qoba ho tšepisa melemo eo evangeli e sa e tšepisang.

Haeba batho ba nahana hore monyetla oa poloko o kenyelletsa melemo ea lintho tse bonahalang e tsoang ho Molimo kapa ho kereke, katleho, pholo bokuling, kapa mofuta o mong oa ntlafatso ea boemo ba bophelo, ba ka 'na ba leka ho amohela melemo eo ntle le ho baka e le kannete.

U ka hlalosa hore ha Molimo a laola bophelo ba motho, o tla mo tataisa, a mo hlohonolofatse, a be a mo thuse mathateng a hae. Leha ho le joalo, ha rea lokela ho tšepisa hore mathata 'ohle a bona a tla rarolloa haeba e e-ba balateli ba Krete. Ho batho ba bang, bophelo bo ka ba boima le ho feta ka lebaka la litlhoriso.

(8) Se ke oa hokahanya tšokoloho le ho ba setho sa kereke ea lehae.

Botho ba kereke bo lokela ho ba teng hang ha motho a sokolohile e le kannete, empa lipehelo tsa ho ba setho li lokela ho hlaloso ka mor'a ho sokoloha. U se ke ua bua ka litlhoko tsa ho ba setho sa kereke ha u ntse u leka ho susumetsa motho hore a bakele libe tsa hae. Moevangeli o lokela ho tsepamisa maikutlo ho tliseng momameli kopanong ea hae le Molimo.

► Ke life tse ling tsa lintho tse hlokoang bakeng sa ho ba setho kerekeng ea heno tse sa hlokahaleng bakeng sa pholoho?

(9) Se ke oa beha lintho tse tlišoang ke kholo e le litlhoko ba keng sa tšokoloho.

Kopa momameli hore a bakele libe tseo a li utloisisang. U se ke ua mo bolella melao e mabapi le lintlha tsa bophelo tseo a ke keng a li utloisisa ho fihlela e se e le molumeli oa nako e telele. Pitso ea ho baka le ho lumela e thata ho lekana. Se ke oa eketsa mathata a ka etsang hore motho a hane evangeli.

(10) Hlalosa seo u batlang hore ba se etse.

U se ke ua nahana hore momameli oa tseba hore o lokela ho rapela le ho kopa tšoarelo ho Molimo. U se ke ua nahana hore o tseba ho fetela ka pele le ho khumama. Ha u kopa bamameli hore ba nke khato ea ho amohela, hlalosa hantle seo u batlang hore ba se etse. Nahana mekhoha ea ho etsa hore hona ho be bonolo kamoo ho ka khonehang bakeng sa motho ea lihlong tikolohong ea kereke.

Ho rapela le ba Batlang

Batho ba ka bokana ho rapela ka mabaka a mangata. Ka linako tse ling moruti o mema batho hore a rapelle litlhoko ka ho fapana. Tataiso ena e thathamisitsoeng mona ha e sebetse hakaalo maemong ohle a thapelo. Tataiso ena e sebetsa ha ho rapelloa batho ba amohelang memo kamor'a thero ea evangeli.

Moruti o lokela ho etsa bonnete ba hore batho ba bang ba kereke ba koetliselitsoe ho thusa batho ba rapellang pholoho. O lokela ho lokisetša batho bana ho thusa ha a fana ka memo ea boevangeli.

Ka linako tse ling motho ea batlang ho thusa ho rapela le batho e ba tšitiso ho e-na le thuso. Moruti o lokela ho lebella mathata a ka bang teng 'me a itokisetse ho thusa. Haeba motho a sitisa thapelo ka ketso e seng bohale kapa keletso e fosahetseng, moruti o lokela ho etsa sohle se hlokahalang ho lokisa bothata boo.

Re lumela hore motho a ka baka, a lumela, 'me a fihlela tšokoloho hang-hang. Tumelo eo e tataisa maano a rona a ho rapela le ba batlang.

Tataiso bakeng sa ho Rapela le ba Batlang

(1) Bonyane molumeli a le mong ea holileng tsebong o lokela ho thusa e mong le e mong ea batlang ho rapela.

U se ke ua tlohela hore motho ea batlang a rapele a le mong ebe oa tsamaea ntle le thuso. Re batla hore motho ea batlang a fihlele tlhelo e hlakileng.

(2) Fumana lebaka leo motho ea batlang a rapelang ka lona.

U se ke ua nahana hore o rapella pholoho. Le kamor'a thero ea evangeli, batho ba tla tla ho rapelloa ka mabaka a fapaneng. Ha ho hlokahale ho sitisa motho ea batlang ha a rapela; empa ka nako e 'ngoe, molumeli ea mo thusang o lokela ho botsa, "U batla hore Molimo a

u etsetse eng? Joale molumeli a ka rapela le eena mabapi le tlhoko efe le efe eo a nang le eona.

(3) Khothaletsa ea batlang ho etsa pako e felletseng.

Botsa, "Na u ikemiselitse ho baka sebeng, 'me u lumelle Molimo ho u lopolla sebeng?" Mo khothaletse ho bolella Molimo pako ea hae. Ha ho hlokahale hore a ipolele libe tsa hae ho moruti kapa motho ofe kapa ofe, ntle le haeba ho na le litlōlo tse otlohileng khahlanong le batho bao.

(4) Tiisetse ea batlang hore Molimo o tla mo tšoarela.

Mo bolelle hore a kope tšoarelo ho Molimo le hore a lumele tšepiso ea Molimo ea ho tšoarela. Haeba ho bonahala a e-na le lipelaelo, mo bontše tšepiso e hlahang mangolong (1 Johanne 1:9, Johanne 3:16, Baroma 5:8).

Haeba ho bonahala motho ea batlang a sitoa ho rapela ka mantsoe a hae, mothusi a ka mo etella-pele ka thapelo eo ea batlang a tla e pheta. E ka ba thapelo e kang ena:

"Morena, kea tseba hore ke moetsalibe 'me ke lokeloa ke kotlo e sa feleng. Ke soabile ka baka la libe tsa ka 'me ke ikemiselitse ho li tlohela. Ke u kopa hore u ntšoarele—eseng hobane ke tšoaneloa ke seo, empa hobane Jesu o ile a shoa bakeng sa ka. Ke leboha ka poloko. Ho tloha joale ho ea pele, ke tla u phelela."

Hangata, haeba ea batlang a e-na le bothata ho rapela ho fihlela tlholo, ho na le sebe seo a sa batlang ho se baka. A ke ke a ba le tumelo bakeng sa tšoarelo ho fihlela a etsa pako e felletseng.

(5) Kopa eo ea sokolohileng ho fana ka bopaki.

Haeba ho bonahala motho eo ea batlang a fumane tlholo, motho e mong o lokela ho mo botsa hore, "Molimo o u etselitse eng?" Mo khothaletse ho fana ka tlhaloso e otlohileng. A ka 'na a pakela phutheho, empa bonyane o lokela ho bolella bana ba rapetseng le eena.

(6) Fana ka tlhaloso e ngotsoeng ea pholoho.

Motho ea qetang ho sokoloha o tšoanetse ho neoa tlhaloso ea pholoho e ngotsoeng hore a ka tsamaea ka eona. E tla mo thusa ho utloisisa se etsahetseng hape e mo thusa ho hlalosa ba bang.

(7) Lokisetse mohato oa pele oa borutuo.

Mohato oa pele oa borutuo o atisa ho ba kopano le moruti kapa molumeli e mong ea holileng tsebang. Etsa bonnete ba hore ea qetang ho sokoloha o utloisisa se ileng sa mo etsahalla. Kamor'a moo, a kena sehlopheng se seng se senyenyane kapa a ba le motho eo ba kopanang khafetsa.

Motho e mong o boetse o lokela ho etela lelapa la hae, a etse bonnete ba hore ba tseba ka tšokoloho ena, 'me a ba memele kerekeng. Ho ka ba le monyetla oa hore le bona ba bolelloe evangeli.

► Kereke ea heno e sebetsa ka tsela efeng ho rapela le batho ba batlang? Seo u lokelang ho se etsa ke sefe ho kenelletsela lintho tse thathamisoeng kaholimo moo?

Ho Rera Kante

Thero ea kante ke ka sepheo sa ho fihlela batho ba sa eeng kerekeng. Ha se taba e bobebe hobane bamameli sebakeng seo ka morero o mong osele, 'me ba ka 'na ba se ke ba mamela ka hloko. Ho ka ba le lerata le pherekano. Ha ho na moea oa khumamelo o entsoeng ke phutheho kamoo ho neng ho ka ba kateng ka moahong oa kereke.

Tlhokahalo e totobetseng bakeng sa moreri oa kante ke hore o tlameha ho ba le lentsoe le matla hoo batho ba tla mo utloa, kapa o tlameha ho sebelisa mokhoa o itseng oa ho holisa lentsoe joalo ka li-buela-hole.

Bothata ba pele ba ho rera kante ke ho hapa maikutlo a batho. Batho ba sebakeng seo ba etsa qeto kapele hore na ba batla ho mamela kapa che. Ba bang ba ka mamela metsotso e seng mekae. Ba bangata ba tla mamela polelo e le 'ngoe kapa tse peli feela ebe ba etsa qeto ea hore na ba na le thahasello kapa che.

Moreri o lokela ho sebelisa lipolelo tse khutšoanyane, 'me polelo e 'ngoe le e 'ngoe e fetise molaetsa o molemo. O lokela ho hopola hore polelo ka 'ngoe e ka ba polelo ea pele eo bamameli ba bang ba e utloang. Ho fetisa molaetsa o hlakileng ka polelo ka 'ngoe ho tla thusa ho hapa maikutlo a batho. Haeba a atleha ho etsa hore ho be le sehlopha se mamelang, a ka 'na a ba le monyetla oa ho etsa lipapiso le ho hlalosa lintlha ka botlalo.

Haeba ho khoneha, moreri o lokela ho ba le sehlopha sa balumeli se tsamaeang le eena. Haeba batho ba fetang ba bona ho e-na le batho ba mametseng, ho ka etsahala hore ba eme 'me ba memele. Haeba ho na le libini tse khonang ho fana ka 'mino pele ho thero, hangata hoo ho thusa ho bokella letšoele.

Moreri o lokela ho mema bamameli hore ba fetele pele ho rapella pholoho.

Bathusi ba lokela ho abela batho ba sebakeng seo litaba tsa bohlokoa tse ngotsoeng lipampitšaneng.

► Ke maemo afe a teng sebakeng sa heno a ka lumellang thero ea kante?

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Moithuti e mong le e mong o lokela hore joale a shebe thero ea evangeli eo a tlileng le eona. O lokela ho hlahloba hore na ke hakae e fihlelang litataiso tsena tse 10 tsa ho bolela evangeli. O lokela ho etsa moralo oa hore na e tlameha ho lokisoa joang.

Ho ka 'na ha se ke ha e-ba le nako ea hore sehlopha se buisane ka thuto ea moithuti e mong le e mong, empa sehlopha se lokela ho etsa tse 'maloa ba le hammoho ho fa baithuti mehlala.

Kopano e latelang ea sehlopha e se ke ea e-ba ea thuto e 'ngoe. Baithuti ba lokela ho fana ka lithero tsa bona tsa evangeli ebe ba buisana ka tsona. Ha ho hlokahale hore ba bolele lithero ka botlalo, empa ba li khutsufatse hore ba ka li fetisa ka metsotso e 5-7 thuto ka 'ngoe. Kopano e latelang ea sehlopha kamor'a ho itloaetsa hona e tla ba ea Thuto ea 12.

Mosebetsi oa Baithuti oa Thuto ea 11

Hlophisa thero ea evangeli e latelang litataiso tsa thuto ena. Thero ha ea tlameha ho ngoloa ka ho feletseng, empa e lokela ho ba le lipolelo tsa sehlooho tse ngotsoeng. E tlise kopanong e latelang ea sehlopha bakeng sa puisano.

Thuto ea 12

Mamati a Bulehile

Selelekela

► Na re lokela ho rapella ba sa lumelang? Ke hokae ka Bibeleng moo re bolelloang hore re rapelle ba sa lumelang?

Ha ho bonolo ho fumana temana ka Bibeleng e bolelang ka ho toba hore re rapelle tšokoloho ea batho ba sa lumelang. Seo re se fumanang ke litemana tse ngata tse re bolellang hore re lokela ho rapella hore evangeli e phatlalatsoe ka katleho (2 BaThesalonika 3:1, Baefese 6:19, BaKolose 4:4, Diketso 4:29).

Rea tseba hore re lokela ho rapella hore ba sa lumelang ba sokolohe hammoho le ho rapella katleho ea evangeli. Re bolelloa hore re rapelle e mong le e mong, e leng se tla kenyelletsa ho rapella hore ba sa lumelang ba sokolohe (1 Timothea 2:1). Re bolelloa hore re leke ho tlisa batho pakong (2 Timothea 2:25), 'me e ka ba hoa lokeleha ho rapella thuso ea Molimo mosebetsing oo.

Boevangeli ba Molokong oa Pele

Ha kereke e le maemong a matle ka ho fetisisa, boevangeli bo bonahala bo iketsahalla feela ka tlhaho. Molokong oa pele oa kereke e hlalositsoeng bukeng ea Diketso, ho bonahala eka e mong le e mong o ne a bolela evangeli ka thabo.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Diketso 2:46-47 bakeng sa sehlopha.

Kamoo ho bonahalang kateng, kopano ea kereke e ne e le matla ebile e phela hoo e ileng ea hulela batho ho eona ka tlhaho. Sena se re bolella hore haeba kereke e sa hohele batho ba bacha, kopano ea eona ha e matla kamoo e lokelang ho ba teng.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Diketso 5:42 bakeng sa sehlopha.

Baapostola le ba bang ba ne ba fumana menyetla ea ho bolela evangeli hohle le ka linako tsohle. Likereke tse ling ha li e-so etse boevangeli, 'me ha li tsebe hantle hore na li qale joang. Ha ba tsebe mokhoa oa ho fumana menyetla ea ho bolela evangeli.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Diketso 8:1-4 bakeng sa sehlopha.

Ka lebaka la litlhoriso, balumeli ba bangata ba ile ba tloha Jerusalema ho ea lula libakeng tse ling. Ba ne ba bolela evangeli libakeng tsohle tseo ba neng ba ea ho tsona. Ho bona, ho bolela evangeli e ne e le karolo ea bophelo ba Bokreste.

Likhang ka Likereke

Le lokela ho qoba likhang mabapi le likereke tse ling kapel'a ba sa lumelang. Leka hore u se ke ua nyatsa likereke tse ling ha u bolela evangeli. Ba sa lumelang ha ba na temoho ea moea ea ho fihlela liqeto tse nepahetseng likhang tsa bolumeli. Batho ba bangata lefatšeng ba re likhohlano tse teng likerekeng ke tsona tse etsang hore ba se ke ba lumela Bokreste.

Haeba motho a tsitlallela ho botsa ka phapano ea thuto, fana ka likarabo tsa mangolo, empa leka ho mo khutlisetsa ho bohlokoa ba evangeli. U ka re, "Lipotso tse kang tseo ke tsa bohlokoa, empa ntho ea bohlokoa ka ho fetisisa ke ho bolokeha le ho ba le kamano le Molimo." Haeba ba u bolella ka Mokreste eo ba mo tsebang, mohlomong oa leloko la bona kapa moruti, leka ho se bue lintho tse nyatsehang ka thuto ea motho eo.

Haeba u tlameha ho hlalosa hore na ke hobane'ng ha kereke ea hao e fapane le e 'ngoe, u ka re, "Ho bohlokoa hore motho a bakele sebe, a tšoareloe, 'me a phele ka kutlo ho Molimo. Kereke ea rona e hatisa taba eo ea bohlokoa, kahoo re fapane le likereke tse hatisang ntho e 'ngoe esele."

Lipotso Tse Thata

Balumeli ba bang ba tšaba ho bolela evangeli hobane ba tšaba lipotso tse thata. Ho molemo ho tsoela pele ho ithuta, empa 'nete ke hore balumeli ba bangata ha ba tsebe ho araba lipotso tsohle tse thata. Ha ho hlokahale hore u tsebe likarabo tsohle.

Haeba motho a botsa potso eo u sitoang ho e araba, u ka 'na ua re: "Ha ke tsebe karabo e ntlehali ea potso ena. Motho e mong kerekeng ea rona a ka re thusa ho eona. Empa ke lumela Bibe, 'me ke lumela hore ntho ea bohlokoa ka ho fetisisa ke ho tseba Molimo le ho bolokeha. Ke tseba kamoo le ka bolokehang kateng."

Haeba motho a re, "Ha ke lumele Bibe," kapa "Ha ke lumele hore Molimo o teng," ho na le litsela tse peli tse fapaneng tseo u ka buang le eena ka tsona. U ka 'na ua mo botsa mabaka a maikutlo a hae 'me u leke ho mo fa bopaki. Tsela e 'ngoe ke ho re, "Mohlomong u kile ua nahana ka sena 'me u lekile ho fihlela qeto e utloahalang. Empa, le haeba u sa lumele Bibe, joalo ka motho ea bohlale u batla ho tseba molaetsa oa motheo oa Bibe. Na nka u bontša hore na ke eng?" Ka ho etsa sena u ka 'na ua fumana monyetla oa ho arolelana evangeli ntle le ho etsa likhang. Molimo a ka sebelisa molaetsa oo ho mo ama hamorao.

Ha u bolela evangeli, u ka 'na ua kopana le motho ea batlang ho ngangisana feela. U lokela ho qoba ho senya nako e ngata le eena. Esita le haeba u ka bua lintho tsohle tse nepahetseng, mohlomong a ke ke a amohela 'nete. Leka ho bolela litaba tsa motheo tsa evangeli, ebe u fetela pele 'me u bue le motho e mong.

Tšireletso ea Evangeli

► Moithuti e mong o lokela ho bala Tite 1:9-11 bakeng sa sehlopha. Temana ee e fana ka mabaka afe a hore re sireletse evangeli?

Bokhoni bo bong boo moruti a lokelang ho bo hlaolela ke bokhoni ba ho sireletsa 'nete ea Bokreste khahlanong le lithuto tsa mahlale tsa lefatše. Mona ha ho buuoe ka likhang mabapi le lithuto tsa likereke tse fapaneng, empa ka khanyetso ea lefatše khahlanong le evangeli.

Lebaka leo ka lona re tlamehang ho sireletsa 'nete ha se feela ho leka ho sokolla motho ea phehang khang, empa ke ho thusa batho ba susumetsoang ke eena. Batho ba bangata ha ba e-so etse qeto ea hore na ba lumele eng. Ba lokela ho utloa ha ho buelloa 'nete ea Bokreste.

Balumeli ba bangata ha ba hlomelloa ka botlalo bakeng sa ho etsa khang ea mofuta ona. Molumeli e mong le e mong o lokela ho ithuta kahohle kamoo a ka khonang, empa ba bang ba na le neo e khethehileng le hona ho itokisetša mosebetsi o joalo.

Nakong ea likhang, ho bohlokoa ho bontša morero oa hau. Ha u leke ho hapa tlholisano. Ha u loantše motho eo joalo ka sera sa hau. U lokela ho bontša hore 'nete e bohlokoa ho uena hobane u tsotella batho. Haeba a sa lumele evangeli, moea oa hae o tla lahleha. Ke ka lebaka leo u batlang ho fetola maikutlo a hae. U ka bua ntho e kang, "Ke batla hore u tsebe Molimo 'me u pholohe, 'me ke tšaba hore u tla lumela ntho e ke keng ea u tlisa ho Molimo."

Ho Ntlafatsa Tsebo ea ho Etsa Menyetla

Re na le litlaleho ka Bibeleng tsa linako tseo moevangeli a ileng a fumana monyetla o khethehileng oa ho bolela evangeli.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Diketso 8:26-39 bakeng sa sehlopha. Moithuti e mong a ka kopuoa ho akaretsa pale ena bakeng sa sehlopha. Moea oa Molimo o ne o sebetsa joang ketsahalang ee? Ke joang Filipi a ileng a lemoha monyetla bakeng sa evangeli?

Mohlala o mong oa moevangeli ea ileng a hlokomela monyetla oa evangeli ke Jesu ka boeena.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Johanne 4:7-14 bakeng sa sehlopha. Moithuti e mong a ka kopuoa ho akaretsa pale ena.

Puisano e being lipakeng tsa Jesu le mosali oa Mosamaria e ne e kenyelletsa litaba tsa toantšano ea merabe, likhang tsa bolumeli, le mesebetsi ea letsatsi le letsatsi ea bophelo. Jesu ha a ka a qeta nako e ngata a bua ka litaba tseo, empa o ile a khanela puisano tabeng ea tlhoko ea moea ea mosali eo.

Ha u se u ithutile mokhoa oa ho etsa phetiso evangeli, u tla batla menyetla ea ho e arolelana le batho. Ka linako tse ling, motho e mong a ka kopa ho utloa evangeli, empa menyetla hangata ha e bonahale ha bobebe.

Balumeli ba bang ba utloa ho le thata ho bolela evangeli hobane ba nahana hore batho ha ba thahaselle ho e utloa. Ba nahana hore ho thata ho qala moqoqo ka bolumeli.

Evangeli e arabela lintho tse ngata tseo batho ba tšoenyehileng ka tsona. Ka hona, ha ho thata ho kenyetsetsa evangeli moqoqong.

Thutong ena, re tla fetela pele re bue ka mabaka a etsang hore batho ba thahaselle evangeli.

Mefuta e sa Tšoaneng ea Sepheo

Batho ba na le mabaka a sa tšoaneng a ho amohela neo ea poloko. Ka linako tse ling ke merero e fosahetseng, empa ho na le merero e mengata e nepahetseng.

► Lebaka la hau la ho amohela evangeli e ne e le lefe? E re baithuti ba 'maloa ba hlalose mabaka a bona a ho sokoloha.

Mona ke mabaka a sa tšoaneng a etsang hore batho ba lakatse poloko.

- Ho ea leholimong, eseng lihelong (kapa tšabo ea kahlolo)
- Ho ba le khotsofalo le morero bophelong
- Ho ba le tšireletseho, khotso ea kelello, tokoloho tšabong
- Ho ba le tšoarelo, tokoloho molatong (letsoalo le hloekileng)
- Ho hloeka moeeng le ho ba ba phethehileng
- Ho ba le kopano le Molimo (ho tseba Molimo)
- Ho ba le kopano le balateli ba Krete
- Ho ba le khotsofalo ea litakatso tsa moea (thabo ea sebele)
- Ho lopolloa sebeng
- Ho tseba 'nete

Ena ke melemo e otlohileng ea ho boelana le Molimo. Ha se ho ngongoreha ka tsa lefatše ho loantšanang le lipehelo tsa ka bosafeleng. Motho o haelloa ke lintho tsena haeba a arohane le Molimo.

► Sheba lethathamo lena, 'me u nahane hore na ke life tse leng bohlokoa ho uena. Ke life tse neng li u khahlile pele u sokoloha? Ke life tse ileng tsa e-ba bohlokoa ho uena kamor'a ho sokoloha?

Motho ea sa lumelang a ka 'na a bontša hore o ikutloa a hloka o mong oa melemo ena ea poloko pusanong ea lona. Moevangeli a ka fetola mokhoa oa hae oa ho arolelana evangeli ho sebetsana le tlhoko eo. E re, "Lebaka leo batho ba se nang _____ ke hobane ba arohane le Molimo. Bible e re bolella kamoo re ka khutlelang kamanong le Molimo kateng."

Ho bohlokoa ho etsa bonnete ba hore ha re tšepise thabo ea lefatše ho motho leha e le ofe eo e tla ba Mokreste. Motho ea etsang qeto ea ho latela Krete ka lebaka leo ho ka etsahala hore ebe ha a bakele sebe, ka hona, ha a na ho fumana melemo ea pholoho. Lebaka le leng leo ka lona re sa lokelang ho tšepisa thabo ea lefatšeng ke hore Bible ha e tšepise hore

maemo a tla ba matle bakeng sa molumeli; ho e-na le hoo, e bolela esale pele hore o tla hlorigoa (2 Timothea 3:12).

Lebaka la bohlokoahali la hore motho e be molateli oa Krete ke hore o hlokomela molato oa hae le kahlolo e tlang. Lintho tse ling tse lethathamong le ka holimo li ka sebelisoa ho thusa motho ho hlokomela hore o arohane le Molimo.

Ho Lemoha Menyetla ea Moqoqo

► Ke menyetla efe eo u e sebelisitseng ho fumana sebaka sa ho bolela evangeli?

► Na ho ee ho bonahale ho le thata ho mang kapa mang oa lona ho fumana monyetla oa ho bolela evangeli? U nahana hore lebaka ke lefe?

Ka linako tse ling monyetla o tla ha bonolo. Maemong ao, u ka qala feela ho hlalosa evangeli. Haeba u batla ho ba bontša litemana, u ka botsa, "Na nka nka metsotso e seng mekae ho u bontša seo Bibe e se buang ka ho ba Mokreste?" Haeba u batla ho bontša setšoantšo sa borokho, u ka botsa, "Na nka nka metsotso e 'meli ho u bontša setšoantšo se bontšang seo Bibe e reng ke tsela ea ho tseba hantle hore u pholositsoe?"

Menyetla e hlaha lipuisanong mabapi le litaba tse fapaneng. Monyetla ofe kapa ofe o hlahang moqoqong o hlalositsoeng mona o ka sebelisoa bakeng sa tlhahiso ea setšoantšo sa borokho kapa polelo ea evangeli ho tsoa mangolong a kang Tsela ea Roma.

► Ke ba bakae ba eeng ba utloe batho ba tletleba ka maemo a thata a bophelo ba bona?

Ka linako tse ling batho ba tletleba ka maemo a thata bophelong ba bona. Botsa potso ena, "Ke hobane'ng ha bophelo bo le boima hakaalo?" Kamor'a hore ba arabe, e re, "Na nka u bontša setšoantšo se bontšang hore na ke hobane'ng ha bophelo bo le boima hakaale?" Qala ka ho bolela hore Molimo o ne a rerile hore re phele kamanong le eena 'me o ne a sa rera hore bophelo bo be kamoo bo leng kateng. Lefatše le sentsoe ke sebe. Tsoela pele ho hlahisa setšoantšo.

Ho sebelisa mokhoa oa ho bolela o tsoang mangolong ka kotloloho, joalo ka Tsela ea Roma, u ka re, "Bibe e hlalosa hore bophelo bo thata hobane bohle ba entse sebe. Sebe se tlisitse thohako lefatšeng." Tsoela pele ka Tsela ea Roma.

Haeba motho a bonahala a rata bolumeli, u ka 'na ua mo botsa hore na ke eng e bohlokoa ka ho fetisisa eo a e lumelang. Kapa u ka 'na ua mo botsa, "U lumela hore tsela eo motho a ka tsebang ka eona hore o tla ea leholimong ke efe? Kamor'a ho utloa karabo ea hae, botsa: "Na nka nka metsotso e 'meli ho u bontša setšoantšo se bontšang seo Bibe e se buang mabapi le kamoo motho a ka eang leholimong kateng?"

► Na u ee u utloe batho ba bua ka maemo a mabe a lefatše kapa ka mathata a sechaba? U ka sebelisa see joang e le monyetla oa ho arolelana le bona evangeli?

Haeba motho a bua ka mathata a sechaba, tlala e lefatšeng kapa bofutsana, kapa kotsi ea lintoa, botsa, "Na nka u bontša lengolo le hlalosang hore na ke hobane'ng ha lefatše le le joalo?"

Bontša hore boemo ba lefatše ke hobane ba sa lumelang ba arohane le Molimo. U se ke ua fana ka maikutlo a hore pholoho e felisa mathata 'ohle hang-hang, empa bontša hore poloko ea motho ka mong ke qalo ea tharollo ea Molimo. Ka letsatsi le leng ho tla ba le leholimo le lefatše le lecha, 'me mathata ao a ke ke a ba teng bakeng sa ba seng ba boelane le Molimo.

Ho Sebelisa Lipotso Tse Qalang

Ho ka sebelisoa lipotso ho qala moqoqo, 'me joale moqoqo o tla bula monyetla bakeng sa evangeli.

Potso e bonolo ka ho fetisisa ke ho botsa feela, "Na u Mokreste?" Batho ba bangata ha ba khopisoe ke potso eo. Haeba motho eo a re, "Che," u ka 'na ua mo botsa, "Na nka u bolella seo Bible e se buang mabapi le hore na motho e ka ba Mokreste joang?"

Haeba motho eo a re, "E, ke Mokreste," u ka re, "Ke taba e babatsehang eo. Ho tlile joang hore u be Mokreste?" Haeba karabo e fosahetse kapa motho eo a bonahala a ferekana, u ka ithaopela ho mo hlalose tsa seo Bible e se buang ka hore na motho e ba Mokreste joang.

Lipotso tse karolong e ka holimo li ka sebelisoa e le tse ling tsa lipotso tse ling tse qalang nakong ea puisano. Ka tlaase mona ho na le lipotso tse ling hape.

"U nahana hore morero oa bophelo ke ofe?" Lumella motho hore a fane ka maikutlo a hae. Lumellana tsohle tse ntle lipolelong tsa hae. Ebe u re, "Karolo ea bohlokoa ka ho fetisisa ea morero oa rona ke ho tseba Molimo. O re etselitse hore re phele ka likamano le eena. Na nka u bontša seo Bible e se buang mabapi le ho ba le likamano le Molimo?"

"U nahana hore senotlolo sa thabo ke sefe?" Ho sa tsotellehe hore na ba fana ka tlhahiso efe, u ka re, "Batho ba bangata ba nang le seo ba bonahala ba sa ka ba thaba nako e telele. Bible e re bolella hore thabo e tsoa ho Molimo (Pesaleme ea 16:11). Na nka u bontša setšoantšo se bontšang kamoo motho a ka bang le kamano le Molimo?"

"Na u lumela hore ho na le bophelo kamor'a lefu? U nahana hore bo joang?" Joale u re, "Bible e re motho e mong le e mong o tla ea leholimong kapa lihelong. Na nka u bontša seo Bible e se buang ka mokhoa oa ho ea leholimong?"

"U nahana hore molaetsa oa mantlha oa Bible ke ofe?" Sena se u fa monyetla oa ho bontša setšoantšo se tsoang Thutong ea 9.

► Na ho na le motho ea seng a sebelitse mokhoa o tšoanang le o mong oa ee? E sebelitse joang?

Ha se setho se seng le se seng sa sehlopha se tla phutholoha ka mokhoa o mong le o mong o hlalositsoeng thutong ena. Ho ka etsahala hore mokhoa o itseng e se be o loketseng moetlong o mong le o mong.

Sepheo sa thuto ke ho thusa moithuti ho fumana tsela ea ho holisa mokhoa oa hae oa katamelo.

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Thuto e latelang e kenyelletsa tataiso ea ho aba lipampitšana tsa evangeli. Baithuti ba tla lokela ho tseba hore na ba ka fumana lipampitšana hokae bakeng sa ho tla li tsamaisa. Haeba ho khonahala, tloho le tseo u tla fana ka tsona ha u tla kopanong e latelang ea sehlopha.

Mosebetsi oa Baithuti oa Thuto ea 12

Ha u ntse u tsoela pele ho bolela evangeli bekeng ena, leka ho sebelisa tse ling tsa lipotso tsena tse qalang kapa u iketsetse tsa hau. Sheba kamoo li sebetsang kateng 'me u ngole serapa se hlalosang sena. Itokisetse ho bolela ka boiphihlelo ba hau kopanong e latelang ea sehlopha.

Thuto ea 13

Ho Ikamahanya le Mekhoa ea Boevangeli

Selelekela


- U nahana hore mosebetsi oa boevangeli o fapane joang le mehleng ea Testamente e Ncha?
- U nahana hore boevangeli naheng ea heno bo fapane joang le nakong eo baromuoa ba pele ba neng ba fihla ka eona?

Boevangeli ba Nako e Fetileng: Mehlala ea John Wycliffe le John Wesley

John Wycliffe e ne e le moruti naheng ea England. O phetse lilemong tsa 1324-1384. Ka nako eo, Bible e ne e le sieo ka puo ea batho ba moo. Batho ba ne ba lokela ho itšetleha ka seo Kereke ea Roma e Katolike e neng e ba ruta sona. Batho ba bangata ba ne ba sa tsebe evangeli. Esita le baruti ba bangata ba Katolike ba ne ba sa tsebe Bible hantle. Baprista ba ne ba tsamaea le naha ba etsa meetlo ea bolumeli le ho kopa chelete. Likereke tse ngata li ne li laoloa ke baprista ba neng ba sa bolele evangeli. Wycliffe le bathusi ba hae ba ile ba fetolela Bible puong ea Senyesemane. Ho hatisa ka mochine ho ne e-so ho be teng ka nako eo, kahoo ba ne ba kopitsa mangolo ka letsoho. Ba ne ba tsamaea ka bobeli, 'me ba ruta lihlopha tsa Bible hohle. Batho ba ne ba ba bitsa "baprista ba futsanehileng" hobane ba ne ba sa kope chelete.

Mekhoa ea ho bolela evangeli e tlameha ho ikamahanya le maemo a sechaba. Wycliffe le bathusi ba hae ba ile ba phetha karolo ea mantlha ea boevangeli; ba ile ba isa molaetsa oa Bible ho batho ka ho otloloha.

John Wesley o ne a phetse naheng ea England lilemong tsa 1703-1791.⁶ Ka nako eo, Kereke ea Anglican e ne e fetohile kereke ea batho ba ruileng. E ne e le batho ba meetlo, 'me ba sa rute evangeli e hlakileng. Batho ba bangata ba futsanehileng sechabeng ba ne ba sa amoheloe likerekeng tsena 'me ba ne ba sa tsebe evangeli. Wesley e ne e le moprista oa Anglican, empa o ne a batla ho fihlisa evangeli ho batho. Hoseng ho hong, o ile a ea lebaleng leo basebetsi ba bangata ba merafong ea mashala ba neng ba feta ho lona ha ba e-ea mosebetsing. O ile a etsa thero, 'me ba bangata ba ema ho mamela.



⁶ Setšoantšo: "John Wesley preaching on his fathers grave", by Currier & Ives, retrieved from the Library of Congress Prints and Photographs Division, <https://www.loc.gov/pictures/item/2002707689/>, "ha ho lithibelo tse tsejoang."

Kamor'a moo, o batalile a qeta letsatsi le leng le le leng la bophelo bohle ba hae a rera kante. Batho ba baloang ka likete ba ile ba sokoloha ke tšebeletso ea hae.

► Ke moromuoa ofe ea hopoloang ka ho ba e mong oa ba pele ba ho tliša evangeli sebakeng sa heno?

Tlhokahalo ea Ho Fetola Mekhoa

Ka 2003, monna e mong o ne a le leetong London le lelapa la hae, 'me a emisa serapeng sa boikhathollo hore a phomole. O ile a lemoha mosali e mong a eme leralleng ka serapeng seo sa boikhathollo. O ne a nkile Bibe le 'me a ntse a bua. Monna o ile a atamela 'me a mo utloa hore o bua ka taba ea bolumeli. A boela a hlokomela hore eo o ne a e-na le motsoalle oa hae ea emeng haufi le eena, kahoo a botsa motsoalle eo hore na ho etsahala'ng. Motsoalle eo o ile a re, "Re karolo ea sehlopha se ntšetsang-pele moetlo oa ho rera kante joalo ka ha Wesley a ne a etsa. Ka linako tse ling, re ea sebakeng sa sechaba ho ea rera." Leha ho le joalo, monna eo o ile a hlokomela hore mosali o ne a eme sebakeng seo ho fetang batho ba seng bakae ho sona, e ne e se batho ba bangata ba mo utloang, hape le mokhoa oa hae e ne se o atlehang ho hapa maikutlo kapa tlhokomelo ea batho ba kante. O ne a leka ho ntšetsa-pele moetlo, empa o ne a lahlehetsoe ke lintho tsohle tse neng li ile tsa etsa hore mokhoa ona o atlehe qalong.

Mekhoa e tlameha ho ikamahanya le maemo. Ka linako tse ling batho ba nka hore ho na le mokhoa o le mong feela oa ho bolela evangeli, ebe ba tsoela pele ka mokhoa o seng o sa sebetse. Ka linako tse ling batho ba nahana hore mokhoa o neng o sebetsa sebakeng se seng o tla sebetsa hohle, empa seo ha se 'nete.

Libakeng tse ngata kereke e 'nile ea bolela evangeli ka ho ea ka ntlo le ntlo le ho kokota menyakong ea batho bao e e-song ho kopane le bona. Mokhoa oo o entse hore ho be le ba bangata ba sokolohang, empa mokhoa ona o ne o ke ke oa sebetsa libakeng tsohle.

Likereke tse ling li rekile libese, 'me li ithaopela ho tliša batho kerekeng. Hoseng ha Sontaha, ba khanna bese ho pholletsa le metse e haufi e nka batho. Batho ba bangata ba sokolohile ka tšebeletso ena ea libese, empa mokhoa oo o ntse o ke ke oa sebetsa libakeng tsohle.

Likereke tse ngata li 'nile tsa bolela evangeli ka ho rera evangeli ho letšoele le tlang moahong oa kereke ka Sontaha. Ba mema batho hore ba fetele kapele ho tla khumama aletareng le ho rapella tšoarelo ea libe tsa bona. Batho ba likete ba sokolohile ka mokhoa ona, empa ba bangata ba sa lumelang ha ba tle kerekeng. Batho ba bangata ba ke ke ba utloa evangeli ntle le haeba motho e mong a ka ba bolella eona ka bo-mong lipuisanong.

Moapostola Paulose e bile mohlala oa ho fetola mekhoe ea boevangeli. O ne a khona ho bua ka lisinagogeng tsa Bajuda kaha e ne e le moruti ea tšoanelehang oa Mojuda, 'me a ba hlalose tsa hore Jesu ke Messia. O ile a boela a bua libakeng tseo ho tsona batho ba bakanang ho fana ka maikutlo a tsa mahlale. Ka linako tse ling o ne a bua limmarakeng. Hangata, o ne a bua le lihlopha malapeng a tsona.

E Meng ea Mekhoa ea Kajeno

Batho ba sebelisitse mekhoe e mengata e fapaneng ho qala moqoqo ka evangeli. Likereke tse ling li sebelisitse lipotso tsa lipatlisiso. Ba pholletsa le sechaba 'me ba botsa lipotso tse kang tsena: "U nahana hore kereke e lokela ho etsa'ng sechabeng? Tumelo ea bohlokoa ka ho fetisisa ea Bokreste ke efe? U ka hlalosa seo Mokreste a leng sona joang? Motho e ka ba Mokreste joang?" Kamor'a ho mamela maikutlo a motho ka mamello, Mokreste a ka 'na a botsa, "Na nka u bolella hore na re lumela hore Bibe e re Mokreste ke eng?"

Ka linako tse ling sebakeng sa sechaba baevangeli ba hapa maikutlo ka ho taka setšoantšo kapa pontšo e bontšang evangeli. Ba bang ba etsa litšoantšo ka choko. Baevangeli ba bang ba beha litšoantšo tse mebala-bala letlapeng ha ba ntse ba pheta pale.⁷

Likereke tse ling li fana ka thupelo mabapi le taba e 'ngoe e sebetsang eo batho ba e hlokanngoa ea tsona. Taba e ka 'na ea e-ba lenyalo, kholiso ea bana, melaoana ea khoebo, bophelo bo botle, kapa koetliso bakeng sa mofuta o itseng oa mosebetsi. Kereke e etsa ntho e ntle ha e sebeletsa litlhoko tsa sechaba. Kereke e na le boikarabello ba ho bontša kamoo 'nete ea Bibe e sebetsang kateng bophelong ba letsatsi le letsatsi. Thupelo ena e ka 'na ea se ke ea fana ka evangeli ka ho toba, empa e ruta 'nete ea Bibe 'me e holisa likamano pakeng tsa kereke le baahi ba tikoloho eo.

Likereke tse ling li thehile setsi sa thapelo sa nakoana sebakeng sa sechaba moo batho ba bangata ba fetang teng. Ba beha letšoao le reng "Setsi sa Thapelo" 'me ba ithaopela ho rapela le batho ba fetang. Ba botsa, "Na u na le tlhoko eo u ka ratang hore ke e rapelle?" Ba bontša ho tsotella litlhoko 'me ha ba qale likhang. Hangata, ba fumana monyetla oa ho bolela evangeli.⁸

Taba ea mantlha ea mokhoa oa polelo ea evangeli ke hore evangeli e hlalisoa ka tsela e hlakileng ho batho ba hlokanngoa ho e utloa. Hobane Molimo o fana ka matla Lentsoeng la hae 'me Moea o Halalelang o ahlola ba utloang, mokhoa oa ho bolela evangeli o ka atleha haholo ha o fetisa evangeli ka ho hlaka le ka kotloloho.

Phephetso e tobileng kereke libakeng tsohle le ka nako tsohle ke ho fumana mokhoa oa ho hapa maikutlo le tlhokomelo ea batho le ho phatlalatsa evangeli ho anela sechaba sohle.

► Litsela tse ling tseo likereke tsa toropo ea heno li hapang maikutlo a batho ka tsona ke life? Na mekhoe eo e fetisa evangeli?

Ho Bolella Metsoalle Evangeli

Mokhoa o atlehang ka ho fetisisa oa boevangeli ke ha motho a hlalosa evangeli ka tsela e otlohlileng ho motho ea mo tsebang hape ea mo tšepang.

⁷ Bakeng sa mehlala ea mokhoa ona, bona libaka tsa marang-rang tsa Open Air Campaigners: <https://www.oacgb.org.uk/> le <https://oacusa.org>

⁸ Bakeng sa litšoantšo le lintlha, sheba sebaka se latelang sa marang-rang: <https://prayerstations.org>

Molateli oa Krete o lokela ho atleha haholo ha a pakela metsoalle le batho bao a ba tloaetseng hobane ba bone mohlala oa bophelo ba hae. Haeba e e-na le mohlala o motle, hangata ba tla hlompha bopaki ba hae. Ho bohlokoa hore molumeli a bontše tumelo ea hae e le hore batho ba lule ba tseba hore ke Mokreste. Ha a lokela ho hlajoa ke lihlong hore ebe batho ba mo bona a bala Bibe le kapa a rapela. Batho ba mo tsebang ha ba lokela ho makala ha ba hlokomela hore ke molumeli.

Molateli oa Krete a ka hlomphuoa ka lebaka la mohlala oa hae seko long kapa mosebetsing esita le ke batho ba sa rateng Bokreste. Esita le batho ba mo hlolisang ba tla hlompha mohlala oa hae haeba a tsitsitse liketsong tsa hae le boitšoarong ba hae. Batho ba bang ba tla tla ho eena bakeng sa thapelo le likeletso.

Likopano tsa Botho

Batho ba bang ba nahana hore ba tlameha ho tseba motho nakoana pele ba mo pakela. Ba leka ho etsa setsoalle pele ba bua le motho e mong ka Molimo. Ke 'nete hore ho ka etsahala hore motho a mamele motsoalle. Leha ho le joalo, hoa khoneha ho bontša tsotello ea sebele le thahasello ho motho hang-hang. Haeba re sa ithute ho arolelana evangeli le batho bao re kopanang le bona, re tla lahlehela ke menyetla e mengata ea ho atleha. Thuto e fetileng ea "Menyako e Bulehang" e fana ka mekhoe ea ho qala lipuisano tsa evangeli.

Monna e mong o ile a re: "Nako le nako ha ke le mong le motho ka metsotso e seng mekae, ke e sebelisa e le kopano e hlophisitsoeng ke Molimo." O ne a bolela hore o lumela hore Molimo o mo nea likopano hore a li sebelisetse ho bolela evangeli.

Evangeli e Ngotsoeng

U ka etsa ho hong ho phatlalatsa evangeli eo moapostola Paulose a neng a ke ke a e etsa.

Re na le mokhoa oa ho hasa evangeli o neng o sa fumanehe kerekeng ka makholo a mangata a lilemo: molaetsa o ka hatisoa pampiring ka mechine.

► U nahana hore tšebeliso e ne e tla fapana joang pele khatiso e e-ba teng?

Leka ho inahanela tšebeliso ka linako tsa pele ho khatiso. Kopi e 'ngoe le e 'ngoe ea buka e ne e hloka matsatsi a ho sebetsoa ke motho ea rutehileng hobane e ne e lokela ho ngoloa ka letsoho. U ka 'na ua nahana hore libuka li theko e boima hona joale, empa nahana ka hore u lefella buka theko e tšoanang le eo u neng u tla e lefa ho batla setsebi se nang le tsebo ea ho ngola ka nako ea matsatsi a 10 a tšebetso.

Ho ne ho batla ho se motho ea neng a e-na le buka eo e leng ea hae ea mangolo. Esita le moruti o ne a ka 'na a se be le Bibe le felletseng. Ak'u nahane haeba u ne u se na monyetla oa ho bala Bibe le lapeng.

Koetliso ea baruti e ne e etsoa haholo-holo ka ho bua, 'me ba ne ba lokela ho leka ho hopola seo ba se utloileng. Ho ne ho se mokhoa oa ho romella koetliso e hatisitsoeng libakeng tse ling. Ntle le ho khatiso, ha ho letho le neng le ka ngoloa le hona ho ajoa ka bongata.

► Ke life litsela tse ling tseo khatiso e thusang ho hasa evangeli ka tsona?

Lipampitšana ke litaba tsa sehlooho se itseng tse nyenyane tse hatisitsoeng, hangata li fetisa evangeli. Balumeli ba ka li nea batho bao ba kopanang le bona. Li ka boela tsa fanoa ka bongata sebakeng sa sechaba. Li ka siuoa libakeng tseo batho ba tla li bala.

Haeba motho a e-so tloaele ho bolella batho bao a sa ba tsebeng, ho fana ka lipampitšana ke tsela e ntle ea ho qala.

Pampitšana e lokela ho ba mebala-bala 'me e be le sehlooho se thahasellisang. Ha u abela batho lipampitšana litseleng kapa sebakeng se seng sa sechaba, bososela 'me u ba lumelise. U ka re, "Lumela, na u se u e fumane?" Seo se etsa hore ba batle ho bona hore na ke eng.

Ho ka 'na ha bonahala eka batho ba bangata ha ba thahaselle lipampitšana tseo u ba neang tsona. Batho ba bangata ba ka 'na ba li lahla ba sa li bala. Leha ho le joalo, ho ntse ho boetse ho na le litholoana tse ntle. Ho na le batho ba sokolohileng ka lebaka la molaetsa oa pampitšana. Hangata u ke ke ua tseba phello ea lipampitšana tseo u faneng ka tsona.

Ho Arabela Litlhoko Tse Bonahalang

Ka linako tse ling batho ba tšoenyehile ka litlhoko tse bonahalang tsa bophelo. Ha ba na lijo tse lekaneng kapa bolulo bo lekaneng kapa tlhokomelo ea meriana. Ba utloa litlhoko tseo li potlakile ho feta tlhoko ea bona ea moea. Kereke e ka arabela litlhoko tse bonahalang e le mokhoa oa ho bolela evangeli. Bothata bo ka 'nang ba e-ba teng ke hore kereke e tla tsepamisa maikutlo litlhokong tsa lefatše ho fapana le litlhoko tsa moea, joalo feela ka kamoo batho ba sa pholosoang ba tsepamisitseng maikutlo a bona kateng.

"Baromuoa linaheng tsa India, Uganda, le libakeng tse ling, ba 'nile ba qosoa ka ho 'reka' batho ba sokolohang ka ho ba fa chelete, liphallelo tlang, menyetla ea thuto, litšebeliso tsa bongaka, kapa ka ho ba nea mefuta e meng e ikhethang ea tlhokomelo"

- J. Herbert Kane,
"The Work of Evangelism"

Kereke e lokela ho arabela litlhoko tsa sebele tse leng teng empa e lokela ho boloka litsela tse itseng tsa tšebetso tse totobatsang hore lintho tsa moea li tla pele.

1. Ba lokela ho hlalosa hore ba arolelana lerato la Molimo nakong eo ba arabang litlhoko.
2. Ba lokela ho sebetsa 'moho e le lelapa la tumelo, ho e-na le ho fetoha mokhatlo o arohaneng le kereke.
3. Ba lokela ho mema batho ho inehela kopanong ea kereke moo batho ba hlokomelanang.
4. Ba lokela ho arolelana evangeli le batho bao, ba ba rute hore bophelo bo sa feleng le lithohonolofatso li hlakisoa ke ho tseba Molimo.

Litšebeletso tse ngata li fana ka mananeo a arabelang litlhoko tsa nama. Ba arabela litlhoko tsa sechaba kahohle kamoo mehloli ea bona e ba lumellang. Sepheo sa bona ke ho hlahisa menyetla ea ho arolelana evangeli. Ba nahana hore ho thusa batho ka litsela tse bonahalang ho tla etsa setsoalle le ho hapa maikutllo bakeng sa evangeli. Moralo ke Lenaneo, ho latela Likamano, e nt'oa ba Evangeli.

Ho na le mekhoha e mengata ea hore mananeo a thuso a tsamaee hampe. Thuso e ka 'na ea se ke ea theha likamano leha e le life ntle le kamano ea mofani le moamoheli. Ka linako tse ling evangeli e bonahala e arohane le lintho tse fanoang, 'me batho ba ka fumana thuso ntle le ho thahasella evangeli. Esita le batho ba sebetsang lenaneong leo ba phathahana ka ho fana ka thuso 'me ha ba bolele evangeli.

Foromo e lokela ho fetoloa. Kereke e lokela ho totobatsa evangeli e le eona kopano ea eona ea pele le motho e mong le e mong.

Ha kereke e fana ka evangeli lefatšeng, ba tlameha ho tšepahalla ho kenyelletsa tlhaloso ea bophelo bo bocha ba kahare ho kereke. Poloko ha se feela geto ea botho, ea motho ka mong e sieang motho a le mong bophelong bo makatsang, bo bocha. Ba sa lumelang hangata ba ke ke ba amohela evangeli ntle le hore ebe ba hoheloa ke sechaba se phelang hammoho sa tumelo se fanang ka evangeli ena.

Tšebeletsong ea Jesu le baapostola, re bona hore evangeli ke litaba tse molemo tsa 'muso oa Molimo. Ke molaetsa oa hore moetsalibe a ka tšoareloa 'me a kena kamanong le Molimo. O lokolotsoe matleng a sebe 'me a etsoa 'mopuo e mocha. O kena lelapeng la tumelo moo bara le barali babo ba moea ba mo khothatsang le ho mo thusa litlhokong tsa hae.

Kereke e lokela ho bona mosebetsi oa eona oa mantlha e le oa ho phatlalatsa evangeli. Kereke e lokela ho sebetsa seo ka nako tsohle. E mong le e mong o lokela ho tseba hore ho sebeletsa pholoho ea meea ke seo kereke e leng sona. Ebe, kereke e hohela batho ba nepahetseng. E hohela batho ba thahasellang evangeli. Batho bana ba kena likamanong le kereke, kahoo bosebeletsi ba evangeli bo theha likamano.

Joale, kereke e thusa batho ba nang le likamano le kereke. Mohlomong ha se bao bohle bao e seng e le balumeli, empa ba kamanong 'me ba hoheloa ke tšebeletso ea evangeli ea kereke.

Kahoo, mokhoa o seng o fetotsoe ke Evangeli, ho latele Likamano, ebe Thuso (eseng lenaneo). Kereke ha ea lokela ho ba feela mokhatlo o fanang ka mananeo a lithuso. Ho e-na le hoo, kereke ke sehlopha sa batho ba thusang batho ba nang le kamano le eona. Haeba ba qala mananeo, batho ba tla ka lebaka la mananeo ntle le likamano.

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 13

(1) Ela hloko mekhoha ea boevangeli e sebelisoang ke likereke sebakeng sa heno. Na mekhoha ee e atleha ho hapa tlhokomelo ea batho ba kante ho kereke? Na ba phatlalatsa evangeli ka tsela e hlakileng? Ngola maqephe a 2-3 ka seo u se hlokometseng.

(2) Aba bonyane lipampitšana tse 100. Ngola lipolelo tse 'maloa ho hlalosa phihlelo ea hau.

Thuto ea 14

Tšebeletso ho Bana

Selelekela

► Moithuti e mong o lokela ho bala Mattheu 18:2-6, 10-14 bakeng sa sehlopha. Ke litemoso life tseo re li bonang litemaneng tsee? U ka hlalosa joang bohlokoa boo Molimo a bo bonang ho bana?

Ka linako tse ling batho ba re bana ba bohlokoa hobane ke moloko o latelang, bokamoso ba kereke le baetapele ba kamoso. Tsena tsohle ke 'nete; empa pele ho tsohle, bana ba bohlokoa hobane ke batho. Ka linako tse ling batho ba baholo ba bonahala ba lebala hore bana ke batho ba nang le meea e sa feleng le bokhoni bo sa tsejoeng.

Motsamai e mong o ile a emisa motsaneng o mong. O ile a bona monna-moholo ea lutseng kathoko ho tsela eaba o re, "Ha ke e-so utloe ka motse ona pele. Na ho na le banna ba baholo ba kileng ba tsoalloa moo?" Monna-moholo a re, "Che, ke masea feela."

Taelo ea Molimo Bakeng sa Tšebeletso ho Bana

Molimo o ile a fa sechaba sa Iseraele ea boholo-holo selekane. O ile a tšepisa hore o tla ba hlohonolofatsa le ho ba hlokomela. O ile a ba fa lintho tseo ho hlokahalang hore ba li mamele.

Molimo o ne a batla hore selekane se be teng melokong eohle. Bala seo Molimo a ba boletseng ho Deuteronomoma 6:6-7.

Ho holisa bana hore ba latele thato ea Molimo ho ne ho le bohlokoa bakeng sa selekane, hobane litlhohonolofatso tse ngata tsa Molimo li ne li itšetlehile ka maemo 'me li itšetlehile ka ho tsoela pele ho mamela ha sechaba sa hae. Haeba moloko o latelang o ne o ka khetha ho se tšepahale le ho mamela Molimo, joale o ne o tla lahlehela ke melemo ea ho ba le kamano le eena. Seo se ne se bolela hore ho ne ho hlokahala thuto e hlokolosi ea bana.

► U nahana hore Baisraele ba ne ba ka etsa'ng ho etsa bonnete ba hore bana ba bona ba ne ba tla etsa qeto ea ho latela Molimo?

Molimo o ile a ba fa litaello tse itseng tsa ho koetlisa bana ba bona.

► Bala Deuteronomoma 11:19-20.

Molimo o ne a totobatsa ntlha efe? Ba ne ba lokela ho ruta ka mafolo-folo, kamehla, le ka mokhoa o tsitsitseng, eseng feela ka linako tse ling. Ba ne ba lokela ho beha likhopotso tsa molao oa Molimo libakeng tse bonahalang. Ba ne ba lokela ho bona mangolo hohle. Le ka mohla ba ne ba sa lokela ho lebala kapa ho iphapanyetsa litaello tsa Molimo.

Thuto e tsitsitseng e ne e bolela hore ba ne ba ke ke ba ba le mekhabiso kapa boithabiso kapa boitšoarō bo khahlanong le molao oa Molimo.

Kahoo, litemana tsena li hatisa hore batsoali ba na le boikarabello ba ho ruta bana ba bona lintho tseo e leng tsa bohlokoa ho Molimo kamehla hape ka mokhoa o tsitsitseng le ho ba lebela khahlanong le lithuto le mehlala e ka etsang se fapaneng le seo.

► Taelo ena e ne e fuoe batsoali. Ke ka litsela life re lokelang ho e kenya tšebetsong tšebeletsong ea kereke?

Taba ea pele, rea tseba hore ho koetlisa bana ho qala ka hore e be ke boikarabello ba batsoali. Kereke e lokela ho ruta batsoali hore na ba rute bana ba bona joang. Le ka mohla ha rea lokela ho nka hore bana ba lokela ho fumana thuto ea moea ho tsoa kerekeng feela hobane batsoali ba sitoa ho e etsa.

Ea bobeli, kereke e lokela ho sebeletsa bana ka tsela e atamelaneng le maemo a malapeng a bo bona kahohle kamoo ho ka khonehang. Thusa bana ka ho thusa batsoali ba bona. Ha ho etsoa boevangeli, kereke e lokela ho leka ho hohela malapa kerekeng.

Bana ba bang ba tsoang malapeng ao e seng a Bokreste ba tla kerekeng 'me ba qala ho latela Krete. Ha seo se etsahala, kereke e lokela ho leka ho sebeletsa lelapa. Haeba batsoali ba sa amohele, kereke e tlameha ho ba lelapa la moea bakeng sa bana. Litho tsa phutheho li lokela ho tsoana le beng ka bona ba holileng ba bontšang tlhokomelo ea moea.

Ho Lekola Tšebeletso ea Kereke ho Bana

► U ka hlahloba katleho ea tšebeletso ea bana joang kerekeng e itseng?

Tšebeletso ea hau ho bana ha se hakaalo hore e se e atlehile leha...

- Litichere tsa hao li e-na le bokhoni bo boholo.
- Palo ea bana le litichere e ntse e eketseha.
- Bana ba ithuta litaba tsa Bibe.
- Litichere li sebelisa thepa ea boleng bo holimo.
- Bana ba natefelo ke tšebeletso.

Litšobotsi tseo li lokela ho ba teng haeba tšebeletso ea bana e atleha. Haeba bosebeletsi bo se na tsona, ho tla ba le mathata. Leha ho le joalo, ho ka etsahala hore bosebeletsi bo be le tse ling, kapa kaofela, tsa litšobotsi tseo empa bo ntse bo hloleha.

Tšebeletso ea hao ho bana ke e atlehileng ha...

- Bana ba sokoloha, 'me ba e-ba le tiisetso ea poloko.
- Bana ba ntse ba hola moeeng butle-butle.
- Ha bana ba ntse ba hola, ba latela melaoana ea Bokreste.

Tšebeletso ea hao ha ea atleha ka ngoana...

- Ha e se molateli oa Krete.
- Ea khethang ho latela mehlala batho ba lefatše.
- Ha a latela boithabiso 'moho le likamano tse sa hloekang ha a ntse a hola.
- Ha a hana thato ea Molimo bakeng sa bophelo ba hae 'me a latela litabatabelo tsa botho.

Ho bopa bophelo bo lumellanang le 'nete ea Molimo ke mosebetsi oa borutuo. Ke ho holisa motho hore e be molateli ea holileng oa Jesu. Motsotso oa ho sokoloha ka bo-oona ha o bopelle 'nete ea Molimo ka ho felletseng menahanong ea motho, boitsoarong, maikutlong, le mokhoeng oa hae oa bophelo. Ho bopelloa hona ha 'nete ho nka nako. Ona ke 'ona mosebetsi oa sebele oa borutuo.

Tlhokahalo ea Pele bakeng sa Tšebeletso ho Bana

► U nahana hore ntho ea pele eo u e hlokanang bakeng sa tšebeletso ea bana ke efe?

Tšebeletso ea bana e phakisa ho hlahisa sehlopha sa ba kenyang letsoho tšebetsong ea eona 'me se kenyelletsa bana le batho ba baholo ba amehang. Sehlopha seo se na le baetapele ba tlhaho, batho ba susumetsang ba bang ka libopeho tsa bona, esita le haeba ba se maamong a molao. Har'a batho ba baholo le har'a bana ho na le baetapele ba tlhaho.

Ntho ea pele e hloka halang bakeng sa tšebeletso ke tikoloho ea Bokreste e nang le moea o motle. Ha u le moo u ka holisa Bakreste ba e-song ho ka ba fihlela kholo kelellong, 'meleng, moeeng le sechabeng.

Hoo ho bolela hore batho ba baholo ba lokela ho ba batho bao e leng mehlala ea moea. U ke ke ua sebelisa batho bao e seng balumeli ba tiileng bakeng sa tšebeletso ea bana. U ke ke ua kenyelletsa bana ba susumetsang ba bang ka matla ho hana molaetsa oa hau.

Tšebeletso ea hao ho bana e se ntse e hloleha haeba...

- Batho ba baholo ba thusang tšebetsong ba tlile ka lebaka la bokhoni bo khethehileng kapa ka mabaka a mang, empa joale ha se mehlala e metle ea moea.
- Bana ba sa thahaselleng lintho tsa moea ke bona ba laolang moqoqo esita le likamano tsa sehlopha tsa setsoalle.
- Mosebetsi eohle ea moea e etelloa-pele ke batho ba baholo feela ba sa etse hore bana ba kenye letsoho ka tsela e bonahalang.
- Ke bana ba 'maloa feela ba batlang ho ba le tšebeliso-'moho le ho bontša thahasello ea moea, 'me ba bile ha ba amohela karolong e kholo ea sehlopha.

Sheba sehlopha sa bana 'me u ipotse lipotso tsena. Haeba ho ka ba le moshanyana e mocha ea qalang ho tla tšebetsong ea rona, hangata ho ka etsahala hore ebe ke bana bafe sehlopheng see bao a ka ba latelang? Haeba ho ka ba le ngoanana e mocha ea ingolisang, a ka sekamela hore o tla latela mang? Na tšusumetso eo e ka ba e ntle kapa e mpe?

Tlhokahalo ea pele ea tšebeletso ke tikoloho e ntle ea Bokreste. Tšebeletso ea bana e tlameha ho qaloa ka ho arabela tlhokahalo ena. Haeba tšebeletso e se e ile ea lahlehela ke seo, e tlameha hore ka tsela e itseng e qale bocha, ho seng joalo e ke ke ea fihlela morero ona o nepahetseng.

Molaoana oa Ho Buisana ka Bophelo

Tsebo ea Molimo e tla ka likamano.

Ha Molimo a ne a bua le Jakobo, o ile a itsebahatsa. Ha a ka a re, "Ke Molimo oa maholimo le lefatše," kapa, "Ke 'na Molimo ea hlolileng lefatše;" le hoja ka bobeli lipolelo tseo e ne e tla be e le 'nete. Bala seo a se boletseng ho Genese 28:13. Molimo o itšenola ka batho.

Abrahama e ile ea e-ba monna oa tumelo 'me ba bang ba lumela ho Molimo ka lebaka la hae. Mohlanka oa hae Eliezere o ile a rapela Molimo oa mong'a hae Abrahama (Genese 24:12).

Ho lokela hore ho be le batho ba tla tseba Molimo haholo ho feta pele hobane e le Molimo oa hao.

Ka linako tse ling re nka hore borutuo ke ho bolella batho seo ba hlokanang ho se tseba le seo ba lokelang ho se etsa. Ha se hona. U tlameha hore pele, u ba bontše bophelo boo ba batlang ho bo latela. Haeba ba batla ho phela joalo ka uena, ba tla mamela litaelo tsa hau tsa hore na ba ka etsa sena joang.

Borutuo ke ho fetisa molaetsa ka bophelo. Mokhoa oa bophelo, ka sepheo sa tse etsoang 'moho le hore ke lintho life tseo e leng tsa bohlokoa, o fetisoa ho tloha ho moruti ho ea ho morutuo.

Molaoana oa phetisetso ea bophelo o bolela hore ho ba morutuo ho etsahala ha ea rutang a kenya ka ho moithuti mokhoa oa hae oa bophelo, ka sepheo sa oona le hore na ke lintho lifeng tse nkoang e le tsa bohlokoa.

Baruti ba Bajuda ba lilemong tse lekholo tsa pele ba ne ba utloisisa hore borutuo ke ho fetisetsoa bophelo. Ha mohlankana a ne a batla ho ba morutuo oa moruti e mong, o ne a kopa moruti eo hore a mo amohele. Haeba a amohela, o ne a tla qalella ho ba karolo ea bophelo ba moruti enoa. O ne a tla ba le eena boholo ba nako ea hae, eseng feela ho ithuta thuto ea hae empa ho ithuta mokhoa oa hae oa bophelo.

Jesu o ile a fapana le tloaelo ena ea mehleng eo ka hore eena o ile a khetha banna ba neng ba sa ka ba kopa ho ba barutuo ba hae. Empa o ile a latela tloaelo ea ho etsa barutuo ka ho arolelana bophelo hammoho ka morero oa phetisetso ea bophelo.

Kamor'a lefu la Jesu le tsoho ea hae, ba bang ba barutuo ba hae ba ile ba tsoaroa 'me ba isoapa kapel'a lekhottla lona le neng le mo ahlolotse. Mohlomong lekhottla la Sanhedrin le ne le nahana hore mathata a bona a felile kaha Jesu a ne a suthisitsoe. Ba ne ba nahana hore litšokelo tse seng kae li ne li lekane ho tšosa le ho khutsisa balateli ba Jesu. Ha ba ntse ba

hlahloba barutuo, ba ile ba hlokomela hore e ne e se banna ba rutehileng haholo, bao ka sebele ba neng ba le tlaase ka thuto ho setho leha e le sefe sa lekhotla leo. Empa, mangolo a re lekhotla la Sanhedrin le ile la ba hlokomela hore ba kile ba ba le Jesu (Diketso 4:13). Jesu o ne a hatisitse bophelo ba hae holim'a bona.

Sanhedrin e ne e bona eng ea Jesu ho barutuo bao? Na e ne e le mekhoe ea hae kapa tsela ea hae ea ho bua? Mohlomong ho ne ho le joalo; empa ho ne ho e-na le ho fetang sena. Ba ile ba bona sebete se neng se tsoa boikutlong ba pitso ea bomolimo. Ba ile ba bona boitlamo bo tiileng ho 'nete ho sa tsotellehe hore na ho etsahala'ng. Ba ne ba bona hlomphe ho bolaoli empa hape ho e-na le ho hana ho sekisetsa 'nete 'moho le ho hana boikaketsi. Ruri lipelo tsa bo-ralipolotiki bao ba bolileng le balumeli ba baikaketsi li tlameha li ile tsa sisinyeha ha ba hlokomela hore mathata a bona e ne e le hona a sa tsoa qala. Jesu o ne a ikatisitse le ho ntšetsa-pele tšusumetso ea hae ka borutuo.

Dr. Paul Brand o ne a shebile ba bang ba baithuti ba hae ba bongaka ba sa leng bacha lilemong ha ba ntse ba ithuta ho hlahloba le ho fumana bothata ba bakuli sepetleleng sa se seng sa India. Ha a ntse a shebelletse e mong oa bona a sebetsana le mokuli ka bonolo, o ile a makatsoa ke ponahalo e itseng e ileng ea hlaha sefahlehong sa moithuti eo. Ponahalo ena e ne e tšoana hantle le sefahleho sa Dr. Pilcher, eleng ngaka e neng e ile ea koetlisa Dr. Brand naheng ea England. Dr. Brand o ile a hlalose baithuti bana hore o ile a makala ka tsela ena hobane o ne a tseba hore Dr. Pilcher ha a e-so ka a e-ba teng naheng ea India, 'me o ne a sa utloisise hore na moithuti eo a ka mo etsisa joang. Qetellong, e mong oa baithuti bana o ile a re, "Ha ho Dr. Pilcher leha e le ofe eo re mo tsebang, empa re tseba Dr. Brand, 'me e ne e le ponahalo ea hao e neng e le sefahlehong sa moithuti eo."⁹

Ke seo u se rutang ha u sa leke ho ruta se tla sebetsa haholo. U ruta haholo ha u ntse u sa leke ho ruta letho. Joalo ka ha motho e mong a boletse, "U ruta hanyane ka seo u se buang, haholoanyane ka seo u se etsang, le haholo ka ho fetisisa ka seo u leng sona."

Hlokomela matla a mehlala eo u e etsang. Ka nako tsohle u ntse u ruta. U etsa borutuo haholo ka ho fetisisa ka mokhoa oa hau oa bophelo.

U bontša morutuo hore na a ka arabela joang mathateng a hae ka tsela eo u arabelang ka eona mathateng a hao.

Mosa, boitšoarō bo botle, le mamello li bohlokoa bakeng sa ho thusa bana. Batho ba bang ba khona ho ba mosa, mekhoe e metle, le mamello ho bana ho feta ba bang.

U bontša hore u nka motho a le bohlokoa haeba u tsepamisa maikutlo ho eena ka ho feletseng. Se ke ua potlaka haholo ha u bua le eena. Nahana ka seo 'mele oa hao o se buang haeba u furalla, u fetela mosebetsing oa hao o hlahlamang, ha u ntse u sebetsa ho hong ha a ntse a bua, kapa ha u tlosa maikutlo a hau ho eena ho a isa ho motho e mong osele.

⁹ Paul Brand and Philip Yancey, *In His Image*. (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 18-19

Itloaetse mekhoea e metle ea ho mamela. Matšoa a ho mamela hantle ke ho shebana le motho mahlong, ho tsepamisa maikutlo, ho iphapanyetsa litšitiso, le ho arabela metlae ea sebui kapa ho ameha ho hong ha maikutlo.

Haeba u hlile u lokela ho potlaka, 'me u sitoa ho ema hore u mamele, u ka hlalosa. Seo se ke ke sa ba khopisa haeba hangata u ba fa tlhokomelo eo ba e hlohang. Empa haeba ka kakaretso u ikutloa u phathahane hoo u ke keng ua ipha nako bakeng sa bona, u nahana hore u lokela ho etsa ntho e itseng, u lokela ho ema 'me u nahane hore na mosebetsi oa hao oa sebele ke ofe.

► Ke bana bafe bao e leng karolo ea bophelo ba hau? Litsela tse ling tseo u ka ba bontšang ka tsona hore ke ba bohlokoa ke life? Na u na le mekhoea e meng eo u lokelang ho e fetola?

Ho ba teng ha rona ho Molimo ho bohlokoa ho feta bokhoni ba rona. Molimo o hloka ho fumaneha ha rona ho feta bokhoni ba rona. Molimo o tla fana ka bokhoni bo hlokahalang ho phethahatsa pitso ea hae.

Bacha ba na le tšekamelo ea ho hloka botsitso linthong tse ngata. Ho tloha ka letsatsi le leng ho ea ho le latelang ba ka tloha ba fetoha ho tloha moo ba neng ba bonahala eka ke batho ba moea eaba ba se ba bonahala eka ke marabele, ho tloha ho ba ba liatla li bulehileng ho ea boithating, kapa ho tlohela ho ba holileng tsebong ho ea ho ho ba bana. Ha se hobane e le baikaketsi. Ba ntse ba tsoela-pele, 'me libopeho ba bona tsa botho ha lia tsitsa.

Bacha ha baa tsitsa, empa ba hloka hore u tsitse ka seo u se lebelletseng. Haeba matsatsing a bona a mabe u ba bolella hore ba ke ke ba hlola ba e-ba le letho, u fokolisa tebello ea bona ho bona. Ha ba e-so tsebe hore na ba tla ba joang, 'me kamoo u ba ahlolang kateng e tla ba tšusumetso ho seo ba bang sona.

"Ha motho a se a se na kutloelo-bohloko ho bana, molemo oa hae lefatšeng o batla o felile."
- George MacDonald

Bua haholo ka morero o khethehileng oa Molimo bakeng sa bophelo ba bona. Ba bolelle hore Molimo o file e mong le e mong oa bona bokhoni bo ikhethang. Bua ka khotsofalo ea ho fumana thato ea Molimo.

Mocha ea nang le bokhoni ba boetapele a ka ba le mehopolo e mengata empa a sa sebetse hantle ho lahla e leng mebe. Karolo ea kholo ke ho ba le bokhoni ba ho khetholla pakeng tsa mehopolo e metle le e mebe. Mo thuse ho ithuta bohlale, empa u se ke ua mo nyahamisa ho ba le mehopolo.

Ka holim'a tsohle, hopola hore Molimo o na le morero oa ho qetela bakeng sa motho e mong le e mong, 'me o sebeletsa ho o phethahatsa. Rapella temoho e le hore u khone ho sebetsa le leano la Molimo la ntšetso-pele bakeng sa moithuti enoa. Rapella mehlolo ea mohau le tlhokomelo bophelong ba moithuti eo 'me tsona li tla mo lebisa tseleng e nepahetseng.

Ho Ntlafatsa Mekhoa ea ho Ruta

► Tse ling tsa litšobotsi tsa mokhoa o motle oa ho ruta ke life? Ha u bona motho a ruta, u tseba joang hore ke mosuoe ea hloahloa?

Tichere e na le taolo ea mokhoa oa ho ruta. Ho na le lintlha tse 'maloa tsa mokhoa tseo tichere e lokelang ho etsa moralo ea tsona ka hloko.

(1) Sekhahla sa Thuto

Batho ba tšoana le linkho tse melala e mopatisane. Haeba u ka qhatsa kapele haholo, ho hong ha ho na ho kena kamoo u qhatsetsang kateng. Haeba u ruta litaba kapele haholo, ba ke ke ba ithuta tsona. Ha motho a ithuta taba e ncha, o lokela ho e hokahanya le seo a seng a ntse a se tseba. Hape o lokela ho nahana hore na taba ena e sebetsa joang bophelong ba hae. Ka hona, ho na le meeli ea lebelo leo motho a ka ithutang taba ka lona.

Ho molemo ho hlahisa ntlha e le 'ngoe ka tsela e sa lebahleheng ho e-na le ho akaretsa lintlha tse ngata tseo ba tla li lebala. Ho molemo hore ba ithute ho kenya tšebetsong mohopolo o le mong o moholo ho e-na le ho utloa litaba tse ngata tseo ba sa boneng bohlokoa ho bona.

(2) Puisano ea Sehlopha

Batho ba bangata ba hloka ho buisana le batho ba bang ka tsela e itseng ha ba ntse ba ithuta. Ke taba ea bohlokoa ho bona hore ba tsebe ho botsa lipotso le ho pheta mohopolo o itseng ka mantsoe a bona. Haeba mokhoa oa mosuoe oa ho ruta o sa lumelle ho tšebelisano-'moho le bamameli, ba ke ke ba ithuta hantle haholo.

U ka hlahisa sehlooho ka potso, joalo ka "Hobaneng ho le bohlokoa ho...?" kapa "Ke ntho efe ea bohlokoa eo u e tsebang ka...?" U se ke ua qeta nako e ngata pusanong ea selelekela, empa e sebelisetse molemong oa ho ba kenya thahasello.

Kamor'a ho hlalosa taba e itseng, u ka botsa potso e etsang hore ba hlalose mohopolo oa taba eo ka tsela ea bona. Mohlala, "Phoso eo motho ea paleng ee a e entseng ke efe...?" kapa "Hobaneng ho le bohlokoa hore re...?" Botsa lipotso tse lokelang ho arajoa ka tlhaloso, ho e-na le lipotso tse arajoang ka e, kapa che. Lipotso li lokela ho ba bonolo hoo boholo ba tsona li fumanang likarabo tse ntle ho tsoa ho bana. Ba tla lahlehela ke thahasello haeba hangata likarabo tsa bona li fosahetse.

- U se ke ua hatella hore moithuti e mong a bolele ntho e itseng e mo amang ka kotloloho. Ho e-na le hoo, leka hlahisa moea oo ho oona a tla ikutloa a lokolohile ho arolelana le eena ka boena.
- U se ke ua lumella batho ba itseng ho lula ba bua nako ena kaofela. U ka lebisa potso ho setho se khutsitseng: "U nahana joang, Palesa?" U lokela ho khothaletsa hore ba bang ba nke karolo: "Ba bang kaofela ba nahana joang?"

- U se ke ua lumella batho ba bang ba ka sehlopheng ho ba le puisano ea bona ba le bang ba sa natse sehlopha.
- U se ke ua lumella mang kapa mang ho kena ba bang hanong esita leha e ka ba ke ngoana ea ntseng a bua.
- Leka ho tiisa tlhaloso e 'ngoe le e 'ngoe ka tsela e itseng pele u e nyatsa. Haeba e hloka ho lokisoa, leka ho etsa tokiso eo ka ho e atolosa.

(3) Ho ama bamameli

Kamehla u ipotse potso e reng, "Hobaneng thepa ee e le ea bohlokoa?" Haeba u sa tsebe, le bona ba ke ke ba tseba. E lokela ho etsa phapang efe ho bona? Na ho na le litsela tse khethehileng tseo ba lokelang ho li kenya tšebetsong bophelong ba bona? Haeba u sa khone ho li nahana, hangata le bona ba ke ke ba khona.

Haeba ba bona hore sehlooho se ea ba ama, ba tla mamela haholoanyane. E le hore u laole sehlopha, tsepamisa maikutlo haholo mokhoeng ea ho etsa hore se thahasellise ho feta ho se boloka tlas'a taao.

(4) Bohlokoa

Bontša litholoana tsa 'nete eo u e rutang. Ho etsahala'ng ha batho ba e tseba, 'me ba e latela? Ho etsahala'ng ha batho ba hana 'nete ee?

Ba khothatse ka lihlooho tse kholo. Qoba ho qeta nako e ngata haholo litabeng tse nyenyane. Ba phetele lipale tsa ba bang ba phetseng ka 'nete eo u ba bolellang eona. Ba ke ke ba hopola lintlha tsa hau, empa ba tla hopola lipale tsa hau.

Ke bafe batho bao ba ka talimang ho bona e le bahale. Ba batla batho bao ba ka khahloang ke bona le ho ba etsisa. Bolela ka bahale ba tumelo—eseng feela ba fihletseng mehlolo e meholo, empa ba ileng ba fihlela lintho tse kholo ka matla a Molimo. Ba thuse ho bona hore thomo ea kereke ea ho hasa evangeli le ho etsa barutuo ke phephetso e kholo ka ho fetisisa hape ke mosebetsi o khotsofatsang ka ho fetisisa lefatšeng.

(5) Lipontšo

Haeba ho khoneha, sebelisa litšoantšo tse mebala-bala ha u pheta lipale. Ha u ruta likhopolo tse itseng, ngola mantsoe a tsona a sehlooho le lipolelo letlapeng. Ba tla li hopola haholoanyane ha ba bona ba bile ba utloa.

(6) Ketso

Batho ba ithuta ka ho etsa. Bana ba ka ithuta ka ho etsa ntho kapa ho tšoantšisa pale. Tichere e ka ba ea ba tataisa le ha ba tšoantšisa pale ea Bibe le ha a ntse a ba phetela eona. Sena se nka nako, kahoo mohlomong u ke ke ua khona ho kenya ketso paleng eohle kamehla, empa u lokela ho batla mekhoe ea ho kenya ketso nako le nako.

► Litho tse ling li ka bua ka lithuto tsa morao-rao kapa lithero tseo ba li entseng, 'me ba hlalose kamoo ba ka beng ba sebelisitse likarolo tsena tsa mokhoa oa ho ruta ha molemo ho feta. Ba bang ba ka hlalosa seo ba seng ba ntse ba se etsa ho sebelisa likarolo tsena.

Mokhoa oa ho ruta bana Evangeli: Buka E Se Nang Mantsoe

Leqephe le leng le le leng la buka e se nang mantsoe le na le 'mala o fapaneng, 'me le emela karolo ea evangeli.

Karolong e ka tlaase ke kakaretso ea molaetsa o tsamaeang le leqephe ka leng. Ha u sebelisa Buka E Se Nang Mantsoe, u lokela ho fana ka tlhaloso e eketsehileng, 'me u etse hore ngoana a bapale karolo le ho botsa lipotso.¹⁰

Tlhokomeliso: batho ba bang ba beha leqephe la khauta pele, ho latele le letšo, 'me ba tsoele pele ka a mang ka tatellano e tšoanang ena e thathamisitsoeng mona.

Botšo: Botšo bo re hopotsa sebe, lintho tse mpe tseo re li entseng. Bibe e re bohle ba entse sebe. Ka lebaka la sebe, re tsietsing khahlanong le Molimo. (Nakong ena, u lokela ho kopa ngoana hore a lumele hore ke moetsalibe.)

Bofubelu: Taba e monate ke hore Jesu, Mora oa Molimo o re shoetse hore re tle re tšoareloe. Bofubelu bo emetse mali a Jesu. Jesu o shoele, empa o tsohile bafung, 'me o ntse a re lokisetsa leholimo.

Boso e u: Ha Molimo a re tšoarela o re hloekisa lipelong tsa rona. O tlosa libe tsohle tseo re li entseng. U ka rapela, 'me ua kopa Molimo hore a u tšoarele. Molimo o itokiselitse ho u tšoarela haeba u soabela libe tsa hao.

Khauta: Khauta e emela leholimo, sebaka seo Molimo a re lokiselitseng sona. Ha bophelo ba rona mona bo felile, re tla phela le Molimo leholimong moo ho se nang masoabi, bohloko kapa bobe.

Botala: Ha u tšoaletsoe, u ngoana oa Molimo. U tla hola kamanong ea hao le eena. Botala bo emela ho hola. U tla ithuta haholoanyane ka Molimo 'me u ithute kamoo a batlang hore u phele kateng. U lokela ho bala Bibe e ea hao, u rapele letsatsi le letsatsi, 'me u mamele ba bang ba tsebang ho phela haufi le Molimo.

¹⁰ Bakeng sa tlhahiso-leseling e 'ngoe mabapi le seo u ka se buang ha u sebelisa Buka E Se Nang Mantsoe, etela libaka tsena tsa marang-rang:

<http://berean.org/bibleteacher/wb.html>

<http://www.abcsjesuslovesme.com/ideas1/bible/bible-themes/1150-wordless-book>

Ho fumana leseli mabapi le mokhoa oa ho etsa Buka E Se Nang Mantsoe kapa lintho tse ling tse tšoanang le eona, sheba sehokelo sena:

<http://www.teenmissions.org/resources/wordless-book-bracelet/>

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 14

(1) Talima litaba tse hlahang thutong ena hape tlas'a sehlooho se reng "Molaoana oa ho Buisana ka Bophelo." Nahana ka tšebeliso ea hao le bana, eseng feela ho ruta, empa neng le neng ha u kopana le bona. U hloka ho fetola eng? Buisana le motho ea u tsebang hantle. Mo bontše litaba tsena 'me u hlalose hore na u itlhahloba joang. Kopa maikutlo a hae a 'nete. U hloka ho tlaleha hore u entse mosebetsi ona, empa u ka khetha hore na u fane ka lintlha tsa tlhahlobo ea hau kapa che.

(2) Lokisa thuto kapa thero bakeng sa bana. E rale ka hloko hore e sebelise likarolo tse tšeletseng tsa mokhoa oa ho ruta. Itokisetse ho hlalosa kamoo u e qapileng kateng.

(3) Fumana mokhoa oa ho reka kapa oa ho etsa buka e se nang mantsoe. Ithute mokhoa ona oa ho bolela 'me u e sebelise bonyane ho batho ba bararo. Ngola serapa se etsahetseng makhetlong ao 'ohle.

Thuto ea 15

Moralo oa Kereke

Selelekela

Tšepo o rata ho bua ka lilemo tsa ho qala tsa kereke ea habo. “Re ile ra qala ho kopanela ka serapeng se seng sa boikhathollo, re mema bohle bao re ba bonang. Ha ho bata, re ne re kopanela ka beseng ea khale. Re ne re se na matlo a boikhutso moo. Hamorao, re ile ra kopanela ha nakoana ka holong ea boikoetliso, eaba re hira sebaka moahong o mong oa khale oa kereke.”

Kereke ea Tšepo e ne e ntse e hola ka lilemo tseo. Batho ba inehetseng kerekeng eo ba be ba sa khahloa ke moaho oo. Ba ne ba khahluoe ke sehlopha sena sa batho.

Thutong ena, ha re bua ka mokhoa oa ho rala kereke, ha re bue ka moaho. Likereke tse ngata tse kholo li na le lipale tsa hore na li qalile joang maemong a thata.

Likereke tse ling li re li ke ke tsa hohela batho hobane mohaho oa tsona ha oa lekana. ‘Nete ke hore ba haelloa ke ntho e ‘ngoe eo e leng ea bohlokoa ho feta mohaho.

Seo Memo ea Kereke e se Bolelang

Balumeli hohle ba mema batho ho etela likerekeng tsa bona. Ba tšepa hore baeti ba tla rata kereke ‘me ba batle ho tsoela pele ba tla. Ba tšepa hore baeti ba tla amohela evangeli.

► Ha u memela motho kerekeng, memo eo e bolela’ng? U fana ka eng?

Ha re ba kope hore ba kopanele litšebeletsong tsa bolumeli, joalo ka ha eka seo se tla arabela tlhoko e ‘ngoe kapa ho phethahatsa boikarabello bo bong. Ha re lumele hore ho etsa meetlo ea bolumeli ho na le molemo ho motho ea se nang tumelo.

Ha rea lebella hore ba utloisise borapeli ba Molimo empa ba sa sokoloha.

Re tšepa hore ba tla rata setsoalle sa batho ba kereke eo, ‘me ba batle ho ba le bona hape.

Re tšepa hore ba tla amohela evangeli.

Likereke tse ling li leka ho etsa hore lenaneo la tsona le khahle batho ba se nang thahasello ea semoea. Ba tšepa hore haeba batho ba thabela lenaneo, ba tla tsoela pele ho ba teng. Bothata ke hore haeba ho thabisa batho hoo ho atleha, ho tla hohela sehlopha sa batho ba se nang lithahasello tse nepahetseng. Phutheho e fetoha sehlopha se tsoakaneng se kenyeletsang batho ba bangata ba sa thahaselleng borapeli empa ba thabela boithabiso. Baetapele ba khumamelo le libini ba fetoha libapali tse thabisang letšoele. Qetellong, ho hlaha baetapele ba khumamelo ba sa thahaselleng borapeli. Khumamelo ebe e senyehile.

► Nahana ka potso ena hape. Ha u memela motho kerekeng, u fana ka eng? U lokela ho fana ka eng?

Nahana ka phetoho e kholo e etsahalang ha motho a sokoloha. O tlohela bolumeli ba hae ba pele, boo hape bo ka 'nang ba mo arohanya le ba lelapa le metsoalle. O bakela sebe, e leng se ka bolelang ho tlohela boholo ba lintho tseo a neng a nahana hore oa li thabela. O nehelana ka taolo ea bophelo ba hae ho Molimo.

Ka lebaka la phetoho e kholo e etsahalang nakong ea tšokoloho, hangata motho ha a amohele ho sokoloha a sa ka a nahana ka batho bao a tla tloha mahareng a bona le bao a tla ea ho kena ho bona. Haeba motho a hoheloa ke bopaki ba molumeli e mong ea itseng, o batla ho bona phutheho ea bolumeli eo molumeli enoa a e emetseng. O batla ho bona hore na tumelo eo hantle e pheloa joang. O nka hore molaetsa oo a o utloang o se o thehile phutheho ea bolumeli eo a tla kena ho eona haeba a sokoloha. Ho joalo ka ha eka oa botsa, "Se kae sehlopha sa batho ba lumelang molaetsa oo 'me ba phela ka oona? Ebe ho ka ba joang hore ke be sehlopheng seo?"

Jesu o ne a bolela evangeli ea 'muso 'me a bua hangata ka 'muso oa maholimo. O ile a bolella batho hore 'muso oa Molimo o se o fihlile ho bona (Luka 10:9). Batho ba ileng ba kena 'musong oa Molimo ba ile ba amohela ho busa hoa Molimo, ba phela ka melao ea hae, 'me ba phela hammoho. Botšephehi ba bona ho Molimo bo ile ba etsa hore e be sechaba sa tumelo.

Hobane batho ba hloka ho bona sechaba sa tumelo se bopiloeng ke evangeli, boevangeli bo ke ke ba etsoa feela ke batho ba susumetsang batho ka bomong. Seo se bolela hore kereke ea lehae ea hloka hloka. Kereke ea lehae e tlameha ho khahleha joalo ka sechaba sa tumelo.

► Ke eng eo motho a ka ratang ho e bona pele a itlama ho kopanela le phutheho ea tumelo?

Kereke e na le semelo se raliloeng ke Molimo le thomo e fanoeng ke Molimo. Kereke e 'ngoe le e 'ngoe ea lehae e lokela hore kahohle kamoo e ka khonang e be ntle ka ho fetisisa ho ea ka tekanyetso ea Molimo. Ha rea lokela ho fetola kereke ntho e fapaneng molemong oa ho hohela batho. Ha rea lokela ho leka ho hlalisa kereke e le ntho e fapaneng le seo e leng sona.

Ha kereke e phethahatsa morero oo Molimo a e fileng 'ona, e tla hohela batho ba lokileng, 'me e hahe sehlopha se inehetseng.

"Jesu o ne a ahile ka har'a barutuo ba hae sebopeho sa kereke e neng e tla qholotsa le ho hlola matla 'ohle a lefu le Lihele. E ne e qalile e le nyenyane joaloka tlhaku ea mosetareta, empa e ne e tla hola ka boholo le ka matla..."

- Robert Coleman,
The Master's Plan

Litšobotsi tsa Kereke ea Lehae e Khahlehang

(1) Litho li bontša hore kamano ea tsona le Molimo ke ea sebele hape ea khotsofatsa. Motho ea sa lumelang ha a na kamano le Molimo. Ha a bona hore na ho phela

le Molimo ke ntho e joang, o tla ikutloa a hloka. Litho li bontša sena ka ho paka thabo ea ho tseba Molimo le ka ho phela bophelo ba boitlamo. Haeba setho se ntse se phela sebeng ha se se kerekeng, se bontša hore ha sea khotsofala ke Molimo.

(2) Kereke e fana ka lithuto e le bobeli ho hlahisa 'nete hape le ho hlahisa lipehelo tsa kamano le Molimo. Re ruta thuto hobane e le 'nete, empa eseng feela hobane e le 'nete. Thuto ke ntho eo re lokelang ho e tseba hobane re batla ho phela le Molimo. Joalo feela kaha lenyalo e le kamano e nang le litšepiso, kamano ea rona le Molimo e na le litšepiso tsa boitlamo. Thuto e hlalosa hore na re phela joang kamanong eo.

(3) Kereke e bontša thabo ea ho khumamela Molimo. Thabo ea borapeli ha e tšoane le ea boithabiso. Batho ba sa khumameleng Molimo oa 'nete ha ba utloe thabo e tlišoang ke ho mo rapela. Re etselitsoe borapeli; ka hona, ea sa lumelang ea bonang borapeli bo thabisang o tla utloa tlhoko ea hae.

(4) Litho tsa Kereke li bontša morero oa bophelo ka tsela eo ba talimang bosafeleng. Balateli ba Krete ha ba lokela ho ipotsa hore na bophelo ba bona bo bohlokoa. Ba na le boiketlo le sebete linakong tse thata tsa bophelo. Ba sa lumelang ba sokola ho fumana morero o khotsofatsang oa bophelo, 'me ha ba tsebe mokhoa oa ho talimana le lefu le bosafeleng.

(5) Kereke e bontša bohlokoa ba likamano, ho e-na le merero ea boikhabo. Kereke ha e bolele evangeli kapa hona ho hlokomela phutheho ea eona ka morero oa ho ikahela mokhatlo oa eona. Batho ba lefatše ha ba tsotelle likamano kapa ba li sebelisa molemong oa merero ea boikhabo.

(6) Molaetsa oa kereke o khotsofatsa litlhoko tse tebileng tsa moea. Motho ea sa bolokehang o na le tlala ea moea e ke keng ea khotsofatsoa ke eng kapa eng eo lefatše le fanang ka eona. Thero le ho ruta le tlhabollo tse fumanoang kerekeng li lokela ho lumellana le litlhoko tsa sebele tsa batho.

(7) Kereke ke lelapa la tumelo le ratang litho tsa lona esita le ho li hlokomela. Mefuta e meng ea lihlopha e ka 'na ea thusa litho tse ling tsa tsona, empa ke balateli ba Krete feela ba khonang ho ba le kopanelo ea 'nete ea Bokreste.

► Ke life litsela tse ling tse otlolohileng tseo kereke e ka bontšang litšobotsi tsee ka tsona? Ke lintho life tse ling tseo kereke e lokelang ho qala ka tsona e le ho bontša lintho tseo e leng tsa bohlokoa tse tlang pele?

Ho Lokisetsa Kereke Polelo ea Evangeli

Kereke e lokela ho etsa bonnete ba hore mananeo le tlhophiseho ea eona li thusa ho phethahatsa thomo ea eona ea boevangeli le borutuo. Ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo kereke e e etsang e lokela ho lumellana le taba eo.

Kamohelo ea Baeti

Kereke e lokela ho itokisetsa ho amohela baeti le ho ba thusa hore ba ikutloe ba phutholohile. Batho ba bang ha ba tsebe meetlo ea kereke. Ha ba etela kereke, ha ba tsebe hore na ba lebele eng. Ha ba tsebe se tla lebelloa ho bona. Metsotsong e seng mekae ea pele ba fihlile kerekeng, ba tla thabela hore ebe ba tlile kapa ba utloe ba lakatsa eka ba ka be ba sa tla. Kereke e lokela ho hlophisa hore batho ba itokisetse ho amohela baeti.

Kereke ha ea lokela ho qhelela batho thoko ka lebaka la bofutsana. Moaparo o lebelletsoeng ho batho ba kereke ha oa lokela ho ba o behellang mafutsana kathoko.

Kereke e lokela ho itokisetsa ho sebeletsa bana ba tlang ba se na batsoali. Batho ba lokela ho khethoa le ho koetlisoa ho amohela bana ba tlang kerekeng.

Moeti o lokela ho memeloa ho ba teng kopanong ea sehlopha se senyenyane kapa ho ea lehae moo a ka ithutang le hona ho botsa lipotso.

Ho Nanabetsa/Atamela ba Kantle

Boikarabello ba pele ba kereke ke ho hlokomela litho tse itetseng tsa phutheho. Leha ho le joalo, kamehla kereke e tlameha ho fihlela batho ba haufi tikolohong eo ba leng ho eona. Kereke e tlameha ho ba le mesebetsi e le ho netefatsa hore batho ba kantle ho kereke ba bona mesebetsi oa kereke le ho utloa evangeli. E meng ea mesebetsi ena e ka 'na ea iketsahalla feela. Baetapele ba tla hloka ho hlophisa mesebetsi e meng hape. Litho tse nang le bokhoni li lokela ho mengoa le ho koetlisetsoa mesebetsi ena.

Kereke e lokela ho fumana litsela tsa ho arabela litlhoko tsa sechaba seo ba leng har'a sona. Ntho e tlang pele kamehla e lokela ho ba ho bontša lerato la Molimo le ho bonahatsa ho phela ka melaoana ea Bibeletse.

Besebeletsi ba Sehlopha se Senyenyane

Ha motho a pholoso, ha a lokela ho memeloa feela tšebeletsong ea kereke. O hloka ho memeloa kahar'a tšebetso e se ntse e etsoa ea borutuo hang-hang. Sena se ka qala ka ketelo e otlohileng ea moruti. A ka 'na a memeloa sehlopheng se senyenyane se kopanang beke le beke.

Kereke e phetseng hantle hangata e na le mofuta o itseng oa lihlopha tse nyane moo bophelo ba moea bo fumanang tšebetso. Lihlopha tsena e ka ba likereke tsa malapeng, lihlopha tsa sekolo sa Sontaha, kapa mofuta e meng ea lihlopha. Boikarabello ba semoea le phetoho ea bophelo hangata li etsahala ka lihlopha tse nyane. Baetapele ba kereke ba lokela ho etsa bonnete ba hore ho na le lihlopha tse nyenyane tse phethahatsang merero ena. Haeba libopeho tse teng kahare ho kereke ha li nolofatse bophelo ba semoea, ho hloka hore ho etsoe liphetoho.

Botho bo Bonahalang

Batho ba batlang ho inehela kerekeng ba lokela ho tseba ka ho hlaka hore na ho itlama ho bolela'ng. Likereke tse ling li bolela hore ha li na tsela e hlakileng ea ho ba setho, empa kereke e 'ngoe le e 'ngoe e na le tsela e itseng ea ho tseba hore na batho ba eona ke bo-mang. E mong le e mong o lokela ho tseba hore na batho ba thehang kereke ke bo-mang.

E mong le e mong o lokela ho tseba hore na ke boitlamo bofe bo hlokahalang bakeng sa ho ba setho. Litlhoko le tlhaloso ea mokhoa oa ho ba setho li lokela ho hatisoa.

Motho ea sokolohang ea seng a itokiselitse ho inehela kerekeng o tšoanetse ho ba le monyetla oa ho thusa kereke hang-hang. Seo ha se bolele hore a fuoe boemo kapa boikarabello ba boetapele. Ho bohlokoa ke hore a tsebe hore ke karolo ea kereke.

Kamohelo e Potlakileng ho Batho ba sa tsoa Sokoloha

Borutuo ba qala ka tšokoloho. Motho ea sa tsoa sokoloha o na le litlhoko tse 'maloa tse potlakileng. E le hore a ntšetse-pele kamano eo a sa tsoa e qala le Molimo, o lokela ho tseba ho rapela le ho bala Bibe. O boetse o hloka lelapa le lecha la metsoalle hobane o tla lahlehela ke e mengata ea metsoalle ea hae ea khale. O hloka tataiso litabeng tse ngata tsa bophelo.

Kereke e tlameha ho qala molumeli e mocha morutuo hang-hang. *Hang-hang* ha e bolele Sontaha se latelang. E bolela ha a phahamisa hlooho a qeta ho rapela thapelo ea ho pholoso. Motho e mong o tlameha ho nka boikarabello ba ho kopana le eena letsatsi le letsatsi bonyane bekeng ea pele. O lokela ho kopana le balumeli ba bang ba kereke ea lehae ba 'maloa. O lokela ho ba le menyetla ea ho ba le lipuisano tse mabapi le lipheto ho etsahalang ho eena esita le ho botsa lipotso.

Molumeli enoa e mocha o lokela ho memeloa ho kena sehlopheng se senyenyane moo a ka botsang lipotso le ho fumana khotatso. Haeba ho khoneha, o lokela ho tsebisoa ba bang ba 'maloa ba sehlopheng seo matsatsi pele ho kopano ea pele eo a tla ea ho eona. Litho tse 'maloa li ka 'na tsa mo letsetsa pele ho nako eo ho tsebana le eena le ho mo amohela sehlopheng. Sena se qala ho aha hore a ikutloe a le kahar'a lelapa.

Molumeli e mocha o lokela ho kenella sehlopheng sena kopanong ea sona e latelang. Lithuto li lokela ho fanoa ka ho fapanyetsana e le hore setho se secha se khone ho kenyelletsoa neng kapa neng. Ka tsela ena molumeli enoa e mocha o fumana sehlopha sa tšehetso hang-hang. Litho li qeta thupelo ka bomong ha li phethela lithuto tsohle.

Tlhokomelo ea Litlhoko

Kereke e tlameha ho tsotella litlhoko tsa lichelete tsa batho ba phutheho. Litlhoko tse ngata li lokela ho arabeloa ke batho ka ho thusana ntle le ho laoloa ke baetapele ba kereke. Haeba litho tse ngata ha li utloe e le boikarabello ba tsona ho thusa ba bang, ha ba e-so fihlele ho etsa kereke e holileng tsebong.

Kereke e lokela ho ba le basebeletsi ba etsang bonnete ba hore litlhoko lia hlokomeloa. Kereke bukeng ea Diketso e ile ea khetha basebeletsi ba kereke ba pele ka morero 'ona ona.

Ho arabela litlhoko hoa hlokahala bakeng sa thomo ea boevangeli. Batho ba lokela ho bona hore kereke ke lelapa la tumelo moo litho li tsotellanang.

Mosebetsi oa Baithuti oa Thuto ea 15

Nahana ka kereke e etsang lintho tsohle tse hlalositsoeng thutong ena. Ngola ka motho eo u iketsetsang setšoantšo sa hae ea etelang kereke eo, a sokoloha, 'me a fetoha setho se itetseng sa kereke. Hlalosa hore na tsena tsohle li etsahala joang.

Thuto ea 16

Barutuo ba Sebele

Ho latela Jesu

► Ho bolela'ng ho ba morutuo oa Jesu?

Batho ba bang ba nahana hore Mokreste ke motho ofe le ofe ea molemo. Ba bang ba nahana hore ho ba Mokreste ho bolela ho lumela lintho tse itseng. Ho ba bangata ba batho bana, litumelo ha li etse phapang e kaalo bophelong ba bona.

Ba bang ba haufi le 'nete. Ba tseba hore ho tlamaha ho be le nako ea ho sokoloha, ha motho e e-ba Mokreste. Ba lumela hore sena se etsahetse ha motho ka nako e itseng a lumela hore o tsoaretsoe. Ba bangata ba lumela hore motho ea sokolohileng e le kannete o na le tiisetso ea leholimo ho sa tsotellehe seo a se etsang kamor'a hore a sokolohe.

Ke 'nete hore tšokoloho e tlamaha ho ba ea 'nete. Ke 'nete hore tšoarello e fanoa ka mohau e le ho arabela tumelo. Ke 'nete hore Mokreste o phela ka kutlo ho Molimo. Empa ha se phetho se boleloang ka ho ba morutuo oa Jesu.

Re bona se etsahalang haeba motsotsoana oa ho lumela o nkoa e le oona motheo feela oa ho ba Mokreste—seo se lebisa tumelong e khahlanong le molao, eleng thuto ea hore melao ea Molimo ha e tlame Mokreste. Sebakeng sa ho ba mohau o lokolohileng, e fetoha mohau o inahaneloang o etsang eka o lokafatsa kapa hona ho emela sebe.

Likereke tse phatlalatsang mohau o inahaneloang li na le litho tse kenang kereke empa li phela sebeng se pepenene. Baruti ba bona le baetapele ba bang ba phela bophelo bo molemo papisong le phutheho empa le bona ba ntse ba e-na le litloaelo tsa boetsalibe. Ba re ha ho hlokahale ho phela ka kutlo e felletseng ho Molimo hobane re pholosoa ka mohau. Ba lahlehetsoe ke thomo eo Jesu a e fileng kereke, e leng ho tlisa batho ho mameleng litaelo tsa Krete. Mosebetsi o khethehileng oa kereke ke ho fetola ba sa lumelang hore e be barapeli ba halalelang ba Molimo, 'me kereke ha e na lebaka le fetang leo la ho ba teng.

Esita le likereke tse baballang tlhokahalo ea ho utloa Molimo li na le batho ba itseng ba oetseng phosong e 'ngoe. Ba bapisitse bophelo ba bona le lipehelo tseo ba lumelang hore li nepahetse, empa ha ba na moea o kang oa Krete. Ba thata ebile ha ba tšoarele. Ba ke ke ba kopa tšoarello ka boikokobetso le ka mohau. Ba potlakela ho ahlola ba bang. Ba tšepa batho ba 'maloa feela. Ha ho mohla ho bonahalang eka ba belaela ka hore na ba fela ba lokile. Ba na le karabo tabeng e 'ngoe le e 'ngoe, 'me ha ba hlomphe ba sa lumellaneng le bona. Ha ba na cheseho leha e le efe ea ho hapa ba lahlehileng, empa cheseho e kholo ea bona ke ho sireletsa maikutlo a bona. Ba khotsofetse ka bobona kamoo ba leng kateng, 'me ha ba na morero oa ho fetoha.

Na batho bana ba hlile ba tseba Jesu, 'me ba batla ho tšoana le eena?

Ho ba Mokreste ho bolela ho ba morutuo oa Jesu.

Ho bolela'ng ho ba morutuo? Ho mamela Krete? Sena ka sebele se bolela ho tlase-tlase ho lokelang. Thomong e Kholo, ha Jesu a ne a bolella baapostola hore ba ee hohle ba etsa barutuo, o ile a ba laela ho ruta barutuo bana ba bacha ho boloka sohle seo a ba laetseng sona (Mattheu 28:19-20). Ho mamela litaelo tsa Jesu ha se sohle se boleloang ke ho ba morutuo.

Barutuo ba baruti ba Bajuda ba ne ba arolelana bophelo le bona, ba sa ithute thuto ea bona feela, empa le mokhoa oa bona oa bophelo. Ba ne ba ithuta maikutlo a bona le lintho tse tlang pele bophelong ba bona.

► E re baithuti ba bale Mattheu 4:19, Mattheu 9:9, Mattheu 16:24, Mattheu 19:21, le Johanne 1:43. Jesu o itse'ng ha a bitsa barutuo? O sa ntse a bitsa barutuo ka evangeli le kajeno.

Motho e ka ba morutuo joang?

Ea pele, u tlameha ho lumela ho eena - ntle le hore u lumele ho eena ha u na lebaka la ho mo latela.

U tlameha ho fetola tsela eo u tsamaeang ka eona. Ha ho motho ea tlohang e se ntse e le molateli oa Jesu - re qala re ikela ka tsela ea rona. U tlameha ho etsa qeto ea ho latela Jesu ho fapana le tsela ea hau. Seo se bolela hore u bona ho na le ho phoso ka tsela ea hau. Ho mo latela ho qala ka pako - u ke ke ua mo latela ntle le ho soabela libe tsa hau. Haeba u sa soabele libe hoo u ka li tlohelang, u sa ntse u itsamaela ka tsela ea hao.

"Jesu Krete o phehelletse ho khomarolla setšoantšo sefe le sefe hare ho lefatše la rona moo se neng se busa teng pele, le hore ho lule eena ka boeena teroneng. Hona ke phetoho e kholohali ea botšephehi e hlahisang tšokoloho, kapa bonyane qaleho ea eona. Joale hang ha Krete a nkile sebaka sa hae se mo lokelang, ntho e 'ngoe le e 'ngoe e qala ho fetoha."

- Lausanne Committee for World Evangelization,
The Willowbank Report

U ba le boitsebelo ba tšoarelo ea hae, 'me u qala ho ba le kamano le eena. U qala ho mo tseba haholoanyane, 'me u batla ho tšoana le eena.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Mattheu 16:21-25 bakeng sa sehlopha.

Puisanong ena ea Jesu le barutuo ba hae, o ile a bolela lefu la hae le tlang. Petrose o ile a tšosoa ke mantsoe ao a Jesu. Petrose o ne a sa nke mahlomola le lefu li tšoanela Jesu. O ile a qala ho hanyetsana le Jesu, a leka ho mo khotlaetsa hore a hane mohopolo oa lefu.

Jesu o ile a khalemela Petrose a re ha a utloisise lintho tsa Molimo. Jesu o itse e le hore motho e be morutuo oa hae, o lokela ho itela, a nke sefapano, a mo latele. Sena se ne se bolela ho amohela lefu ngeng ea boeena. Khalemelo eo ne e le khahlanong le litšekamelo tsa tlhaho tsa botho tsa ho ikhotsofatsa, ho ipahamisa, le ho itšireletsa—lintho tse hananang le borutuo ba 'nete.

► Hobaneng ha motho oa tlhaho a hana borutuo?

Barutuo ba ne ba sa nke mahlomola le lefu li ba loketse. Ba ne ba e-so ka ba utloisisa ka botlalo hore na ho mo latela ho bolela'ng. Ha u lefe letho hore u tšoareloe, empa ho tla u qosa tsohle ho latela Krete. Ho mo latela ho tliša ho lula u itekola pelo, ho ikokobetsa le ho fetoha.

► Hlalosa polelo e reng, "Ho tla u qosa tsohle ho latela Krete."

Ho nka sefapano ke ho amohela mofuta oa lefu molemong oa bophelo bo sa feleng le Molimo. Ke lefu ho bo-vena, lefu ho boipuso ba hau. Ha se boinehelo ba kantle feela, empa bo fetela ka pelong. Ke boikokobetso boo Jesu a bo hlalositseng e le pehelo ea ho kena 'musong oa hae.

Joalo ka barutuo bao ba pele, kajeno batho ba bangata ha ba utloisise hore na ho ba morutuo ho bolela'ng. Likereke li fana ka mohau ho ba sa bakang. Seo ha se qalise batho ba sokolohang tseleng e nepahetseng kapa ho ba lokisetsa se tlang ho tla. Ho fapane haholo le bophelo ba Bokreste ba sebele hoo e seng tsela e tšoanang.

Dietrich Bonhoeffer e ne e le moruti oa Jeremane ea ileng a bolaoa tlas'a Adolph Hitler. O ngotse lipolelo tsena bukeng ea hae ea *The Cost of Discipleship*.

Mohau o theko e boima ke letlotlo le patiloeng tšimong; ka baka la oona motho o tla thabela ho ea rekisa tsohle tseo a nang le tsona. Ke perela e theko e boima, eo mohoebi a tla rekisa thepa ea hae kaofela. Ke puso ea borena ea Krete, eo ka lebaka la eona motho a tla ntša leihlo le mo bakelang ho khothjoa; ke pitso ea Jesu Krete eo ka eona morutuo a sieang matlooa a hae a mo latele... mohau o joalo o theko e boima hobane o re biletsa ho latela.

Ho mo latela ke ho tšoana le eena. Ke ngeng ea bo-vena hobane o ile a inehela ka ho feletseng. Ha se feela ho tlohela ho etsa lintho tse itseng tse fosahetseng, empa ke ho li tlohela hobane Jesu a ne a tla li tlohela. Re leka ho etsa seo Jesu a neng a tla se etsa ka bohloeki ba hae, kutloelo-bohloko, mosa le ho tšoarela ha hae.

Ha re etse se nepahetseng feela ha lipelo tsa rona li se hanyetsa. Re batla hore lipelo tsa rona li tšoane le ea hae. O ne a sa hloee motho. Ho ne ho e-na le batho ba ileng ba khetha ho ba lira tsa hae, empa e ne e se sera sa motho. Le ha a se a le sefapanong o ile a tšoarela.

Balateli ba hae ba sebele ha ba na lehloeo. Ba etsa hantle batho ba ba tšoarang hampe. Ba hlohonolofatsa, 'me ha ho mohla ba rohakang. Ha ba behele tšoarelo ea bona meeli. Ba lahlile litokelo tsa bona tsa botho 'me bakeng sa tsona ba sebeletsa.

Ha ho na sebaka sa ho tlohela ho phela ka boitelo bona. Ea lekanang ho boloka moea oa hae o tla lahlehela ke oona—ea fanang ka oona o tla o pholosa (Mareka 8:35).

► Re ka biletsa batho pholohong joang ka tsela e tla ba lokisetsa borutuo?

Tlhophiso ea Semoea

Ho na le tšebetso ea tlhophiso ea semoea¹¹ e tlišang molumeli kholong ea moea.

Molumeli o lokela ho tsoela pele ho hola tsebong bophelong bohle ba hae, empa ho na le mokhahlelo oa kholo oo a ka o fihlelang o ka bitsoang ho hola moeeng. Moapostola Paulosi o ile a re balumeli ba ka khona ho fihlela mokhahlelong oo ba ka se hloleng e e-ba bana (Baefese 4:14).

Tlhophiso ea moea e fihleloa ka ho ithuta. Ke ka hona Moapostola Paulose a boletseng hore pontšo ea ho se hole ke hore ba ne ba sa lokela thuto e maemong a pele (1 Bakorinthe 3:1-2. Sheba le BaHebheru 5:12-14). A re pontšo ea kholo ke hore balumeli ba thehoe ka thuto. Kahobane ho ithuta ke karolo ea ho hlophisoa semoeeng, ho ruta ke karolo ea mosebetsi oa borutuo.

Tlhophiso ea moea ha e fihleloe feela ka ho ithuta.

Moapostola o itse kholo ea moea ke ho ba bonngoeng ba Bokreste, ho ba le tsebo ea Mora oa Molimo, le ho tšoana le Krete (Baefese 4:13). Kholo ena e fetisa tsebo 'me ha e tsoe tsebong feela.

► Moithuti e mong o lokela ho bala 2 Petrose 1:2-11 bakeng sa sehlopha.

Temana ena e bua ka kholo ea moea. Ela hloko lintlha tsa bohlokoa tsa temana ena.

Temana ea 3: Molimo o re neile lintho tsohle tse hlokaalang hore re be le bomolimo 'me o re bilelitse bokhabane ba Bokreste.

Temana ea 4: Molimo o fane ka tšepiso ea mohau o fetolang o re lopollang sebeng le ho re nea semelo se halalelang sa Molimo.

Temana ea 5-7: Ha rea lokela ho fella feela ka tumelo e pholosang, empa re lokela ho tsoela pele ho hlaolela limelo tsa Bokreste.

Temana ea 8: Limelo tsena li tla etsa hore re behe litholoana tsa moea.

Temana ea 9: Motho ea sa hlaoleleng limelo tsena ha a tsoele-pele ho lopolloa sebeng, 'me ha a bone moo a eang teng.

Temana ea 10-11: U se ke ua phomola kholisehong ea pholoho ebe u lesela ho sebeletsa ho holisa makhabane a Bokreste. A tla u tsitsisa pholohong, a be a u fihlise 'musong o sa feleng oa Molimo ka tlhola e kholo.

Khaolo ea 2 ea 2 Petrose e bua ka batho ba hanneng kholo ea moea. Ba ipatlela feela lebitso la Bokreste. Kaha ba hana ho hatela-pele moeeng, ba lokafatsa kapa hona ho emela sebe. Ba hlahisa lithuto tsa bohata tse tšehetsang boitšoaro ba bona. Lithuto tsa bona tsa bohata

¹¹ “Kholo ea moea ke mokhoa o mosa oa ho ipapisa le setšoantšo sa Jesu Krete molemong oa ba bang.” Tlhaloso ena e nkiloe ho M. Robert Mulholland Jr., *Invitation to a Journey* (Downers Grove: InterVarsity Press), 12.

li etsa hore balumeli ba bacha ba khutlele tlas'a matla a sebe 'me ba be babe le ho feta ha e ne eba ha ba e-so ka ba fumana mohau o pholosang hohang (2 Petrose 2:18-22).

Lengolo le qetella ka temoso. Re tlameha ho qoba ho khutlisetsoa sebeng ka thuto ea bohata, empa ho fapana le hoo, re tsepamise maikutlo ho holeng mohaung (2 Petrose 3:17-18).

Jesu o itse Thomong e Kholo, mosebetsi oa borutuo ke ho tlisa batho hore ba mo mamele. Ho hlakile hore motho ea ithutang o tlameha ho mamela 'nete eo a ithutang eona; ho seng joalo, ha a hatele pele. Sepheo sa tsebo ke ho mo bontša mokhoa oa ho khahlisa Molimo le ho tataisa tsoelo-pele ea sebopeho se setle sa hae. Haeba motho a tsoela pele ho ithuta empa a sa tsoele pele ho mamela, ha se morutuo. Ho na le batho ba bangata likerekeng ba nang le tsebo e ngata ea bolumeli, empa ba sa bontše bophelo ba molumeli ea holileng tsepong.

► Moithuti e mong o lokela ho bala BaFilipi 1:9-11 bakeng sa sehlopha.

Kereke ea Filipi e ne e le sehlopha se babatsehang sa balumeli, 'me lengolo la Paulose le eang ho bona le na le moea oa thabo.

Litemaneng tsena, Paulose o hlaloesa BaFilipi kholo ea semoea. Tlhaloso ena ke ea bohlokoa hobane e kopanya tsebo, le temoho, le lerato le boitšoaro.

Paulose o ile a rapella hore lerato la bona le eketsehe le hore lerato le bonahatsoe temohong ea bona ea se nepahetseng, e le hore ba tsebe ho khetha maikutlo le boitšoaro bo molemo ka ho fetisisa. Bophelo bona e ne e tla ba bo hlokanang molato kapel'a Molimo ha Jesu a khutla. Bophelo ba bona bo ne bo tla tlala ka litholoana tsa moea tse tlotlisang Molimo.

► Ho latela seo re ithutileng sona, morutuo oa Jesu ke eng?

Morutuo oa Jesu ke molumeli ea phelang ka kutlo 'neteng eo a ithutileng eona, ea lakatsang ka tieo ho utloisisa thato ea Molimo haholoanyane, 'me a itšetlehile ka matla a Molimo ho holisa semelo le boitšoaro ba Bokreste.

► Kaha joale re utloisisa tlhophiso ea semoea, u ka hlalosa motho ea rutang ba bang joang?

O ruta 'nete ea Bibe. Ke mohlala oa ho mamela Jesu. O kothalets a bang ho ithuta, ho mamela, le ho lumella tšebetso ea Molimo kahare ho bona.

Monyetla oa Mohau

Karolong e fetileng re ithutile 2 Petrose 1:2-11. Litemaneng tseo, re ithuta hore Molimo o tšepisitse mohau o re lopollang matleng a litakatso tsa boetsalibe 'me o re fa semelo se halalelang. Tsebo eo e tataisa kholo ea rona ea moea.

Batho ba bang ba lumela hore ha ho khonehe hore motho a phele a sa siteloe Molimo. Ba lumela hore ha ho khonehe hore motho a be le pelo e halalelang. Maikutlo ana a ama kutloisiso ea bona ea borutuo.

Ho ba morutuo a ho bolela ho ithuta le ho mamela litaelo tsa Krete. Haeba re sa lumela hore kutlo e feletseng ea khoneha, re fumana tsela e 'ngoe ea ho hlaloba boemo ba moea.

John Wesley o ne a lumela hore ha ho motho ea ka phethahatsang litaelo tsa Molimo ntle le hore a fumane mohau o mo neang bokhoni, empa o ne a lumela hore mohau oo nolofalletsang motho o fanoa bakeng sa motho e mong le e mong. Wesley o ne a lumela hore moetsalibe e mong le e mong o na le bokhoni, eseng ka tlhaho empa ka mohau o nolofalletsang, ho amohela mpho ea evangeli. Hape o ne a lumela hore molateli e mong le e mong oa Krete o ne uo mohau oa ho phela ka kutlo e felletseng ho Molimo.

Ho tsoa thutong ea bolumeli ea Wesele ho hlaha molaoana oa botoloki ba Bibe e o ka bitsoang "Molaoana oa Tšepiso." Ma-Wesele a lumela hore eng kapa eng eo Molimo a e laelang, o tla nolofalletsa batho ba hae ho e phethahatsa. Sena se bolela hore taelo e 'ngoe le e 'ngoe ea mangolo e ka talingoa e le tšepiso ea mohau.

Molaoana oa Tšepiso

Lirapa tse latelang ke tlhaloso ea Wesley ea molaoana ona.¹² *Ka kopo, bala temana e 'ngoe le e 'ngoe ea Bibe e ka har'a masakaneng.*

Khanyetso e 'ngoe e tloaelehileng ke hore ha ho tšepiso ea eona [phetheho ea Bokreste] ka Lentsoeng la Molimo. Empa ho na le tšepiso e hlakileng haholo ea hore bohle re tla rata Jehova Molimo oa rona ka lipelo tsa rona tsohle (Deuteronomo 30:6). Lentsoe la Morena oa rona le lona le hlakile ka ho tšoanang, **leo e leng tšepiso, leha e le ka sebopeho sa taelo** (Mattheu 22:37). Ha ho mantsoe a ka bang matla ho feta ana; ha ho tšepiso e ka bang e tiileng ho feta ena. Ka ho tšoanang, (Mattheu 22:39), ke tšepiso e tsoanang le ha e ntse e le taelo.

'Me tšepiso eo e se nang moeli e bileng e busang nakong eohle ea evangeli, (BaHebheru 8:10) **e fetola litaelo tsohle ho ba litšepiso**; ho kenyeletsa le ena, (BaFilipi 2:5). **Taelo ena e lekana le tšepiso, 'me e re fa lebaka la ho lebella hore o tla sebetsa ka ho rona seo a se hlokanang ho rona.**

Taelo ea Molimo e fanoeng ke Mohalaleli Petrose, (1 Petrose 1:15) e fana ka maikutlo a tšepiso ea hore re tla halalela, haeba re lakatsa hona. Ha ho letho le ka haellang ka lehlakoreng la Molimo. Joalo ka ha a re bilelitse ho halalela, ha ho pelaelo hore o ikemiselitse ebile o na le bokhoni ba ho sebetsa khalalelo ena ho rona. **Hobane a ke ke a soma libopuo a tsa hae tse se hlokanang thuso, a re biletsa hore re amohela seo a sa rerang ho fana ka sona.** Hore ebe o re biletsa khalalelong ke taba e ke keng ea latoloa; ka hona, o tla fana ka hona haeba re se ba hlokanang kutlo pitsong ea leholimo.

¹² E hlophisitsoe ho tsoa ho John Wesley, "Christian Perfection," from *A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century*. Edited by Stephen Gibson. (Nappanee: Evangel, 2006).

"Empa na o re tšepisitse ho re pholosa sebeng ha re ntse re le 'meleng?" Ha ho pelaelo hore o entse joalo. Hobane **ho na le tšepiso e hlahisoang taelong e 'ngoe le e 'ngoe ea Molimo**, ho kenyetsetsa le ena, (Mattheu 22:37).

Re lokela ho ba le tebello ea mohau oa Molimo e itšetlehileng ka tsela eo re talimang semelo sa Molimo ka eona. Re na le tebello ea hore eng kapa eng eo Molimo a e laelang o tla re nolofalletsa, kaha litaello tsa hae ke tsa 'nete, 'me li ke ke tsa phethahala ka tsela e 'ngoe esele.

Re lokela ho nka mangolo ohle ka botebo. Le ka mohla ha rea lokela ho khopamisa moelelo o hlakileng oa lipolelo tsa Bibe. Molaoana oa tšepiso ke ho hlomphe Molimo, kaha o lebeletse hore Molimo o na le matla le maikemisetso a ho sebetsa kahare ho molumeli khalalelo eo Molimo a mo biletsang ho eona. Litemoso, litšepiso, le lithapelo tsa mangolo a halalelang ha lia lokela ho se tsotelloe. Thuto ea bolumeli e pakoa hantle ka ho fetisisa molemo ke tsela eo e sebelisang mangolo ka eona.

Na ho Phela Bophelo bo Halalelang hoa Khoneha?

Ke hobane'ng ha Ea Matla 'Ohle a ke keng a halaletsa moea ha o ntse o le 'meleng? Na a ke keng a le halaletsa ha le ntse le le ka tlung ee, esita le kante sebakeng se bulehileng? Na mabota a setene kapa a majoe a ka mo thibela? Le marako ana a nama le mali a sitoa ho mo thibela le ka motsotso o le mong ho u halaletsa ka ho felletseng. A ka u pholosa habonolo libeng tsohle tse 'meleng joalo ka tse kante ho 'mele. "Empa na o tšepisitse ho re pholosa sebeng ha re ntse re le 'meleng?" Ha ho pelaelo hore o entse joalo. Hobane ho na le tšepiso e hlahisoang taelong e 'ngoe le e 'ngoe ea Molimo, ho kenyetsetsa (Mattheu 22:37). Etsoe taelo ena le litaello tse ling tsohle e fanoe, eseng ho bafu, empa ho ba phelang. Ho boleloa ka mantsoe a qotsitsoeng kaholimo, hore re lokela ho tsamaea, (Luka 1:73-75).¹³

"Haeba ho fana ha hae ka seatla se bulehileng ho lekana le ho loka ha hae, litšepiso tsa hae tsa mohau li tlameha ho utloisoa li lekana le litlhoko tsa toka ea hae. Haeba o thabela ho fana joalo ka ho amohela, litšepiso tsa hae li tlameha ho bolela tsela ea ho bua litlhoko tsa hae."

- Charles Finney,
Systematic Theology

Batho ba bangata ba ipolela hore ke Bakreste ba lilemo tse ngata empa ha ho mohla ba hlohang moleko. Ba hola tsebong le mahlaleng a bosebeletsi empa eseng nthong ena ea bohlokoahali.

Bibele e ruta ka ho hlaka hore tekanyetso ea Molimo bakeng sa molumeli ke hore a hlole sebe le ho ba le pelo e halalelang (Tite 2:11-12, Diketso 15:9, 1 Johanne 3:2-10, 1 Johanne 5:1-4). Haeba molumeli a hlokomela hore ha a seo Molimo a batlang hore a be sona, o

¹³ E hlophisitsoe ho tloha ho John Wesley, "Christian Perfection," from *A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century*. Edited by Stephen Gibson. (Nappanee: Evangel, 2006).

lokela hore ka potlako le ka ho tiea a batle tšebetso e fetolang hape e matlafatsang ea Moea oa Molimo.

Motho ea tšebeletsong ea borutuo o tlameha ho lula a bolokile hore na lintho tse tlang pele ke life ka tsela e hlakileng. Ho hlola sebe ke ntho ea pele. Haeba motho a oela sebeng, ea ntseng a mo ruta o lokela ho mo lebisa pakong le tlholong pele ntho efe kapa efe esele e ka phethoa.

Mosebetsi oa Baithuti oa Thuto ea 16

Ngola lirapa tse seng ka e 'ngoe le e 'ngoe ea lipotso tse latelang:

- Motho o lokela ho lebella eng haeba a batla ho ba morutuo oa Jesu?
- U ka hlalosa joang 'nete ea sehlooho eo Petrose a ileng a e bolela mabapi le kholo ea semoea?
- “Molaoana oa Tšepiso” ke eng?

Kakaretso ea bolelele ba tsona e lokela ho ba maqephe a ka bang mabeli.

Thuto ea 17

Ho Lebisa Kholong ea Semoea

Tšebeletso ea Thuto ea Kereke

Tšokolohong ho na le phetoho e etsahalang. Motho ea sokolohang o ba le litakatso tse ncha le lintho tse tlang pele bophelong ba hae tse ncha—phetoho ena e kholo hoo Bibe e mo hlalosang e se e le 'mopuo e mocha (2 Bakorinthe 5:17).

Empa, lintho tse ling li nka nako. Molumeli enoa e mocha ha a bone hang-hang hore na ke ka tsela efe a ka kenyang melaoana ea Bokreste tšebetsong likarolong tsohle tsa bophelo ba hae. O lokela ho ithuta melaoana ena, ebe o batla litsela tsa ho e sebelisa.

Ho boetse ho na le tšebetso ea kholiso ea moea oa motho. Molumeli enoa e mocha ke lesea ho Krete.

► Moithuti e mong o lokela ho bala 1 Bakorinthe 3:1-2 bakeng sa sehlopha. Ho ea ka litemana tsee, tloaelo ea molumeli e mocha ke efe?

► Moithuti e mong o lokela ho bala BaHebheru 5:13-14 bakeng sa sehlopha. Lebeso leo litemana tsee li buang ka lona ke lefe? Nama eona ke eng? Sebopeho sa kholo ea semoea ke sefe?

Qalong ea thupelo ena, re ile ra sheba thomo e kholo eo Jesu a e neileng kereke. Ha re e shebeng hape.

► Moithuti e mong o lokela ho bala Mattheu 28:18-20 bakeng sa sehlopha. Litemaneng tsee, ke boikarabello bofe boo Jesu a faneng ka bona bo fetisang boevangeli?

Pele a fana ka Thomo e Kholo, Jesu o ile a bolela hore o na le matla 'ohle leholimong le lefatšeng. Eaba o fa kereke boikarabello ba ho etsa hore batho ba mamele bolaoli ba hae.

Jesu o ile a bolella barutuo hore ba se ke ba bolela evangeli feela, empa ba rute lintho tsohle tseo a li laetseng. Boevangeli ke karolo ea pele feela ea mosebetsi. Ho ruta batho ba sokolohileng ho mamela litaello tsohle tsa Jesu ke tšebetso ea borutuo. Ho hloleha tabeng ea borutuo ke taba e tebileng joaloka ho hloleha boevangeling.

Tšebeletso ea ho ruta ea kereke ke ho tisa balumeli kholong ea moea.

Ho Baefese re bolelloa hore Molimo o biletse batho mesebetsing e khethehileng ea bosebeletsi ka sepheo sa ho haha balumeli hore e se hlole e e-ba bana (Baefese 4:11-14). Litholoana tsa ho hōla ha bona moeeng ke ho fihlela ho tsitsa ha thuto ea bolumeli.

Moruti ke eena ea ikarabellang ka ho khetholoha bakeng sa borutuo. Bala seo Paulose a se boletseng ho Timothea ho 1 Timothea 4:13. O ne a sa bue haholo-holo ka ho ithuta ha

Timothea bo eena; o ne a bua ka bosebeletsi. Tšebeletso ea Timothea e ne e le ho tsepamisa kelello ho baleng le ho hlaloseng mangolo, ho fana ka tataiso ea moea le ho ruta thuto ea Bokreste. E 'ngoe ea litšoaneleho tsa moruti ke hore a tsebe ho ruta (1 Timothea 3:2).

Kahobane ho ithuta ke karolo ea tlhophiso ea semoea, ho ruta ke karolo ea mosebetsi oa borutuo. Baruti ba bohlokoa ka phuthehong, 'me kereke e tšoanela ho lula e hlahisa le hona ho ntlafatsa baruti.

► Bala 2 Timothea 2:2.

Taelo ena e ile ea fanoa ke Paulose ho Timothea, ho tloha ho moevangeli le moruti ea nang le boiphihlelo ho ea ho mosebeletsi e monyenyanane lilemong. Paulose o ne a sa kholiseha hore tumelo e ne e tla fetisoa ka ho bolela feela. Batho ka bomong ba ne ba tla hloka ho koetlisoa ka boiteko bo khethehileng le ho lokisetsoa ho koetlisa ba bang. Haeba koetliso e joalo e ne e ke ke ea fihlelloa ka ho rerela phutheho, banna bana ba tšepahalang ba ne ba tla lokela ho koetlisoa e le batho ka bomong kapa ka lihlopha tse nyenyane.

Ho na le thuto e ngata e lokelang ho etsoa. Ke moruti ofe ea nang le nako ea ho etsa seo kaofela, haholo-holo kaha ha se bohle ba tla be ba loketse thuto e tšoanang ka nako e le 'ngoe? Empa Baefese 4:11 ha e re, "O beile e mong moruti" (motho a le mong le mosebetsi o le mong feela). Ho e-na le hoo, ho na le mesebetsi e fapaneng le batho ba 'maloa ba lokelang ho e phetha. Molimo o bitsa baruti, o ba nea bokhoni ba ho ruta, 'me o ba hlomella ka kereke bakeng sa tšebeletso ea ho ruta.

"Morero oa pele moralong oa Jesu e bile ho fumana banna ba neng ba ka paka ka bophelo ba hae le ho ntšetsa-pele mosebetsi oa hae kamor'a hore a khutlele ho Ntate."

- Robert Coleman,
The Master's Plan

Sechaba sa Bokreste le Boikarabello ba Semoea

Borutuo ba 'nete bo fetisa ho ruta litaba; bo akarelletsa ho bopa melao ea boitšoarō, lintho tse tlang pele, maikutlo, esita le mokhoa oa bophelo. Sena se ka etsahala feela sechabeng sa Bokreste se nang le boikarabello ba moea.

Re bona mangolong ka kakaretso hore Molimo o ne a rerile hore batho ba phele hammoho e le sechaba, ho qala ka polelo ea Molimo ea hore Adama o ne a sa lokela ho ba inotši (Genese 2:18).

► Bala ka melemo ea lelapa e hlalositsoeng ho Moeklesia 4:9-10.

Molimo o ile a bolella Moshe hore morero oa hae bakeng sa Israele ke hore e be 'muso oa baprista le sechaba se halalelang (Eksoda 19:6). Lefa lena le ne le lokela ho fetisoa ho theoha ka malapa, kamoo ho hlalosoang ho se bitsoang "Molao o Moholo." (Deuteronoma 6:4-9)

Moea o Halalelang o ile oa susumetsa bangoli ba Testamente e Ncha ho sebelisa mantsoe ao Testamenteng e Ncha ho bolela ka kereke (1 Petrose 2:9).

Kamehla Molimo o ne a rerile hore batho ba nang le kamano le eena ba boele ba be le kamano e mong le e mong. Kamano ea rona le Molimo e re etsa lelapa la tumelo. Joalo feela ka kamoo kamano ea rona le Molimo e hlohang boitlamo, likamano tsa rona le batho ba Molimo li hloka boitlamo. Ho fosahetse hore motho a nahane hore a ka ba le kamano e ntle le Molimo empa a khetha ho se be le kamano le batho ba Molimo.

Paulose o sebelisitse papiso ea 'mele ho hlalosa likamano lipakeng tsa litho tsa kereke (1 Bakorinthe 12). Ha ho setho se ka sebetsang hantle haeba se leka ho ikemela ka ntle ho 'mele. Litho li tlameha ho sebelisana le ho hlokomelana, ho seng joalo ho ke ke ha e-ba le 'mele. Haeba setho se seng se tsoa kotsi, bohle ba utloa bohloko. Diketso tsa setho li ama 'mele oohle. Paulose o ile a bua ka sena ha a ne a sebetsana le boemo ba monna ea neng a kene boitsoarong bo bobe, le hoja tabeng ena a ile a sebelisa papiso ea bohobe. (Bala 1 Bakorinthe 5:6). Re tlameha ho ipona re le likarolo tsa bohlokoa tsa lelapa la Bakreste.

Litaelo tse ngata tsa Testamente e Ncha ha li khone ho bolokoa ntle le ho ikutloa re le lelapa. E le ho phethahatsa litaelo tsa Molimo, Bakreste ba tlameha ho phela ka boitlamo e mong ho e mong. Sena se bolela hore sechaba sa Bokreste e lebisa boikarabellong ba semoea.

Re fumana libaka tse ngata ka Bibeleng moo sechaba sa Bakreste le amanngoang le boikarabello ba semoea.

► Bala BaHebheru 13:17.

Temana ena e bolella balumeli ho ikokobelletsa ba maemong a bolaoli ba moea. Taelo e boetse e fana ka boikarabello bo boholo ho baetapele ba moea. Boikarabello ba bona ha se feela ho etella pele ka bolaoli, empa ke ho lebela meea e tlhokomelong ea bona. Ho etsa joalo, ba tlameha ho tloaelana le batho ba bona hantle hore ba fane ka tataiso ea moea ho motho ka bomong, 'me ba tlameha ho ba le kamano le batho ba bona e etsang hore tataiso e joalo e khonehe.

Sechaba sa Bakreste le boikarabello ba semoea li ile tsa hlaloso hape litemaneng tsena:

► Moithuti e mong o lokela ho bala BaHebheru 10:24-26 bakeng sa sehlopha. Ho laeloa eng litemaneng tsee?

Re laetsoe mona hore re elelloe litlhoko tsa balumeli ba bang le ho ba khothaletsa ho etsa se nepahetseng.

► Hlalosa likamano tse tla hlokahala har'a balumeli hore ba phethe boikarabello bona.

Khothatso ea rona ha e atlehe haeba re se na kamano e ntle le ba bang. Re lokela ho ba tseba hantle le ho bontša lerato le tsotello. Ho seng joalo, ba khopisoa ke keletso ea botho.

► Bala BaHebheru 3:12-13.

Re biletsoa ho talimana re e-na le boikarabello. Khothatso ena mona e tlameha e feta ho ba le likopano tse reriloeng tsa sehlopha sohle sa kereke, hobane re laetsoe ho khothatsana

letsatsi le letsatsi. Sena se hloka kopano ea batho ka bomong kapa ea sehlopha se senyane. Kamano ea mofuta ona e ke ke ea e-ba ea ho ja hammoho kapa ho etelana feela, empa e tla ba le morero oa semoea. Ho phethahatsa morero ona, re tlameha ho hlophisa lipuisano le likopano tsa lihlopha tse nyenyane ka sepheo se beileng taba eo e le ea bohlokoa.

Tsela eo re ka tsoelang ba bang molemo ka eona e bontšoa ho Diproverbia 27:17.

Ha ho hlokahale hore motho e mong a phahame ho feta e mong pele a ka mo ruisa molemo ka tataiso ea moea le khothatso. Ha e le hantle, tataiso ea semoea e fanoang ka boikokobetso e na le menyetla e mengatanyana ea ho amoheloa.

► Bala Jakobo 5:16.

Ho ipolela liphoso tsa botho ka tloaelo ho ke ke ha etsahala lihlopheng tse kholo; ka hona, taelo ena ha e phethahale habonolo litšebeletsong tsa kereke. Moelelo oo taba ena e hlahang ho oona o bontša lebaka la taelo ena: hore ba fositseng ba tsosolose.

► Bala Bagalata 6:2.

Hangata Mokreste o ikutloa hore ha ho motho ea tsotellang hore na o hlaheloa ke eng. Bakreste-’moho ba ne ba tla tsotella haeba ba ne ba ka utloisisa hore na o utloa bohloko bo joang, empa hangata ha ba mo tsebe hantle ho lekana hore ba ka mo utloisisa. Re ka jara meroalo ea ba bang joang haeba re hlile re sa tsebe seo ba leng sona?

Matsatsing a pele ka mor’a tsoalo ea kereke, kamano e haufi mahareng a balumeli e ne e tloaelehile.

► Bala Diketso 2:46.

John Wesley o boletse hore ha ho ntho e joalo ka Bokreste ba motho ka mong.

► U nahana hore Wesley o ne a bolela’ng ka polelo eo ea hae?

Boikarabello ba semoea bo etsahala har’a sechaba sa Bokreste se phetseng hantle.

Ho ba le boikarabello ba moea ke ho theha kamano le motho kapa sehlopha seo re tlalehelang boemo ba rona ba moea ho eena, katleho ea rona kapa ho hloleha ha rona lithutong tsa moea, le boitlamo ba rona ba intšetsa pele.

Ntle le ho ba le moo re ikarabellang teng moeeng re ke ke ra phethahatsa litaello tsohle tsa mangolo, 'me re tla be re iphapanyetsa mokhoa oo Molimo a o lokiselitseng ho re fa mohau.

Litšobotsi tsa Kholo ea Moea

Ho hola moeeng ho bolela’ng? U ka hlalosa molumeli ea holileng joang?

Kahobane kholo e nka nako, e atisa ho tla ho latela lilemo (Tite 2:1-5). Ho hlakile hore batho ba bang ba tsofala empa ba sa hōla moeeng kamoo ba neng ba lokela kateng, 'me ho na le bacha ba bontšang kholo e sa tloaelehang.

Litšobotsi tse ngata tsa kholo ha li fumanoe ka ho feletseng ka nako e itseng, empa li tla 'ne li eketseha butle-butle. Ka linako tse ling li ka 'na tsa eketseha hanghang ka lebaka la boiphihlelo ba semoea kapa ba litabeng tsa bophelo. Le hoja motho a lokela ho tsoela pele ho hōla bophelo bohle ba hae, ho na le mokhahlelo oo a ka o fihlelang o ka bitsoang kholo ea moea.

Litšobotsi tsa kholo ea moea li hlalosoaneng litemaneng tse 'maloa.

► Baithuti ba fapaneng ba lokela ho balla sehlopha litemana tsena: Baefese 4:11-14, BaHebheru 5:12-6:1, 1 Bakorinthe 3:1-2, le 1 Johanne 2:12-14.

Ka tlaase mona ke lethathamong la libopeho tseo e leng matšoao a kholo ea semoea. Ha se lethathamong le felletseng, 'me lintlha tse ling lethathamong ha li khethollehe ka botlalo ho tse ling.

Molumeli ea holileng tsebong a ka 'na a se ke a bonahatsa libopeho tsena kaofela ka botlalo, empa o ntse a hōla. A ka 'na a se ke a hlokomela tse ling tsa liphoso tsa hae, empa o tla lula a fetoha ka lebaka la tšebetso e tsoelang pele ea Moea o Halalelang pelong ea hae.

Litšobotsi tse Leshome tsa Kholo ea Semoea

(1) Ho tšoana le Krete ka sepheo, maikutlo le liketso

Ho tšoana le Krete ho tsoa takatsong ea ho tseba Krete semelong sa hae, ka ho utloa lefu le tsoho ea hae moeeng (BaFilipi 3:10). E ka 'na ea kenyelletsa ho feta har'a litlhoriso joaloka eena. Motho ea ratang Krete ka tsela ena o tla fetoha hore a tšoane le eena.

Ho tšoana le Krete ke ho susumetsoa ke lerato eseng boithati kapa boikhohomoso. Molateli oa Krete o batla ho tšoana le Krete 'me o utloa bohloko nako tsohle ha a hlokomela hore ha a ka ba a tšoana le Krete nthong e 'ngoe eo a e buileng kapa eo a e entseng.

(2) Kamano e haufi-ufi le Molimo

Motho o lokela ho lula a atamela haufi-ufi kamanong ea hae le Molimo. Lipontšo tsa kamano e ntle le Molimo ke ho thabela boteng ba Molimo, ho rata Lentsoe la Molimo, ho ba le nako ea thapelo.

(3) Ponahatso ea litholoana tsa Moea

Moea o Halalelang o hlahisa litholoana bophelong ba molumeli, tse kenyeletsang lerato, thabo, mamello le boitšoaro. Molumeli o lula a le mosa le ho ba bonolo ha a lumella Moea o Halalelang hore o sebetse semelong sa hae.

(4) Ho hlola sebe se ka ntle le se ka hare

Molumeli o ithuta mokhoa oa ho itšetleha ka Molimo bakeng sa ho hlola moleko. O inehela tlhoekisong ea Molimo e le hore a be le pelo e halalelang. O hlaolela mekhoea le litloaelo tse mo thusang ho phela ka tlholo ka mokhoa o tsitsitseng.

Haeba a oela molekong o mong, o bolela taba eo ho Molimo 'me o rapella tšoarelo le matla. O lokela ho arolelana mefokolo ea hae le metsoalle e haufi ea Bakreste e mo rapellang (Jakobo 5:16).

(5) Taolo ea semoea e thehiloe

Taolo ea semoea ke tsela ea ho itloaetsa ho etsa hore kamano ea rona le Molimo e be eona ntho ea pele. Motho ea sa phehelleng ho rapela, ho bala Bibe le ho ea kerekeng ha se molumeli ea holileng.

(6) Semelo sa Bokreste se ntlafetseng

Molateli oa Krete o ithuta ho bapisa bophelo ba hae le melaoana ea botšephehi, ho ba ea tšepelang, le ho sebetsa ka botšephehi.

(7) Ho phela bophelo bo tsitsitseng ba Bokreste

Molumeli o ithuta ho sebelisa melaoana ea Bokreste bophelong ba hae. Mokreste ea holileng o lokela ho batla ho shebahala joalo ka Mokreste ka linako tsohle boitšoarong le maikutlong a hae. Ha a hlokomela hore ntho eo a e buang kapa a e etsang ha e lumellane le lerato le ka pelong ea hae, o tšepa thuso ea matla a Molimo ho etsa liphetofo.

(8) Likamano tse ntle

Molumeli ea holileng o ba le setsoalle se tebileng le balumeli ba bang. O boloka likamano ka ho bontša botšephehi, mamello, le tšoarelo. O na le boikokobetso, 'me o amohela liphoso. Kahobane a ka 'na a se ke a utloisisa maemo a mang a itseng, a ka 'na a se be le mamello kamoo ho neng ho lokela, a ka 'na a se ananele phoso kapele, a ka 'na a se be le maikutlo a nepahetseng ka motho e mong.

(9) Tšebeletso ea motho boena

Molumeli o lokela ho lemoha lineo tsa hae tsa moea. O lokela ho fumana sebaka sa hae ka phuthehong e le tlhohonolofatso ho ba bang. Molumeli a ka sebeletsa ka phuthehong ka ho thusa ho bolela evangeli le ho ruta ba bang bophelo ba Bokreste.

(10) Ho mamella maemo a thata

Molumeli o lokela ho ithuta ho tšepa Molimo ha lintho tse mpe li etsahala. O lokela ho itšetleha ka Molimo ha a le maemong a thata. Molumeli ea holileng ha a fellowe ke tumelo ha a sa utloisisa hore na ke hobane'ng ha ntho e itseng e etsahala.

Qetello

Litšobotsi tsa kholo ea semoea ha lia itšetleha ka talenta ea tlhaho.

Ha li tšoane le litsebo tsa bosebeletsi.

Ha se hakaalo hore li tsamaellana le bokhoni ba boetapele. Ho hotle ha moetapele a holile moeeng, empa ka nako tse ling motho e ba moetapele ka baka la bokhoni ba hae, athe ha a e-so hole moeeng. Ka linako tse ling motho o holile moeeng, empa ha a na bokhoni ba boetapele.

Mefuta e meng ea botho e bonahala e na le mamello le mosa ka tlhaho. Libopeho tsa tlhaho tsa botho ha li tšoane le kholo ea semoea. Molimo o sebetsa bothong ba rona 'me o thusa ho leka-lekanya litloaelo tsa rona. Haeba re hlahloba motho ea itseng, re ke ke ra khona ho khetholla hantle pakeng tsa botho ba hae ba tlhaho le libopeho tsa kholo ea semoea.

Bokulo le bona bo ka 'na ba ama temoho ea motho le tsela eo a itšoarang ka eona. Ha rea lokela ho potlakela ho ahlola ba bang.

Mesebetsi ea Baithuti ea Thuto ea 17

(1) Itlhahlobe ka litšobotsi tse 10 tsa kholo ea semoea. Ka thapelo nahana hore na ke life tseo u li hlokang haholo. Rera mokhoa oa ho hola ho tsona ka maikemisetso, ka thapelo, thuto, likeletso tse tsoang ho ba bang, le ho itšetleha ka thuso ea Molimo.

(2) Ke ka tsela efeng kereke e ka phethahatsang ka maikemisetso boikarabello ba eona ba ho ruta le ho ikarabella semoeeng? Ngola maqephe a mabeli a hlalosang moralo oa tšebetso bakeng sa kereke.

Thuto ea 18

Bukana ea Sehlopha se Senyenyane

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Thuto ena ha e thehoe e le thuto ea sehlopha joaloka tse ling. U ka ruta ka eona, 'me ho na le lihlooho tse ngata tsa puisano. Ho ka 'na ha hlokahala ho kopana makhetlo a fetang le le leng bakeng sa thuto ena.

Sehlopha se lokela ho ipha nako ea ho buisana haholo-holo ka liketso tseo ba tla li etsa nakong e tlang. Ba lokela ho rera hammoho hore na ba ka thusa likereke tsa habo bona joang ka mesebetsi ea boevangeli le borutuo.

Bohlokoa ba Lihlopha tse Nyenyane Bakeng sa Borutuo

Tšebeletso ea lihlopha tse nyenyane e ba ka libopeho tse ngata ka ho fapana ha libaka lefatšeng. Ho na le mofuta e mengata ea lihlopha tse nyenyane, tse etselitsoeng merero e fapaneng. Lihlopha tse nyenyane li ka kopana bakeng sa ho ithuta, boikarabello ba semoea, tšebeletso, thapelo, kapa merero e khethehileng.

Likereke tse ling li arotsoe ka lihlopha tse kopanelang malapeng. Lihlopha li sebetsa joalo ka likereke tse nyenyane. Likereke tsa Testamente e Ncha li ne li sebetsa ka tsela ena.

Likereke tse ntseng li hola, tse atlehang hangata li na le mofuta o itseng oa tsamaiso ea lihlopha tse nyenyane.

Karolong ena, re tla bua ka katleho ea lihlopha tse nyenyane bakeng sa borutuo.

Mohlala oa Wesele

John Wesley (Great Britain, lilemong tsa bo 1700) e ne e se eena oa pele oa ho hlophisa lihlopha tse nyenyane, empa o ile a qapa tsamaiso e atlehileng haholo.

Wesley o ile a theha tsamaiso ea borutuo ka lihlopha tse fapaneng ka boholo tse bitsoang mekhatlo, lihlopha, le lihlotšoana.¹⁴ Mekhoa ea Wesley e ne e se tsamaiso e felletseng qalong, empa e ile ea ntlafatsoa butle-butle hore e arabele litlhoko. Bongata ba batho ba Wesley ba sokolohang ba ile ba kopa khotatso, keletso, le thapelo. Kaha ba ne ba le bangata, o ile a lokisetsa hore ba kopane ka Labone le leng le le leng.

Sebakeng se seng le se seng seo Wesley le bareri ba hae ba ileng ba isa evangeli, ba ile ba hlophisa balumeli ka lihlopha tse kopanang khafetsa. Kaha liphutheho li ne li le kholo, ba bangata ba ne ba sa khone ho bua ka litlhoko tsa bona tsa moea e le batho, 'me ba ne ba

¹⁴ Talima "A Plain Account of the People Called Methodists," in *The Works of John Wesley, Volume VIII* (Grand Rapids: Zondervan), 249-258.

sa fumane tlhokomelo eo ba e hlokanang. Ho ile ha thehoa lihlopha tse nyenyane tse bitsoang lihlopha, moo baetapele ba neng ba sebeletsa e le baruti ho khothatsa le ho tataisa litho. Setho sefe le sefe se neng se tsoela pele ka sebe se pepenene, 'me se sa fetohe se ne se tlosoa bothong 'me se ne se sa lumelloe ho tla kopanong.

Lihlopha tse ling tse nyenyane ho feta lihlopha li ile tsa thehoa e le hore litho li ka arolelana mathata a tsona a moea le ho fana ka boikarabello ba semoea. Lihlopha tsena tse nyenyane li ne li bitsoa lihlotšoana. Likopanong tsena moetapele o ne a hlalosa boemo ba hae ba semoea, ebe o botsa ba bang lipotso tse batlisisang mabapi le boemo ba bona, libe, le meleko. Lihlopheng tsena, litho kaofela e ne e ba tsa bong bo tšoanang.

Katleho ea Wesley e ile ea etsa hore George Whitefield ea tummeng a bue polelo ena: "Moena oa ka Wesley o ile a etsa ka bohloko—mee a tsositsoeng tlas'a tšebeliso ea hae o ile a e kopanya hammoho sehlopheng, 'me kahoo a boloka litholoana tsa mosebetsi oa hae. Sena ha kea ka ka se ela hloko, 'me sechaba sa ka se joaloka thapo ea lehlabathe." Mekhoa ea Wesley e ile ea ntšetsoa pele ke kereke ea Methodist ea Amerika lilemong tsa pele, empa melaoana ea hae ea borutuo hammoho le lithuto tsa hae ha li sa eloa hloko ke Methodist ea kajeno.

Ho Utloisisa Kereke ea Bohloko

Mohaho oa pele oa kereke o fumanoeng o hahuo lilemong tse hakanyetsoang ho A.D. 250. Lilemong tse makholo a mabeli tsa pele, kereke e ne e ipona e le batho, eseng mohaho kapa mokhatlo. Kereke e entsoe ka lihlopha tsa balumeli ba rapelang hammoho, ba rutang evangeli le ho mamela Bibe.

Lihlopha tse nyenyane tsa batho ke litšiea tsa motheo tsa sebopeho se seng le se seng sa kereke e sebetsang. Lenaneo la boithuto ba sehlopha se senyenyane ha se setsi se secha seo ka letsatsi le leng se tla felloa ke tšebetso. Ha se mokhoa o mocha o ka sebetsang libakeng tse ling ho fapana le tse ling. Ho e-na le hoo, lihlopha tse nyenyane ke litšiea tsa motheo tsa kereke. Tšebeliso ea lihlopheng tse nyenyane e ka etsoa ka mekhoe e fapaneng ho arabela liqholotso tseo kereke ea lehae e tobanang le tsona.

Kereke e ke ke ea phethahatsa morero oa eona ntle le hore batho ba eona ba ahoe le ho koetlisoa khafetsa, maemong a tobileng motho haholoanyane ho feta phuthehong eohle kapa likolong tse ngata tsa Sontaha.

Tlhokomeliso

Lihlopha tse nyenyane li maemong a semoea ho latela feela kamoo batho ba amehang ho tsona ba leng kateng. Haeba e se barutuo ba inehetseng ba bileng ba nkang ho khahlisa Molimo e le taba ea bohloko, ba phelang ka botšepahi, le ho phethahatsa thomo ea kereke, ho na le litsela tse ngata tseo ka tsona sehlopha se tla fosa.

Tlhokahalo ea Boikarabello ba Semoea

Ho ba le boikarabello ba semoea ke ho theha kamano le motho kapa sehlopha moo u tlalehelang boemo ba hau ba moea, katleho ea hau kapa ho hloleha ha hau lithutong tsa moea, le boitlamo ba hau ba ho intlafatsa. Ba u bolella ha ba nahana hore u etsa phoso. U ba bolella boitlamo ba hao, 'me hamorao ba tla u botsa hore na u ntse u bo bolokile hantle.

Motheo oa Bibelet oa boikarabello ba semoea sechabeng sa Bakreste se phetseng hantle o hlalositsoe ka botlalo karolong e fetileng. Ntle le boikarabello ba semoea, re ke ke ra phethahatsa litaelo tsohle tsa mangolo; 'me re tla iphapanyetsa tsela eo Molimo a e lokiselitseng ho re nea mohau ka eona.

► Bala Jakobo 5:16.

Motho a ke ke a bolela litšito tsa lekunutu haese likamanong tse etsang hore ho be bonolo. Haeba a sa ipolele ho motho ea rapellang litšito tsa hae, ha a ele hloko tsela eo Molimo a e lokisitseng bakeng sa ho arabela litlhoko tseo.

► Bala Bagalata 6:2.

Ntle le hore re tsebe motho hantle, ha re na ho tseba hore na meroalo ea hae e boima ka ho fetisisa ke efe. Re ke ke ra phethahatsa taelo ena ea mangolo ntle le hore re be le likamano tse etsang hore e khonehe.

► Bala BaHebheru 10:24.

Re lokela ho hlahlobana ka tsela e haufi-ufi ka sepheo sa lerato e le hore re bone hore na ho hloka hlahlobo kothatso le khalemelo efe. Likhothatso e tla ba tse sa tebang, le khalemelo e tla hanoa ka ntle le haeba re e-na le likamano tse khethehileng le motho eo.

Lipotso tse latelang li ka thusa motho hore a tsebe hore na o na le boikarabello ba semoea kapa che.

Ke likamano life tseo ke nang le tsona tse ntumellang hore:

- Motho e mong a ka nthusisa ho jara lintho tse nkimelang ka ho fetisisa?
- Nka bolela liphoso tsa ka ho motho e mong?
- Nka thusa motho ho jara lintho tse moimelang?
- Ke mang ea lokelang ho arabela boemo boo ke leng ho bona ba semoea hona joale?

Na ho na le linako tseo:

- Ho se nang motho eo nka itšetlehang ka eena?
- Ke thabelang hore ebe ha ho motho ea tsebang boemo boo ke leng ho bona?
- Nka hlajoang ke lihlong ho tlaleha nako ea ka ea thapelo kapa nako ea ho ithuta Bibelet?

Likereke tse ngata ha li phethe boikarabello ba tsona ba ho ikarabella semoeeng ntle le hore ba hlophise mokhoa oa ho etsa joalo. Ho ba bangata, sena e ka ba ka tšebetso ea lihlopha tse nyane.

Litšoaneleho tsa Moetapele oa Sehlopha se Senyane

Jesu o ile a bontša hore ho ba morutuo a ke ntho ea bohlokoa ka ho fetisisa. Ho tloha qalong ea tšebetso ea hae o ile a khetha banna ba 'maloa ba neng ba tla amohela boikarabello ba ho tataisa kereke. Ha a ka a qeta nako eohle ea hae a ntse a ruta likete-kete tse neng li mo latela; ho e-na le hoo, o ne a atisa ho ipha nako ea ho koetlisa ba leshome le metso e 'meli. O ile a atolosa tšebetso ea hae ka bao a ileng a ba koetlisa.

Motho ea etsang borutuo a lokela ho ba le litšobotsi tse latelang. A ka 'na a se ke a ipabola tšobotsing e 'ngoe le e 'ngoe, empa o lokela ho leka ho ntlafala ho tsona kaofela. Haeba a haelloa ke e 'ngoe ea tsona, a ke ke a atleha haholo.

(1) Kholo ea Semoea

O lokela ho ba le makhabane a kholo ea moea a hlalositsoeng karolong e fetileng. Haeba a sa hōla moeeng, a ke ke a beha mohlala o motle, 'me a ke ke a ba le boiphihlelo boo a bo hlohang.

(2) Ho fumaneha

Haeba mesebetsi ea hae e le mengata haholo, 'me e sa laoloe hantle, ha a na ho fumaneha bakeng sa tšebetso ea sehlopha se senyane. O tlameha ho e etsa ntho e tlang pele.

“Le hoja a ile a etsa seo a neng a ka se khona ho thusa matšoele, o ile a tlameha ho inehela haholo-holo ho banna ba 'maloa, ho e-na le matšoele, e le hore matšoele a tle a pholohe qetellong. Hona e bile masene a hlollang a leano la hae.”

- Robert Coleman,
The Master's Plan

(3) Ho tšepahala

O tlameha ho ba motho ea phethahatsang boitlamo ba hae. O lokela ho khona ho boloka likopano. O tlameha ho hopola ho jarisa ba bang boikarabello bakeng sa boitlamo ba bona.

(4) Ho itšepa

O tlameha hore a lumele hore o na le bokhoni ba ho ithuta ho etella sehlopha pele. Haeba a e-na le bokhoni empa a sa bo lumele, o hloka ho tataisoa hore a be le boitsebelo ba lintho molemong oa ho aha boitšepo ba hae.

(5) Bokhoni ba ho rarolla likhohlano

O lokela ho ba le bokhoni ba ho lula a e-na le boikutlo bo nepahetseng ha batho ba sa lumellane, 'me ba baka mathata. O hloka ho khona ho thusa ho rarolla likhohlano pakeng tsa ba bang.

(6) Bokhoni ba ho ruta

Na batho ba utloisisa litlhaloso tsa hae? Moetapele o lokela hoba motho ea sa ferekanyeng batho.

(7) Ho Lapela Lentsoe la Molimo

O lokela hore a natefeloe ke Lentsoe la Molimo, a tle a tsebe ho memela ba bang hore le bona ba natefeloe ke lona. O lokela ho etsa hore Bibe e be bohlokoa kamanong ea hae le Molimo.

(8) Ho itšetleha ka Molimo

O tlameha ho elelloa hore litholoana tsa semoea li ka hlahisoa feela ke tšebetso ea Moea o Halalelang. O lokela hore a itokisetse ho sebelisana hantle le Moea o Halalelang. O lokela ho itšetleha ka tlotso e tsoang ho Molimo. Ha a lokele ho ba le boitšepo ba hore litlhaloso tsa hae li tla atleha ka lebaka la bokhoni ba hae feela.

(9) A ikemisetse ho sebeletsa

O lokela ho ba motho ea ikutloang hore o etsa ntho ea bohlokoa ha a sebeletsa ba bang. Ha a lokela ho ba motho ea batlang ho sebeletsoa. Ha a lokela ho batla bosebeletsi ka morero oa ho bonahatsa litalenta tsa hae. O tlameha ho arabela litlhoko hape a lule a itokiselitse ho ithaopa.

(10) A be tlas'a botsamaisi ba semoea

O lokela ho ikarabella ho motho e mong semoeeng. O lokela ho ba le baetapele ba moea bao a latelang tataiso ea bona.

(11) Ho tšepahalla kereke

Moetapele oa sehlopha o tšoanela ho ba setho se itsetseng sa kereke ea lehae. Tšebetso ea borutuo e lokela ho etsa hore batho ba ananele kereke 'me ba ikemisetse ho itela ka ho fetisang ho eona.

(12) Ho chesehela katleho

Haeba a chesehela ho atleha, a ke ke a tela kapele. O tla ikamahanya le maemo. O tla batla litaba tse tla mo thusa hore a atlehe. O tla nka likhato haeba ho na le mathata kapa menyetla. O tla ba le mafolofolo le cheseho.

(13) Thuto e nepahetseng

O lokela ho ba le motheo o motle oa thuto ea Bibe, ea evangeli.

(14) A koetliselitsoe bosebeletsi

Ha ho hlokahale hore koetliso ea bosebeletsi e etsahale setsing sa thuto. Koetliso e qala ka ho shebella, ha molumeli a bona kamoo bosebeletsi bo etsoang kateng. Koetliso e eketseha

ka ho kenya letsoho, ha a fuoa boikarabello tlas'a tataiso. Ho bala le ho ithuta lingoliloeng tse nang le molemo ke taba e bohlokoa haholo.

Ho Ntlafatsa Lenaneo la ho Etsa Barutuo

Mokhoa o motle oa hore borutuo ba etsahale ke ka kereke ea lehae e utloisisang boikarabello le bohlokoa ba borutuo, e sebetsang ka bonngoe.

Ka hona, litaello tsena li lebisitsoe ho baetapele le litho tse itetseng tsa kereke.

Haeba kereke e hlokomela hore e hloka ho ntlafatsa kamoo e sebetsang borutuo kateng, e lokela ho qala ka ho ithuta mangolo le lintlha tse hlahang thutong ena ea borutuo. Baetapele e ka ba bona ba fanang ka lithuto tsena. Litho tsohle tse itetseng tsa kereke li lokela ho kenya letsoho ha ho khoneha, e le hore ba tle ba kopanele pono.

Karolo ea bobeli ea tsoelopele ke ho ela hloko seo kereke e seng e ntse e se etsa. Likereke tse ngata li na le lihlopha tse seng li ntse li sebetsa, leha li sa ka tsa qala lenaneo la lihlopha tse nyenyane ka morero. Mohlala, ho ka 'na ha e-ba le sehlopha sa libini ka phuthehong se kopanang khafetsa. Ho ka 'na ha e-ba le sehlopha se ikoetlisang. Ho ka ba le lekhotala la batiakone. Ho ka 'na ha e-ba le lihlopha tsa sekolo sa Sontaha, 'me litichere a sekolo sa Sontaha le tsona li ka etsa sehlopha. Bacha ba kereke ba ka kopana ka linako tse ling. Likomiti li ka ba teng ho hlokomela mesebetsi e fapaneng. Sehlopha se ka hlaha ka tsela e neng e sa hlophisoa sa batho ba sebetsang hammoho morerong o itseng. Ho ka ba le malapa a kereke ao ka linako tse ling a tlang hammoho bakeng sa kopanelo. Ho ka 'na ha e-ba le lithuto tsa mahaeng tsa Bible le likopano tsa thapelo.

Lihlopha tsena e ka 'na eaba ha lia thehoa molemong oa borutuo kapa boikarabello ba semoea, empa li ka thusa ho phethahatsa merero eo. Kereke efe kapa efe e nang le bophelo ba moea e se ntse e na le lihlopha tse ling tse sebetsang ho tšehetsa bophelo boo. Ha kereke e nka qeto ea ho ntlafatsa lenaneo la eona la borutuo, e lokela ho hlahloba lihlopha tse teng le ho fumana se etsahalang, ebe e nahana hore na merero eo e ka fihleloa ha molemo ho feta pele joang.

Ho ka 'na ha hlokahala lihlopha tse ncha. Mohlomong ho hlokahala mefuta e fapaneng ea lihlopha. Ho ka 'na ha e-ba le lihlopha tse fanang ka koetliso e sebetsang bakeng sa bosebeletsi. Ho ka ba le lihlopha tseo haholo-holo li ithutang Bible le ho rapela. Ho ka 'na ha e-ba le lihlopha tse nyenyane bakeng sa boikarabello bo tebileng ba semoea.

Sepheo sa sehlopha ke sona se bontšang hore na ke mang ea lokelang ho ba teng le hore na sehlopha se lokela ho sebetsa joang. Mohlala, sehlopha sa boikarabello bo tebileng ba semoea se lokela ho ba le batho ba palo e ka tlaase ho leshome. Haeba sehlopha se le seholo haholo, ho boloka makunutu hoa fokotseha, ho arolelanoa e ba ho sa tebang, ho hlokahala matla a eketsehileng ho se laola, ho nka karolo e ba ho fokolang, 'me le ho ba teng ho atisa ho se etsahale hantle. Botebo ba litaba tse ka arolelanoang le bona bo tla fokotseha haholo haeba banna le basali ba le teng sehlopheng.

Sepheo sa sehlopha ke sona se susumetsang hore na se lokela ho buleloa litho tse ncha kapa che. Haeba sepheo e le boikarabello ba semoea, ha sea lokela ho eketsa litho tse ncha kamor'a hore sehlopha se kopane ka makhetlo a 'maloa. Batho ba bangata ba ke ke ba bua ka boemo ba bona ba semoea ho fihlela ba ikutloa ba sireletsehile ha ba e-na le ba bang sehlopheng. Haeba sepheo sa sehlopha e le ho akaretsa letoto le itseng la lithuto, ha ho bonolo ho ekeletsa batho nakong eo letoto la likopano le se ntseng le tsoela pele.

Ho ka ba le sehlopha sa balumeli ba bacha.¹⁵ Ho bohlokoa hore motho ea sa tsoa sokoloha a se ke a ema libeke tse 'maloa pele a kena sehlopheng. Ka hona, sehlopha sena se hloka letoto le potolohang la lithuto e le hore batho ba bacha ba khone ho kena nako efe kapa efe. Baetapele ba lokela ho elelloa hore balumeli ba bang ba bacha ba tla tlohela sehlopha. Taba ea hore batho ba bang ba tsoa sehlopheng ha e bolele hore sehlopha ha se sebetse hantle. Leha ba bang ba tla tlohela, sehlopha sa balumeli ba bacha se lokela ho lula se buletsoe batho ba bacha.

Haeba sehlopha e le sa koetliso ea besebeletsi kapa kholo e tebileng ea moea, litho tsa sehlopha e tlameha ho ba batho ba lakatsang ho hola moeeng hape ba ikemiselitseng ho itlama ho itlama ho tseo sehlopha se batlang ho li fihlela. Haeba litho tse ling li se na boitlamo, sehlopha ha se na ho sebetse hantle ho fihlela morero oa sona.

Litho tse ngata li tlameha ho fuoa memo e tobileng hore li kenyeletsoe sehlopheng. U se ke oa emela hore batho ba u kope ho kena.

Ha se bohle ka kerekeng ba tla kenella lenaneong la sehlopha se senyenyane. Ha u le moetapele kahar'a kereke, u se ke oa leleka batho ka ho ba nyatsa ka hore ha se karolo ea sehlopha se senyenyane. Phahamisa tšebeletso ea sehlopha ka ho hlalosa melemo ea eona.

Kopanong ea pele, etsa bonnete ba hore bohle ba utloisisa bohlokoa ba sehlopha. Arolelana le bona mangolo le lintlha tse bontšang bohlokoa ba borutuo.

Ho thusa batho ho ba teng likopanong, sehlopha se ka lokisetsoa ho kopana ka nako ea libeke tse itseng. Hlalosa hore sehlopha se tla akaretsa letoto le itseng la lithuto 'me u ba bolelle hore na lithuto tsena li tla phetheloa neng. Ka tsela eo, setho ka seng se tseba hantle seo se itlamang ka sona. Hatisa bohlokoa ba ho ba teng ka nako tsohle ntle ho phoso. Qetellong ea nako eo, sehlopha se ka qala hape ka ba batlang ho tsoela pele.

Boemo boo re ka Nahanang ka bona

Thabo e bile molumeli ka lilemo tse ngata. Ke setho sa kereke 'me ho na le lintho tseo a thusang ka tsona kerekeng ea habo. O tšoenyehile ka hore kereke ea habo ha e na moralo ho oa ho etsa barutuo. O nahana hore kereke e lokela ho qala lihlopha tse nyenyane, empa baetapele ha ba na thahasello.

¹⁵ Shepherds Global Classroom e fana ka libuka tse 26 tsa lithuto bakeng sa ho etsa balumeli ba bacha barutuo. Mohloli o sa lefelloeng oa, *Lithuto tsa ho Hlaolela Borutuo*, o ka fumanoa ho www.shepherdsglobal.org/downloads

► Thabo o lokela ho etsa eng?

Thabo o lokela ho bua le baetapele ba kereke, 'me a kope tumello ea bona hore a etelle-pele sehlopha se senyenyane. Ha a lokela ho nyatsa tšebeletso ea kereke, empa ho e-na le hoo a hlalose melemo e ka tlišoang ke sehlopha seo. Ha sehlopha se sebetsa hantle, kereke e tla qala ho utloisisa melemo ea mofuta oo oa tšebeletso.

Ho Tsamaisa Sehlopha se Atlehang

Qalong ea sehlopha, ho na le thabo le litebello. Litho tse ngata ha li tsebe hantle hore na li lebele eng, empa li na le tšepo ea hore ho na le thuso eo li tla e fumana sehlopheng seo.

Tataiso e latelang e tla thusa sehlopha hore se atlehe, 'me se phethahatse morero oa sona. Ho na le melaoana ea bohlokoa bakeng sa ho sebetsa ha lihlopha tse nyenyane. Ha moetapele a ka thusa sehlopha ho latela melaoana ena, o tla fokotsa ho tsieleha le ho nyahama.

Kopano ea pele e ka 'na ea fapana le tse ling hobane sehlopha ke hona se ithutang hore na likopano li tla tšoaroa joang. Leha ho le joalo, kopano ea pele e tla hlahisa mokhoa oa likopano tse hlahlamang. Haeba motho a sa bue kopanong ea pele, tebello ke hore o tla khutsa le nakong e tlang. Haeba ho na le motho ea laolang lipuisano, sehlopha se tla lebella hore likopano tse hlahlamang li laoloe ke eena motho eo. Haeba kopano e sa laolehe, ba tla lebella se tšoanang le nakong e tlang. Haeba kopano ena e ka tšoana le sehlopha sa sekolo seo ba nang le kabelo e fokolang, ba tla lebella mokhoa o tšoanang ho tsoela pele.

Litho tse ling li ka 'na tsa tsoa sehlopha kamor'a likopano tse 'maloa hobane sehlopha seo e se seo ba neng ba se lebeletse. Ho bohlokoa ho etella-pele kopano ka nepo hore litho tse neng li lebelletse lintho tse nepahetseng li se ke tsa soetseha.

Tataiso Bakeng sa Ho Sebetsa ka Katleho

(1) Etsa moralo oa hore sehlopha se kopane beke le beke, ha ho khoneha. Ba bang ba ka 'na ba hloka thuso ho lokisetša tlhokomelo ea bana.

(2) Sebopeliso sa likopano se lokela hore e be (1) nako ea ho ithuta, ho latele (2) ho arolelana litlhoko tsa motho tsa thapelo, joale e be (3) thapelo.

Haeba morero oa mantlha oa sehlopha e le ho ithuta, nako ea thuto e ka 'na ea ba telele 'me likarolo tse ling tsa e-ba khutšoanyane; empa likarolo tsena tse tharo li ntse li lokela ho kenyelletsoa. Haeba morero oa sehlopha e le boikarabello ba semoea, nako ea thuto e ka 'na ea ba khutšoanyane, empa ba lokela ho ba le lingoliloeng tse itseng tseo ba ithutang tsona.

Haeba sehlopha se na le ho arolelana litaba ha motho le motho le lipuisano empa ho se lingoliloeng tsa ho ithuta, se tla sekamela ho ba moferefere. Se tla laoloe ke libopeliso tsa litho tse ling. Lisebelisoa tsa thuto li etsa hore bohle ba amohele 'nete ho feta ntho e ka likelellong tsa bona.

(3) Qala likopano u be u li phethele ka nako.

Haeba u qala le hona ho phethela likopano morao ho nako, ba nkang nako ea bona e le ea bohlokoa ba tla qalella ho fihla moraonyana kapa hona ho se tle likopanong tse ling.

(4) Beha letsatsi leo sehlopha se tla fihla qetellong ka lona.

Litho li tlameha ho tseba hore na boitlamo ba bona ke ba nako e kae. Ka tloaelo, litho tse ncha ha lia lokela ho lumelloa ho kenella sehlopheng kamor'a likopano tse 'maloa, ntle le haeba sehlopha se lula se fetola lithuto tsa balumeli ba bacha. Haeba sehlopha se ithuta lithuto tse latellanang, palo ea lithuto e ka bolela palo ea libeke tseo ba tla kopana ka tsona. Haeba ba kopana bakeng sa boikarabello ba semoea, ba ka beha nako ea likhoeli tse tšeletseng. Qetellong, ba ka boela ba hlophisa hape. Ka nako eo litho tse ling li ka 'na tsa tsamaea, 'me sehlopha se ka nahana hore na se lumelle litho tse ncha ho kena kapa che.

(5) Ha u ithuta, hatisa haholo morero o fetolang bophelo ho e-na le tsebo e molemong oa ho tseba feela.

Setho se tla utloa hore sehlopha se molemo haeba se khona ho fumana lintho tse mo amang tseo a ka li kenyang tšebetsong ho tsoa thutong eo.

(6) Botsa ka boitlamo.

Haeba motho a boletse bothata bo itseng, 'me le lumellane hore o lokela ho nka khato e itseng, botsa kopanong e hlahlamang hore na o entse seo a itseng o tla se etsa.

(7) Moetapele o lokela ho ba teng ho kopana le setho ka seng ho fana ka tataiso ea semoea.

Litho tse ling le tsona li ka ba 'moho ka linako tse ling bakeng sa ho khothatsana.

(8) Khetha sebaka se nepahetseng sa kopano.

Sebaka sa kopano se lokela ho ba se lokolohileng se bileng se nang le moea oa lehae. Litulo li lokela ho etsa lesakana kahohle kamoo ho ka khonehang, e le hore setho ka seng se khone ho bona lifahleho tsa litho tse ling kaofela. Sena se tla khannela ho kenya letsoho ha bohle. Le kopanele sebakeng seo ho ke keng ha ba le lintho tse khathatsang kapa litšitiso.

(9) Itloaetse ho mamela ka tsela e hloahloa.

Matšoao a ho mamela ka tsela e hloahloa ke ho teanya mahlo le motho, ho tsepamisa maikutlo, ho iphapanyetsa litšitiso, le ho arabela metlae ea sebui kapa maikutlo a mang.

(10) Netefatsa hore ha ho setho se lulang se khutsitse kamehla.

Tobisa potso ho setho se sa bueng haholo ("U nahana'ng ka see, Kabelo?").

(11) U se ke ua hatella setho se seng ho arolelana litaba tse mo amang e le motho.

Ho e-na le hoo, leka ho hlahisa maemo ao ho oona a tla ikutloa a lokolohile ho bua. Aha boitšepo ba setho ka ho teanya mahlo le sona le ho babatsa se seng seo a se buang.

(12) Leka ho botsa lipotso tseo ba ka li arabang ho e le ho aha boitšepo ba bona.

Haeba motho e mong a fana ka karabo e fosahetseng, leka ho tiisa ho hong ho hotle ka karabo eo pele u ka e nyatsa.

(13) Leka ho tiisa tlhaloso e 'ngoe le e 'ngoe ka tsela e itseng pele u e nyatsa.

(14) Haeba ho e-na le motho e mong ea nang le tšekamelo ea ho bua haholo le ho araba lipotso tsohle, fumana tsela ea ho mo behela moeli.

Tsela e 'ngoe ke ho tobisa lipotso ho litho tse itseng. Kapa u ka botsa tjena, "Ba bang kaofela bona ba nahana joang?" Puisanong, u ka re, "A re utloe ho motho ea e-so bue ka taba ena."

Haeba setho se ntse se bua haholo, moetapele a ka bua le sona kante ho kopano. A ka 'na a bua ntho e kang ena: "Lebohang, u motho ea nahanang kapele 'me u khona ho arabela kapele lipuisanong, empa ke tšoenyehile hore ho na le ba bang ba ke tla sitoa ho nka karolo haeba re araba ntho e 'ngoe le e 'ngoe kapele. U ka nthusa hore re etse hore bohle ba be le seabo?"

(15) U se ke ua lumella litho tse peli kapa tse tharo hore li tšoare puisano ea tsona li sa tsotelle sehlopha.

Haeba ho e-na le motho ea batlang ho ntšetsa khang pele nako e telele ka taba e itseng, mo bolelle hore puisano eo e tla tlameha ho qeteloa hamorao ka ntle ho kopano.

(16) U se ke ua lumella mang kapa mang ho kena ba bang hanong.

Phahamisa letsoho la hao, bontša boikemelo ha u thiba motho eo ea etsang tšitiso, 'me u lumelle sebui sa pele ho qetela taba ea sona. Ho seng joalo, lipuisano li tla lula li laoloa ke litho tseo tse sa itšoarang hantle. Batho ba sa tieang ba tla ikutloa ba ferekana ha ba sitoa ho bua lipolelo tsa bona ka ho felletseng.

(17) Mamela litlelebo.

Tletlebo efe kapa efe e ka bontša bothata bo ka lokisoang. U se ke ua iphapanyetsa matšao a ho se khotsofale. Haeba motho a sa khotsofalla kopano ena ea sehlopha, e ka 'na eaba ha a utloisise morero oa sona, kapa mohlomong a ka le taba e utloahalang eo a tletlebang ka eona.

(18) Haeba setho se seng se phehella ho bontša bora, se ferekanya, se rata ho etsa likhang, kapa se tenehile, e ka 'na ea ba ha se amohele lintho tseo sehlopha se batlang ho li fihlela.

Ho ka etsahala ebe sehlopha seo ha se kamoo a neng a se lebeletse kateng. Bua le eena kathoko moo le leng bang ho mo thusa ho bona morero oa sehlopha.

(19) Moetapele ha a tlameha ho tseba karabo ea bothata bo bong le bo bong.

Mosebetsi oa hae ha se ho ba le karabo ea ntho e 'ngoe le e 'ngoe empa ke ho etella-pele sehlopha hore se khone ho jara meroalo ka thapelo.

(20) Fetoha le maemo, 'me u be le mamello ha ho ba le litšitiso lethathamong.

Hopola hore liketsahalo tsa bophelong ba rona ke karolo ea ntšetso-pele ea Molimo ho rona. Bothata ke monyetla.

(21) Haeba setho se seng se atisa ho nka nako eohle ea kopano ho arolelana litlhoko tsa sona, ithaopele hore u tla se eletsa ka nako e 'ngoe.

Ho seng joalo, litho tse ling li tla ba le maikutlo a hore li utsoelitsoe kopano ea tsona. U se ke ua lumella hore sehlopha se lahleheloe ke morero oa sona, ntle le haeba litho li lumellana hammoho hore morero o lokela ho fetoloa.

(22) U se ke ua lumella lipuisano hore li fetole sebopeho.

Se ke oa lumella hore sehlopha se fetohle sethala sa ho soma kereke ea lehae le baetapele ba bang.

(23) Hopola hore kotleho ea sehlopha e itšetlehile ka matla a Molimo a sebetsang ho sona.

Sehlopha ke feela e 'ngoe ea litsamaiso tsa semoea eo Molimo a e sebelisang.

Thuto ea 19

Ho Rapella Barutuo

Tlhokomeliso ho Moetapele oa Sehlopha

Thutong ena ea ho qetela, sehlopha se tla ithuta kamoo lithapelo tsa Paulose bakeng sa balumeli li tataisang thapelo ea rona le bosebeletsi ba rona.

Joale, thuto e kenyelletsa lithuto tse latellanang tsa borutuo. Sehlopha se lokela ho sheba tse ling tsa lithuto tseo ha se ntse se ithuta thuto ena, ebe se rera hore na se tla phethahatsa mosebetsi oa thuto oa boikoetliso ka mokhoa ofeng.

Sehlopha se tla hloka ho kopana hangata ho feta hanngoe ho phethahatsa mosebetsi ona.

Baithuti ba qetileng lithuto tsa thupelo ena ba lokela ho kenya lithuto tsena tšebetsong bakeng sa balumeli ba bacha. Ho lokela ho qaloe ka hore motho e mong a bontše mokhoa oa ho ruta thuto e 'ngoe ka ho ruta sehlopha. Joale, setho ka seng sa sehlopha se lokela ho ikoetlisa ho ruta bonyane thuto e le 'ngoe. Kamor'a hore sehlopha se bone pontšo ea thuto, se ka ikarola ka lihlotšoana tse nyenyane e le hore batho ba bangata ba ikoetlise ho etella-pele ka nako e le 'ngoe. Ka lihlopha tsa batho ba bane, setho ka seng se ka etella-pele thuto sa ba sa shebella ha litho tse ling tse tharo le tsona li etella-pele thuto setho ka seng.

Ho Rapela Lithapelo tsa Paulose Bakeng sa Balumeli

Lithapelo tsa Paulose bakeng sa balumeli ba bacha li bolela se lokelang ho etsahalla Mokreste e mocha. Lithapelo tsena li re tataisa ha re rapella balumeli ba bacha hobane re lokela ho ba rapella lintho tse tšoanang le tseo Paulose a ileng a li rapella. Lithapelo tsena li boetse li tataisa bosebeletsi ba rona hobane re lokela ho sebelisana hantle le seo Molimo a se etsang bakeng sa bona.

A re talimeng lithapelo tsa Paulose bakeng sa lihlopha tse tharo tse fapaneng.

BaThesalonika

► Moithuti e mong o lokela ho bala 1 BaThesalonika 5:23-24 bakeng sa sehlopha.

Lengolo la pele le eang ho BaThesalonika le fana ka pitso ea khalalelo. Molumeli e mong le e mong o bilelitsoe ho phela ka tlholo le bohloeki, 'me Molimo o tšepisa hore ho ka khoneha ka tumelo. Re lokela ho rapela le ho ruta ka sepheo sa ho tlisa molumeli e mong le e mong tlholong le bohloeking.

BaFilipi

► Moithuti e mong o lokela ho bala BaFilipi 1:9-11 bakeng sa sehlopha.

Litemana tsena li bua ka tšebetso e tsoelang pele bophelong ba molumeli. Lerato la hae le lokela ho lula le eketseha kamehla. Ha seo se etsahala, matla a hae a ho lemoha se molemo ka ho fetisisa a lokela ho eketseha. Ha a e-ba le temoho ena, o fetola bophelo ba hae hore bo tsepame linthong tse molemo ka ho fetisisa. Sena se tlameha hore ebe sea etsahala e le hore a tle a hloeke (ho tšepahala) le ho hloka khopiso.

Batho bao Paulose a neng a ba ngolla litemaneng tsena e ne e se e le khale e le Bakreste. Leha ho le joalo, Paulose o ne a rapella hore lerato la bona ho Molimo le tsoele pele ho eketseha, 'me ka lerato leo, ba khone ho utloisisa thato ea Molimo bakeng sa bona haholoanyane.

Tse ling tsa lipotso tseo molumeli e mocha a lokelang ho nahana ka tsona ke tsena:

- Ke mohlala ofe oa phetoho eo ke ileng ka e etsa bophelong ba ka ha Molimo a mpontša hore boikutlo, tloaelo kapa ketso ea ka ha e molemo ka ho fetisisa?
- Na ho na le ntho leha e le efe bophelong ba ka eo ke nang le lipelaelo ka eona?
- Na ke ikemiselitse ho lumella Molimo hore a mpontše thapelong liphetho life kapa life tseo ke lokelang ho li etsa?

BaKolose

► Moithuti e mong o lokela ho bala BaKolose 1:9-12 bakeng sa sehlopha.

Paulose o ile a rapella hore ba fumane tsebo ea thato ea Molimo, ka bohla le kutloisiso ea moea. Molumeli e mocha ha a e-so ka a tseba lintho tsohle mabapi le thato ea Molimo bakeng sa bophelo ba hae. Butle-butle o tla bona hore mekhoha e itseng, mantsoe a itseng, le maikutlo a itseng bophelong ba hae li lokela ho fetoha. Kaha o rata Molimo, o tla tsoela pele ho bapisa bophelo ba hae le thato ea Molimo. Ea mo etsang morutuo a o lokela hore ebe o ntse a rapela le ho ruta molumeli enoa e mocha ka hloko hore a lemohe seo e leng thato ea Molimo.

Moapostola Paulosi o ile a bolela hore, ka lebaka la ho utloisisa thato ea Molimo hantle, ba ne ba tla tsamaea ka mokhoa o tšoanetseng Morena. Ba ne ba tla eketsa ho ba baemeli ba loketseng ba Molimo. Bophelo ba bona bo ne bo tla lumellana hantle le polelo ea bona ea hore ba fetohile ke mohau. Seo ea etsang morutuo a tlamehang ho se hopola ke hore ho fihlela tšebetso ena e se e ile ea tsoela pele ka nakoana, ho tla 'ne ho be le ho se lumellane ho itseng ho tla bonahala bophelong ba Mokreste eo e mocha.

Karolo ea ho tsamaea ka mokhoa o tšoanelang e kenyelletsa ho "beha litholoana mesebetsing eohle e lokileng." Ha rea lokela ho makala ha Mokreste e mocha a e-so be le litholoana mesebetsing eohle e lokileng. E ka 'na eaba ha a e-so be le boikarabello le ho ela hloko mosebetsi kamoo a lokelang ho etsa kateng.

Litemana tseo li boetse li re bolella hore re ka matlafatsoa ke matla a khanyang a Molimo e le hore re khone ho mamella le ho ba le mamello ka thabo. Motho ea ka bolokang thabo ea Bokreste ha a ntse a sebeletsa le ho mamella o se a fihletse kholo ea semoea.

Liqeto tse mabapi le Lithapelo tsa Paulose

Lithapelo tsa Paulose bakeng sa balumeli ba bacha li re tsebisa haholo ka mosebetsi oa borutuo. Re lokela ho ba le sepheo se nepahetseng bakeng sa tsoelo-pele ea balumeli. Re lokela ho elelloa khatelo-pele e bang teng. Ha rea lokela ho makala ha re bona ho se lumellane, ho se utloisise, le ho hloka boikarabello ho molumeli e monyenyanane. Ha rea lokela ho lebella hore libopeho tsohle tsa Bokreste li tla hlaha hanghang.

Re lokela ho hlokomela hore Paulose o ne a sa tšoenyeha haholo ka koetliso ea bona ea bosebetsi kapa ntlatfatso ea litsebo tsa bosebetsi. O ne a tšoenyehile haholo ka kholo ea tumelo ea bona le semelo sa bona sa Bokreste. Ha rea lokela ho khotsofatsoa ke batho ba khonang ho etsa mosebetsi ea bosebetsi empa ba se na limelo tsa Bokreste.

Tichere mona e bohlokoa ka lebaka la mohlala oa hae le ka lebaka la boleng ba tsebo. Ho ithuta ho tiisoa ka matla ho tse peli tsa lithapelo tse ka holimo. Tsebo ea ameha tšebetsong ea semoea. Tichere e na le tšusumetso e kholo ka ho sebelisa 'nete hoa eona.

Re lokela ho rapela lithapelo tsa Paulose bakeng sa Bakreste ba bacha bao re nang le tšusumetso ho bona. Re lokela ho sebelisana hantle le Moea o Halalelang ho thusa litšebetso tsena hore li etsahale maphelong a bona.

Thapelo e latelang e thehiloe lithapelong tsa Paulose bakeng sa balumeli ba bacha.

Thapelo Bakeng sa Mocha oa Mokreste

Ntate ea Maholimong,

Ke rapella _____ hore o mo halaletse ka botlalo. Ke rapella hore a halalele liketsong tsa hae, maikutlong, esita le mererong ea hae.

Thusa hore lerato la hae ho uena le tsoele pele ho hola, e le hore a tle a eketse ho utloisisa seo e leng thato ea hao e phethehileng bakeng sa hae. Mo thuse ho lemoha se leng molemo ka ho fetisisa 'me a se khethe kamehla, e le hore bophelo ba hae bo tle bo behe litholoana bakeng sa tlotliso ea hao.

Mo thuse ho phela letsatsi le leng le le leng kamoo Mokreste a lokelang ho phela kateng, a u khahlise linthong tsohle, 'me a eketse ho ithuta ka litsela tsa hao. Mo thuse hore a fumane matla ho oena, a tle a phele ka tlhoho 'me a mamelle liteko ka thabo. A ke a lebohe mohau oo u fanang ka 'ona kamehla.

Ka lebitso la Jesu kea rapela, Amen.

Lisebelisoa tse khothaletsoang

Libuka

Coleman, Robert. *The Master Plan of Evangelism*. Ada: Revell, 2010.

Coleman, Robert. *The Master Plan of Discipleship*. Ada: Revell, 1997.

Eims, Leroy. *The Lost Art of Disciple Making*. Grand Rapids: Zondervan, 1978.

Friedeman, Mattheu. *The Master Plan of Teaching*. Wheaton: Victor Books, 1991.

Gorman, Julie. *Community That is Christian: A Handbook on Small Groups*. (2nd edition). Ada: Baker Books, 2002.

Neighbor, Ralph. *Where Do We Go from Here?* Touch Publications, 1991. (Available on Kindle, 2011.)

Snyder, Howard. *The Radical Wesley: Patterns for Church Renewal*. Downers Grove: Intervarsity Press, 1980.

Snyder, Howard. *The Problem of Wineskins*. Franklin: Seedbed Publishers, 2017.

Wilkinson, Bruce. *The Seven Laws of the Learner*. New York: Multnomah, 1992.

Lisebelisoa tsa Marang-rang

Koetliso ea boevangeli, lipampitšana tsa evangeli, le lintlha tse ling li fumaneha ho Ray Comfort le Kirk Cameron ho <https://www.livingwaters.com/>.

Ho fumana leseli mabapi le boevangeli ba kantle ka tšebeliso ea litšoantšo tse takiloeng, etela maqephe a marang-rang a Open Air Campaigners ho <https://www.oacgb.org.uk/> le <https://oacusa.org>.

Lithuto tsa ho Hlaolela Borutuo, tse tsoang ho Shepherds Global Classroom—lithuto tse 26 bakeng sa ho etsa balumeli ba bacha barutuo. E fumaneha leqepheng la <https://www.shepherdsglobal.org/courses>.

Litaba tse molemo haholo bakeng sa ho ruta balumeli ba bacha lia fumaneha ho tsoa ho Nathan Brown ho <https://comeafterme.com/>.

Tlaleho ea Mosebetsi ea Moithuti

Lebitso la Moithuti _____

Saena nako eohle ha mosebetsi oa moithuti o phethetsoe. Mosebetsi eohle ea moithuti e lokela e be e phethetsoe ka katleho hore a fumane Lengolo le tsoang ho Shepherds Global Classroom.

Thuto ea	Mosebetsi oa 1	Mosebetsi oa 2	Mosebetsi oa 3
1			
2			
3			
4			
5	(hlahlobo)		
6			
7			
8			
9			
10		(hlahlobo)	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Kopo ea Setifikeiti sa ho Qeta ea Shepherds Global Classroom e ka etsoa leboteng la rona ho www.shepherdsglobal.org. Li-Certificate e tla romeloa ka marangrang ke mopresidente oa SGC ho barupeli le batsamaisi ba tla tlatsa kopo bakeng sa baithuti ba bona.